დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2020 წლის 16 - 22 ნოემბერი
N47 (1355)
ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

მიხეილ სააკაშვილი: გაანძრიეთ ხელი და ჩამოვალ!!!

ნაციონალური მოძრაობა: უკვე ვანძრევთ და ჩამოდი!!! 19

იგორ კვესელავა:

ღარიბაშვილი – პრემიერ-მინისტრად, ხოლო გახარია – პარლამენტის თავმჯდომარედ! 12

თავმოყვარე სომხეთი „დესეთიდან" დაუყოვნებლივ უნდა გავიდეს! 16

ნიკოლ ფაშინიანი და ვლადიმერ პუტინი

ჯუმბერ კირვალიძე:

3 მილიონი სომხის გამო პუტინმა თურქეთთან ურთიერთობა არ გაიფუჭა და სომხეთი თხასავით გაყიდა! 14

კომპეო და კომპეუსები 2

მაია ნიკოლეიშვილი:

დღეს ლენინი, „ავრორა" და რევოლუცია აღარავის სჭირდება, მაგრამ ოპოზიცია ხალხს სხვას ვერაფერს სთავაზობს! 18

ყველანაირი სიავე ამ ჭირიანისაგან მოდის! 4

„ხელისუფლებამ თემურ ალასანიასა და გუბაზ სანიკიძის წინააღმდეგ საქმე უნდა აღძრას!"

თეიმურაზ კვირკველია:

სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს! 10

ა – ზ ი ძ ა !

ირაკლი კაკაბაძე:

ეს არის ახალი „დიდი თურქობის" დასაწყისი და საკმაოდ სახიფათო პროცესი! 8-9

„სახელმწიფო გადატრიალების ყველა მონაწილე ნებისმიერ ქვეყანაში ციხეში უნდა იჯდეს!"

ვაისი წავიდა, კობიაშვილიც უნდა წავიდეს! 6

ვაისს გავეყარეთ, მაგრამ უის არ უნდა შევეყაროთ!

ტიგრან გრიგორიანის პირიდან ქაქის ვულკანმა ამოხეთქა! 20



რამდენიმე სიტყვა ბაგრამიანელების, მიგრანიანების, კალანტაროვ-ლავროვების, ბაღდასაროვებისა და მათ მიერ გაგიჟებული ტიგრან გრიგორიანების მიერ დალუპული სომხეთის შესახებ!

პომპეო და პომპეუსები

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ორდღიან ვიზიტს ქართული პოლიტიკური სპექტრი ისეთივე ვნებათაღელვით ელოდება, როგორც დიდი რუსი მწერლის ნიკოლოზ გოგოლის გენიალურ პიესაში „რევიზორი“ პატარა ქალაქის ხელმძღვანელობა და მოქალაქენი შეხვდნენ პეტერბურგიდან ჩასულ ჩინოვნიკს!

გოგოლის შედევრში საბოლოოდ ირკვევა, რომ პროვინციულ ქალაქში ჩასული **ივან ალექსანდროვიჩ ხლესტაკოვი** რევიზორი კი არა, ერთი დარდიმანდი და თავქარიანი ახალგაზრდაა, რომელშიც ადგილობრივებმა პეტერბურგელი დიდმოხელე შეცდომით შეიცნეს და ქრთამებიც სულ ტყუილად აძლიეს... აი, საქართველოს რეალობაში კი არაერთი ნამდვილი რევიზორი გვინახავს, რომლებიც ხან მოსკოვიდან ჩამოდიოდნენ, ხან — ვაშინგტონიდან და ხანაც — ბრიუსელიდან.

შორეულ წარსულს რომ არ გადავწვდეთ და ჩვენს უახლეს ისტორიას გადავხედოთ, **კრემლის მიერ წარმოგზავნილი რევიზორი იყო** რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი **იგორ ივანოვი,** რომელიც თბილისში 2003 წლის 22 ნოემბერს ჩამოვიდა, „ვარდების რევოლუციის“ ლიდერებს პირდაპირ რუსთაველის გამზირზე ესტუმრა და ბოლოს კრწანისის რეზიდენციაში პრეზიდენტ შევარდნაძესაც მიაკითხა.

„თეთრმა მელამ“ პრეზიდენტობიდან გადადგომა სწორედ **რევიზორ ივანოვთან** შეხვედრის შემდეგ გადაწყვიტა და, როგორც მომდევნო წლებში არაერთხელ განუცხადებია, სააკაშვილს ხელისუფლება „ხონჩით მიართვა“.

„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ **საქართველოში რევიზორად იყო სააკაშვილის ბიძა და საბჭოთა უშიშროების მაღალჩინოსანი თემურ ალასანია,** რომელსაც არავითარი ოფიციალური სტატუსი არ გააჩნდა, მაგრამ სააკაშვილის მთავრობის სხდომებს რეგულარულად ესწრებოდა და ამით ნაცხელისუფლების ლიდერებს,

ხრუშჩოვი საქართველოში

ბრეჟნევი საქართველოში

მიხეილ გორბაჩოვი საქართველოში

მიხეილ გორბაჩოვი თბილისში

განსაკუთრებით კი ზურაბ ჟვანიას მიანიშნებდა — **არავინ გაბედოს, რომ მიშას ერთპიროვნულ ძალაუფლებაში შეეცილოს, მის უკან მე ვდგავარ, ხოლო ჩემ უკან ვინც დგას, კარგად მოგეხსენებათო!**

სააკაშვილის ხელისუფლებასა და ქართულ სახელმწიფოს კარგა ხანს რევიზორობდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე თუ თანაშემწის მოადგილე **მეთიუ ბრაიზა,** რომლის ნებართვის გარეშეც ნაცების მთავრობა ფეხსალაგშიც ვერ გადიოდა და რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თბილისში გამოხდილი წყალი და პამპერსები ჩამოიტანა.

2009 წლის ივლისში თბილისს **რევიზორად ეწვია** ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი **ჯო ბაიდენი,** რომელიც სულ ახლახან მთლად პრეზიდენტად აირჩიეს. მაშინ რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობის წინ, ოპოზიციას საპროტესტო კარვები ჰქონდა გაშლილი და სააკაშვილის რეჟიმის გადადგომას ითხოვდა, თუმცა, ქართველმა ოპოზიციონერებმა შესაშური „სახელმწიფოებრივი აზროვნება“ გამოიჩინეს და ბაიდენის ვიზიტის წინა დღეს დედაქალაქის ცენტრიდან საპროტესტო კარვები აალაგეს, აქაოდა — ამერიკელ რევიზორს დისკომფორტი არ შევუქმნათო!

ეს დაახლოებით იმას ჰგავდა, გოგოლის პიესაში რევიზორის ჩამოსვლით შეფუცხუნებული გოროდნიჩი **ანტონ ანტონოვიჩ სკვოზნიკ-დმუხანოვსკი** მოსამართლე **ამოს ფედოროვიჩ ლიაპკინ-ტიაპკინს** რომ მოუწოდებს — სასწრაფოდ მიაქციეთ ყურადღება სამსჯავრო დაწესებულებას, რომლის დერეფანშიც დარაჯებს ბატები და ჭუკები მოუშენებიათ, ყოველგვარი სიბინძურე გასაშრობად გამოუფენიათ და კარადის თავზე, სადაც საბუთები ინახება, სანადირო მათრახი ჩამოუკიდიათო!

მოკლედ, როგორც პეტერბურგელ რევიზორად მიჩნეულ ხლესტაკოვს არ უნდა ენახა პროვინციულ ქალაქში გამეფებული უწესრიგობა და საჯარო მოხელეთა თავგასულობა, თბილისში ჩამოსულ ვაშინ-

დიალოგი ნიკოლოზ გოგოლის უკვდავი პიესიდან „რევიზორი“

გოროდნიჩი ***(ქალაქის თავი ანტონ ანტონოვიჩ სკვოზნიკი-დმუხანოვსკი):*** ბატონებო, თქვენ იმისათვის მოგიწვიეთ, რომ გაუწყოთ მეტისმეტად არასასიამოვნო ამბავი: ჩვენთან რევიზორი ჩამოდის.

ამოს ფედოროვიჩი ***(იგივე ლიაპკინ-ტიაპკინი, მოსამართლე):*** როგორ თუ რევიზორი?

არტემი ფილიპოვიჩი ***(საღვთო-სამადლო დაწესებულებათა მზრუნველი):*** როგორ თუ რევიზორი?

გოროდნიჩი: რევიზორი პეტერბურგიდან, ინკოგნიტოდ, თანაც საიდუმლო მინდობილობით.

ამოს ფედოროვიჩი: ერიჰაა!

არტემი ფილიპოვიჩი: ესღა გვაკლდა სწორედ!

ლუკა ლუკიჩი: ღმერთო ძლიერო! თანაც საიდუმლო მინდობილობით!

გოროდნიჩი: თითქოს წინასწარ ვგრძნობდი: წუხელ მთელი ღამე რაღაც ორი არაჩვეულებრივი ვირთაგვა მესიზმრებოდა, სწორე გითხრათ, მსგავსი არასოდეს მინახავს: შავები, საოცრად დიდები! მოვიდნენ, დამსუნეს და გამშორდნენ...

ლუკა ლუკიჩი: რათა, ანტონ ანტონოვიჩ, რისთვის? რად მოდის ჩვენთან რევიზორი?

გოროდნიჩი: რისთვის? ჩანს, ბედმა ინება ასე! ***(ამოიხვნეშებს).*** აქამდის, ღვთის მადლით, სხვა ქალაქებს უჩუჩხურებდნენ, ახლა ჩვენი ჯერიც დადგა.

ამოს ფედოროვიჩი: **მე ვფიქრობ, ანტონ ანტონოვიჩ, რომ აქ რაღაც სხვა მიზეზია, უფრო კი პოლიტიკური... აი, ეს რას ნიშნავს: რუსეთს... დიახ... რუსეთს უნდა, ომი დაიწყოს,**

ჰოდა, სამინისტრომ ჩინოვნიკი წარმოგზავნა იმის გასარკვევად, ღალატი ხომ არსად არისო.

კვირგვინოსნები

გიორგი გახარია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ჩვენ ვხედავთ ყველანაირი პასუხისმგებლობისგან დაცლილი ოპოზიციის რადიკალურ მოწოდებას დაუმორჩილებლობისკენ.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

არჩილ თალაკვაძე
„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი

საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით ვერც სააკაშვილი, ვერც მელია და ვერცერთი სხვა ცხელთავიანი ლიდერი ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს.

„პირველი არხი“

აქსელ ფიშერი
ბუნდესტაგის წევრი

საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები არ უნდა გადაწყდეს ძალადობით. მოვუწოდებ ყველას, საკითხები მხოლოდ მოლაპარაკების გზით განიხილონ, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე იერიში მიუღებელია!

„პირველი არხი“



დავით ზალკალიანი
საგარეო საქმეთა მინისტრი

აშშ-მა არჩევნები უკვე შეაფასა და ეს მკაფიოდ არის ასახული საელჩოს განცხადებაში. **იქ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ არჩევნები იყო კონკურენტუნარიანი და დაცული იყო ყველა ფუნდამენტური თავისუფლება.**

„იმედინიუსი“

გია ვოლსკი
„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი

ხელისუფლებაზე დახარბებული ჯგუფი გაერთიანდა და აწყობენ შეთქმულებას საქართველოს წინააღმდეგ!

„კვირის პალიტრა“

კახა კალაძე
„ქართული ოცნების“ გენერალური მდივანი

ოპოზიციაში იციან — მეორე ტურში გამარჯვების შანსი არა აქვთ — არც ზედმეტი თანხის დახარჯვა უნდათ და არც ის, რომ დამატებით შეირცხვინონ თავი!

„ინტერპრესნიუსი“

როგორ გაგვაფრთხილა გოგოლმა, რომ ჩვენთან რევიზორი ჩამოდის

გტონელ რევიზორ ბაიდენსაც არ უნდა მოხვედროდა თვალში რუსთაველის გამზირზე გაშლილი საპროტესტო კარვები.

დიახ, საქართველოში ჩამოსული რევიზორების წინაშე არამარტო სააკაშვილის ხელისუფლება, არამედ მაშინდელი ქართული ოპოზიციაც თრთოდა, მაგრამ რა ხდება დღეს, როცა ოპოზიციის როლში სააკაშვილის ყოფილი რეჟიმი გვევლინება?

ამერიკიდან**რევიზორ პომპეოს** ჩამოსვლის წინ ოპოზიცია არათუ საპროტესტო გამოსვლების შეწყვეტას არ აპირებს, მის დასანახად საგანგებო მიტინგის მოწყობასაც კი გეგმავს. ამისაკენ ნაცმოძრაობას მისმა გაქცეულმა ბელადმა სააკაშვილმა მოუწოდა — იმ დღეს, როცა პომპეო ჩამოვა, ხალხის მასობრივი მობილიზაცია უნდა მოხდესო!

ნაციონალური მოძრაობა და მის ფეხის ხმას აყოლილი სხვა პარტიები გულზე არიან გასიებული, რადგან პომპეოს ვიზიტის პროტოკოლში ოპოზიციასთან შეხვედრა არ არის გათვალისწინებული, რაც იმის ნიშანია, რომ ამერიკელ რევიზორს ნაცთა და ნაცმიდრეკილთა პროტესტი — არიქა, არჩევნები გაგვიყალბეს და დემოკრატია თავზე დაგვახიესო, უკაცრაული პასუხია, მაგრამ სულ ცალ ფეხზე ჰკიდია.

წარმოიდგინეთ, ნაცების სიგიჟე იქამდეც კი მივიდა, რომ გიორგი ბარამიძემ, იგივე „კუბდარამ“ პირდაპირ ეთერში განაცხადა — **პომპეოს ივანიშვილი აშანტაჟებს და ოპოზიციას ამიტომაც არ ხვდებაო!**

ერთი სიტყვით, ცხადია, რომ პომპეოს ვიზიტის მიზანს საქართველოში 31 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების რევიზია არ წარმოადგენს და ამერიკის სახელმწიფო მდივანი თბილისს სულ სხვა მიზეზით სტუმრობს. იგი საქართველოში სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტის კონტექსტში ჩამოდის, რადგან მთიან ყარაბაღში შექმნილმა ვითარებამ რეგიონში გეოპოლიტიკური სურათი შეცვალა და სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის პოზიციები გააძლიერა.

რა ლაპარაკი უნდა, რომ კავკასიაში საქართველო ამერიკის ნომერ პირველი მოკავშირეა და ვაშინგტონი ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებით არის დაინტერესებული. მით უფრო ახლა, როცა სომხეთის მიერ დაკარგულ და აზერბაიჯანის მიერ დაბრუნებულ მთიან ყარაბაღში რუსული ჯარი მშვიდობისმყოფლის სტატუსით ჩადგა, საქართველოში არეულობა და პოლიტიკური რყევები მხოლოდ კრემლის წისქვილზე დაასხამს წყალს, რაც „თეთრი სახლისათვის“ ყოვლად დაუშვებელია.

მოკლედ,

17-18 ნოემბერს ამერიკიდან რევიზორი პომპეო ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საქმეზე ჩამოდის, ვიდრე ჩავლილი საპარლამენტო არჩევნებია და ბევრად უფრო მნიშვნელოვან ხალხს შეხვდება, ვიდრე, მაგალითად, გრიგოლ ვაშაძე და გიორგი ვაშაძე არიან, რომლებიც

ნიკოლოზ გოგოლი
1809-1852

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.
Аммос Федорович. Как ревизор?
Артемий Филиппович. Как ревизор?
Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.
Аммос Федорович. Вот те на!
Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!
Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем!



РЕВИЗОРЪ
КОМЕДІЯ,
ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.
соч. Н. ГОГОЛЯ.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ А. ПЛЮШАРА.
1836.

კონდოლიზა რაისი თბილისში

ქართულ პოლიტიკაში გოგოლის „რევიზორის“ პერსონაჟებს – დობჩინსკისა და ბობჩინსკის განასახიერებენ!

თუ ოპოზიცია ძალიან გაიჭინთება და პომპეოს ვიზიტის დღეებში საპროტესტო აქციას მართლაც გამართავს, რევიზორი თავის მეგობარ დონალდ ტრამპს, რომელიც ჯერ კიდევ ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტია, ნაცების შესახებ ისეთივე შინაარსის წერილს გაუგზავნის, როგორიც ცრურევიზორმა **ხლესტაკოვმა** საკუთარ დოსტს, **ვინმე ტრიაპიჩკინს** მისწერა და რომელშიც, მაგალითად, გოროდნიჩი ანტონ ანტონოვიჩ სკვოზნიკ-დმუხანოვსკი **„სისვ ლაფშად“** და **„ჩერჩეტად“** არის მოხსენიებული, საღვთო-სამადლო დაწესებულებათა მზრუნველი არტემ ფილიპოვიჩ ზემლიანიკა კი — **„არახჩინიან ღორად“.**

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ,

პომპეო ჩამოდის არა იმიტომ, რომ

ჯორჯ ბუში თბილისში

იგორ ივანოვი თბილისში

პამპეულა ნაც-ოპოზიციონერებს მოუსმინოს, არამედ იმისათვის, რომ საქართველო ახალი დროისა და ახალი ჯურის პომპეუსებმა არ ააოხრონ.

სააკაშვილმა, რომელსაც გალაქტიონ ტაბიძე ანა კალანდაძეში ერეოდა და ილორსა და სულორს ერთმანეთისაგან ვერ არჩევდა, ერთხელ თქვა — **პომპეუსმა თბილისი ააოხრაო, არადა, ძველი წელთაღრიცხვის 65 წელს, როცა რომაელმა მხედართმთავარმა გნეუს პომპეუს მაგნუსმა იბერიაში, ანუ ქართლში ილაშქრა, თბილისი, როგორც ქალაქი, ბუნებაში არ არსებობდა.** მაშინ ქართლის მეფე არტაგ პირველი მცხეთაში, არმაზციხეში იყო გამაგრებული და ქვეყანა აოხრებისაგან რომ გადაერჩინა, პომპეუსს მძევლებად საკუთარი შვილები გაუგზავნა. სამწუხაროდ, ქართველები რომაელებთან ბრძოლაში დამარცხდნენ და ქართლი რომის იმპერიის ვასალი გახდა, რის შემდეგაც პომპეუსმა კოლხეთის სამეფოც დაიმორჩილა.

დიდი ბერძენი ისტორიკოსისა და ბიოგრაფის პლუტარქეს ცნობით, პომპეუსის ლაშქართან ბრძოლას 9 000 ქართველი შეეწირა, 10 000-ზე მეტი კი ტყვედ ჩავარდა.

მაოხარი პომპეუსები საქართველოს არც იმის შემდეგ დაჰკლებია და მათ სიმცირეს არც დღეს განვიცდით!

ათასი ჯურის პომპეუსის მიერ ათიათასგზის აოხრებულ საქართველოს საკუთარი ისტორიის მანძილზე ძალზედ იშვიათად ჰქონდა ფუფუნება, რეალურად დამოუკიდებელი სახელმწიფო ყოფილიყო, ნეიტრალიტეტი შეენარჩუნებინა და თავის გადასარჩენად რომელიმე დიდი იმპერიის მფარველობა არ დასჭირვებოდა.

ამის ფუფუნება არც დღეს გვაქვს და ამიტომაც გვჭირდება **პომპეოები,** რომლებმაც **პომპეუსებისაგან** უნდა დაგვიცვან!

ამერიკელი რევიზორი პომპეოც ამისათვის ჩამოდის!

ხლესტაკოვისაგან განსხვავებით, პომპეო ნამდვილი რევიზორია!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები



რევაზ ჩელებაძე
ვეტერანი ფეხბურთელი

ჩვენზე სუსტ გუნდს ვერ მოვუგეთ. მაკედონიელებმა კაცობით გვაჯობეს. მინდორზე კაცები თამაშობდნენ ფეხბურთს. ვენაცვალე სულში, დაამტკიცეს, რომ ალექსანდრე მაკედონელის შთამომავლები არიან.

ნიკოლოზ მეტრეველი
ანალიტიკოსი

გარწმუნებთ, რამდენიმე დღეში მათი ფსევდოერთობიდან მტვერიც აღარ დარჩება. **საერთოდ, ვფიქრობ, რომ, შეიძლება, ნაციონალური მოძრაობაც კი დაიშალოს ამ დღეებში!**

„ტვ იმედი“



ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი

დრო რაც უფრო იწელება, ოპოზიციას უფრო მეტის დათმობა მოუწევს. არ არის გამორიცხული, რომ „ოცნებაც“ დროს ამიტომ წელავს.

„რეზონანსი“

ნონა გაფრინდაშვილი
მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო დემოკრატიული, მსგავსი ობიექტური არჩევნები არ მინახავს.

როცა ამდენი საერთაშორისო ორგანიზაცია არჩევნების შედეგებს აღიარებს, გაუგებარია, მეორე მხარეს რატომ გამოდიან ძველი სახეები პროტესტით, ვინც ამდენი უბედურება ჩაიდინა. **7 ნოემბერი არის შავი დღე ისტორიაში, რომელსაც ვერავინ გადააგდებს და დაივიწყებს.**

„ტვ იმედი“



მერაბ შათირიშვილი
მწერალი

რა ჯიბეში ჩაგიწყვიათ ხელები და ამ უდღეურ, ორკაციან პარტიებს რას აჯეჯილებთ? ხომ არ გამოვიდეთ და დაგანახოთ, თქვე უდღეურებო, რამდენი ასიათასობით ვიყავით და ვართ თქვენი მოწინააღმდეგე? **ა, იქნებ დავანახოთ ამ მედროვეებს, რამდენი ვართ?**

„ალია“

ა-ზიძა!

არჩევნები გაგვიყალბესო, რომ ყვირის ეს თავად ყალბი და ცრუ ოპოზიცია, ძალიან მაინტერესებს, „ქართულმა ოცნებამ“ ისე როგორ გააყალბა არჩევნები, რომ ცხრა პარტიიდან რვა ისეთ პარტიას მოაგებინა, რომლებიც მისი ყველაზე რადიკალური ოპონენტები იყვნენ?

„ქართულ ოცნებას“ გაყალბება თუ უნდოდა , ისე მაინც გააყალბებდა, რომ სამ-ოთხ თავის სატელიტ პარტიას წაუმატებდა ხმებს და ამ რვა აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ორგანიზაციის პირისპირ მარტო არ დარჩებოდა.

ორგანიზაციაო კი ვთქვი, მაგრამ **პოლიტიკური ორგანიზაცია**-მეთქი არ მითქვამს, რადგან ძნელია, **პოლიტიკური ორგანიზაციები** უწოდო ადამიანთა ჯგუფებს, რომლებიც ისე იქცევიან, როგორც **ტერორისტული დაჯგუფებები,** რომლებსაც შანტაჟის და პროვოკაციების გზით მთელი ქვეყნის მძევლად აყვანა განუზრახავთ.

ტერორისტების თავკაცი, ჰკუიდან გადასული მთავარი ტერორისტი, ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მანიაკალური სურვილით შეპყრობილი, კიევში უსაფრთხო ადგილას მოკალათებული ბრძანებებს იძლევა და ესენიც — ეს მონები და ეს ნამდვილი მარიონეტები — ყოველგვარი შეპასუხების გარეშე, უსიტყვოდ ასრულებენ მის ინსტრუქციებს.

ერთმანეთი გძულთ და მაინც ერთად ხართ!

ერთმანეთი გეზიზღებათ და ვითომ ერთმანეთი გიყვართ!

ამას იმიტომ აკეთებთ, რომ ის საბრალო ადამიანები მოატყუოთ, თქვენი გულწრფელობისა და კეთილშობილების რომ სჯერათ. მიზანს რომ მიაღწევთ, პირველი, რასაც გააკეთებთ, მათ მოუტრიალდებით და სასტიკად გაუსწორდებით, რომ მომავალში ხმის ამოღება ვერ გაბედონ! ასე მოიქეცით თქვენ 2003 წლის ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ და ასე მოიქცევით ახლაც.

•

ნაციონალებს ქართველი ხალხი და საქართველო რომ სძულთ, დიდი ხანია, ვიცით, მაგრამ დანარჩენ პარტიებსაც ფეხზე თუ ეკიდა ეს ქვეყანა, არ მეგონა.

შვიდი პარტია დგას დღეს ნაცმოძრაობის გვერდით, შვიდი სინდისზე და ნამუსზე ხელაღებული პარტია, რომლებიც ვერ ხვდებიან, რომ ნაცმოძრაობის გვერდით დგომა განაჩენია, ვერდიქტია, საბრალდებო დასკვნაა, რომელიც მათ პოლიტიკურ მომავალს ასამარებს, მაგრამ ამ შვიდი პარტიის გარდა, საქართველოში კიდევ უამრავი პარტიაა, რომლებსაც, რომ ჰკითხო, საქართველოზე და ქართველ ხალხზე ამოსდით მზე და მთვარე, მაგრამ არცერთს არ ამოუღია ხმა და ობიექტური შეფასებები არ მიუცია იმ უმსგავსობისთვის, რაც დღეს პოლიტიკის სახელით საქართველოში ხდება.

რა გახდა ეს თემურ ალასანია ასეთი? – ეს მოუშორებელი ჭირი, ეს ქართველთყლაპია სატანა, ეს წითელი კომისარი!

არადა, ჩემი აზრით, **სწორედ ისინი** კატეგორიულად და გადაჭრით უნდა ამბობდნენ, რომ, რასაც ეს პოლიტიკური ორგანიზაციები აკეთებენ, ზოგადად, პოლიტიკისა და პოლიტიკოსის სახელის სრული დისკრედიტაცია გახლავთ!

თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება, ამ კოშმარის შემხედვარე საზოგადოებამ ისე დაკარგოს ნდობა პოლიტიკური ორგანიზაციებისა და პოლიტიკოსების მიმართ, რომ მომავალ არჩევნებში ხმის მიმცემი არავინ დარჩეს.

რატომ არ აწუხებთ ეს საკითხი როგორც ადგილობრივი წარმოშობის პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე ჩვენს მეგობრებსა და პარტნიორებს საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, რომელთა თვალწინაც ნაცმოძრაობა მონსტრად და ურჩხულად იქცა?

სხვათაშორის, **„ვარდების რევოლუციაც“, რომელსაც დიდი აღტაცებით შეხვდა დემოკრატიული მსოფლიო, წმინდა წყლის სახელმწიფო**

ვახტანგ ხარჩილავა:

არამი ბიძის მაძიებლებო,

თქვენ პოლიტიკურ პარტიებს კი არა, იმ ტერორისტულ დაჯგუფებებს ჰგავხართ, რომლებსაც შანტაჟის გზით საქართველოს მძევლად აყვანა განუზრახავთ!

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ხმალაძე
კონსტიტუციონალისტი

„ოცნებას“ 91 დეპუტატით ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ კონსტიტუციის ცვლილებას ვერ შეძლებენ — ამას სჭირდება **ორი მესამედი.** ასევე **ორი მესამედი სჭირდება მიწის საკუთრების შესახებ კანონის ისეთ ცვლილებას, რომელიც ეხება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უცხოელთა საკუთრების უფლებას, ასევე სახელმწიფო სიმბოლიკას — დროშას, გერბს, ჰიმნს ვერ შეცვლიან, პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებას ვერ შეძლებენ.** არის თანამდებობები, რომელთაც სჭირდება **პარლამენტის სამი მეხუთედის** მხარდაჭერა — ეს არის **იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის, სახალხო დამცველის არჩევა** და სხვა საკითხები, მაგრამ იქნებიან ზღვარზე, რადგან სამი მეხუთედი არის 90 ხმა და საკმარისია, უმრავლესობიდან ვინმემ არ დაუჭიროს მხარი ამა თუ იმ კანდიდატურას და მას ვერ აირჩევენ. სხვა ყველაფერს შეძლებენ.

„კვირის პალიტრა“

ნაირა გელაშვილი
მწერალი

თუ ადრე საზოგადოება ებრძოდა სისხლიან რეჟიმს, ახლა ვეღარ გაუგია, „ქართული ოცნების“ სახით ვისთან აქვს საქმე.

ვინმე სიხარულით მიდიოდა ამ არჩევნებზე? — არა! იმიტომ, რომ როგორც „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები, უკეთეს მომავალს კი არ ირჩევდნენ, არამედ უარესისაგან იცავდნენ თავს. მათი უმეტესობა თავის მოქალაქეობრივ მოვალეობად მიიჩნევს, როგორც შეუძლია, ისე აღუდგეს წინ ფაშიზმის ხელისუფლებაში დაბრუნებას სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის სახით... **ადამიანები იძულებული არიან, ხმა მისცენ „ქართულ ოცნებას“, რომელსაც სინამდვილეში უფრო მწარე გაწბილებისა და გულგატეხილობის განცდა უკავშირდება, ვიდრე უკეთესი მომავლის იმედი.**

„კვირის პალიტრა“

მამუკა არეშიძე
პოლიტოლოგი

შემიძლია, მივმართო მხოლოდ ოპოზიციის ჯანსაღ ნაწილს — რასაც თქვენ აკეთებთ, ქვეყნის დანგრევის ტოლფასია! **ოპოზიცია თვალთმაქცობს, რომ ხელისუფლების განაწილება და კოალიციური მთავრობა სურს. არ არის მიშა ის კაცი, ვინმეს ძალაუფლება გაუნაწილოს.**

„კვირის პალიტრა“

ყველანაირი სიავე ამ ჭირიანისაგან მოდის!



ამისთვის იკლავთ თავს? ამისთვის უძვრებით ერთ ადგილას სააკაშვილს და მის ბიძას? ვის ემსახურებით, ვის ემონებით, ვის დაუდექით ყმად და პირისფარეშად?

გადატრიალება იყო, რომელსაც ზუსტად ის გაგრძელება ჰქონდა, რაც სახელმწიფო გადატრიალებას უნდა ჰქონოდა — გარედან დემოკრატიის ფერად-ფერადი ფალასფულასით შეფუთული, შიგნით კი ავტოკრატიული, დიქტატურისკენ მიდრეკილი სასტიკი და არაადამიანური რეჟიმი!

პირდაპირ უნდა ვთქვათ: 2003-12 წლებში საქართველოში მომხდარ იმ დიდ უბედურებაზე, რასაც ნაცმოძრაობის ფაშისტურ-კრიმინალური მმართველობის სამარცხვინო და დანაშაულებრივი რეჟიმი ჰქვია, **პასუხისმგებლობა იმ დემოკრატიულ ძალებს, იმ დემოკრატიულ ინსტიტუტებსაც ეკისრებათ, რომლებმაც თავის დროზე ობიექტური შეფასება არ მისცეს ამ რეჟიმს და ქართველ ხალხს მის დამარცხებაში არ დაეხმარნენ.**

დღესაც იმავე პრობლემის წინაშე დგას საქართველო — **ნაციონალი ფაშისტები** ამტკიცებენ, თითქოს არჩევნები გაყალბდა, თორემ მთელი ქართველი ხალხი ამ ფაშისტებს აძლევდა, თურმე, ხმას.

სააკაშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნება იგივეა, ადოლფ ჰიტლერი, მუსოლინი, პოლ პოტი, სადამ ჰუსეინი თუ ბოკასა კვლავ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და ამას დანარჩენი მსოფლიო შეეგუოს.

— **სასწრაფოდ, დაუყოვნებლივ შექმენით დროებითი მთავრობა და მთელ მსოფლიოს აცნობეთ, რომ საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა!** — იძლევა ბრძანებებს საზღვარგარეთიდან „კაგებეს" ყოფილი მაღალჩინოსანი **თემურ ალასანია,** რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს კვლავ თავისი კრამიტდაცურებული დისშვილი დაასვას თავზე.

რა გახდა ეს თემურ ალასანია ასეთი? — ეს მოუშორებელი ჭირი, ეს ქართველთყლაპია სატანა, ეს წითელი კომისარი!

მოვუწოდებთ ქართველ სამართალდამცავებს — დაუყოვნებლივ აღძარით სისხლის სამართლის საქმე თემურ ალასანიას, **ამ საერთაშორისო მასშტაბის „რაზბოინიკის" და მისი ადგილობრივი „პადელნიკების" წინააღმდეგ!**

•

— **დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები, საქართველო უნდა ვიხსნათ და დემოკრატია უნდა გადავარჩინოთო, იძახიან.** არადა, მართლა რომ გაბრაზდეს ეს „ქართული ოცნება" და ხელახალი არჩევნები დანიშნოს, მერე სად მიდიხართ — **რვა პარტიიდან მხოლოდ ერთი თუ გადალახავს 5-პროცენტიან ბარიერს, დანარჩენი შვიდი ხომ აუცილებლად გარეთ დარჩებით?!**

ამისთვის იკლავთ თავს? ამისთვის უძვრებით ერთ ადგილას სააკაშვილსა და მის ბიძას?

ვის ემსახურებით, ვის ემონებით, ვის დაუდექით ყმად და პირისფარეშად?

ვინ რა გაგიყალბათ, ვინ რა მოგპარათ?

ალეკო ელისაშვილისთვის ვის რა უნდა მოეპარა, რა ჰქონდა მოსაპარი, რომ მოეპარათ, თუ არა კი... დღეს პატიოსანი და ალალ-მართალი კაცის როლს რომ თამაშობს, ეს ის არ არის, რვა ქართველი ახალგაზრდა რომ დააჭერინა ღია ეთერში?

ან „გირჩისთვის" რა უნდა მოეპარათ ან მისი შარვალჩახდილი ლიდერისთვის, შიშველი უკანალით რომ ცდილობს ოკუპანტების დაშინებას?

იქნებ **„ლელოს"** ჰქონდა რამე მოსაპარი და დასაყაჩაღებელი, **მევახშე და ყაჩაღი** რომ ჰყავს ბელადად, რომელსაც მის მიერ დაყაჩაღებული მეანაბრეებისთვის თვალებში შეხედვის არ რცხვენია?!

იქნებ **„ჯუნიორ" ვაშაძეს** ჰქონდა სამი კი არა, ოცდასამი პროცენტი და „მავნებელმა" ჟვანიამ ოცი პროცენტი ააწაპნა, რომ „ქართული ოცნებისთვის" ეჩუქებინა?

მოკლედ, აბრაგები შემოგვივარდნენ და დაგვაყაჩაღესო, რომ აგიჩემებიათ, **რა თვალ-მარგალიტი თქვენ გელაგათ თქვენს ბუტაფორიულ პოლიტიკურ სახლებში, რომ ვინმეს დაეყაჩაღებინეთ?**

მოვუწოდებთ სამართალდამცავებს:

დაუყოვნებლივ აღძარით საქმე თემურ ალასანიას — ამ საერთაშორისო მასშტაბის „რაზბოინიკის" და მისი ადგილობრივი „პადელნიკების" წინააღმდეგ!

ბოლოთქმა

ბევრი **„ბიძა"** მინდა მქონდესო! — **გაიძახოდა ერთი ყველასათვის ცნობილი ყოფილი ტრადიციონალისტი თუ ოცნებელი,** რომელიც მილიონის საშოვნელად არც თუ შორეულ წარსულში სააკაშვილის **ბიძისკენ** გაჩოჩდა. სხვებიც **„ბიძას"** დაეძებენ — ზოგი მილიონს, ზოგი — ნახევარ მილიონს, ზოგი — სულ რაღაც ათას **„ბიძაზეც"** არ იტყვის უარს...

კარგად დაიმახსოვრეთ:

პოლიტიკური პროსტიტუციით ვერც **ბიძას** იპოვით და ვერც **„ბიძას"** იშოვით.

დიახ,

არამი ბიძის მაძიებლებს არც ბიძა ეყოლებათ და არც „ბიძა" ექნებათ!!!

ვახტანგ ხარჩილავა

კვირგვინოსნები

რამაზ საყვარელიძე
ანალიტიკოსი

ნიკა მელიამ ლიდერობა ხელში ჩაიგდო და პარტიის გარკვეულ ფრთას აკონტროლებს, რომლებიც უფრო ქუჩის აქციების მომხრენი არიან. მას, როგორც ჩანს, სააკაშვილის ჩანაცვლების ამბიციებიც აქვს. **გუბაზ სანიკიძესთან მისი დაპირისპირებაც ამის ნათელი მაგალითია.**

„რეზონანსი"

მიხეილ სააკაშვილი
უკრაინის ეროვნული რეფორმების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე

გაანძრიეთ ხელი და ჩამოვალ. მე ყველაფერს გავაკეთებ, მე ვარ ბოლომდე წამსვლელი!

„ინტერპრესნიუსი"

ალეკო ელისაშვილი
პარტია „მოქალაქეების" ლიდერი

სააკაშვილი ხომ ემსახურება უკრაინას და ჩვენ თავი დაგვანებოს!

„პირველი არხი"

ზურაბ ჯაფარიძე
„გირჩის" ლიდერი

არაერთხელ გვაქვს ეს განცხადებები მოსმენილი სააკაშვილისგან — **„ახლა ჩამოვალ", „ახლა ჩამოვალ!",** თუ უნდა ჩამოვიდეს. მე ის არაფერში მჭირდება!

„ინტერპრესნიუსი"

ვაისს გავეყარეთ, მაგრამ უის არ უნდა შევეყაროთ!

2020 წლის 12 ნოემბერს ისტორიული შანსი გვქონდა, საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები, პირველად თავისი არსებობის განმავლობაში, ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრილიყო, პერმანენტული მარცხებითა და წარუმატებლობით დაღალულ ქართველ ერს კი, ბოლოს და ბოლოს, ერთი დიდი გამარჯვება ეზეიმა.

ამისათვის მხოლოდ ის გვჭირდებოდა, რომ ჩვენივე კედლებში — **ბორის პაიჭაძის სახელობის „დინამო არენაზე“** დაგვემარცხებინა არა გერმანია, საფრანგეთი, ინგლისი ან რომელიმე მსოფლიო გრანდი, არამედ ჩვენზე პატარა ქვეყანა — **ჩრდილოეთ მაკედონია,** 2 მილიონზე ოდნავ მეტი მოსახლეობითა და ქართველ ფეხბურთელებზე არაფრით მეტი მოთამაშეებით.

მთელი საქართველო თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ამ ერთი მატჩის მოლოდინით ცხოვრობდა. სუნთქვაშეკრული ველოდით ყველა თაობის ქართველი ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის აუხდენელი ოცნების ასრულებას. გვეიმედებოდა, რომ ახალი ოქროს ფურცელი ჩაიწერებოდა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, რომელსაც 1981 წლის 13 მაისის შემდეგ, როცა თბილისის „დინამომ“ ევროპის თასების მფლობელთა თასი მოიგო, დიდი და ღირებული საერთაშორისო წარმატება არ ღირსებია.

ნაპოლეონ ბონაპარტმა ეგვიპტის ექსპედიციის დროს საკუთარ ჯარისკაცებს მიმართა — **„ამ პირამიდებიდან 40 საუკუნე გადმოგვყურებს“,** 2020 წლის 12 ნოემბერს კი „დინამოს“ დიდებული სტადიონის სპორტული და მორალური სიმაღლიდან ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებს **ბორის პაიჭაძის, ბასა ღოღობერიძის, შოთა იამანიძის, სლავა მეტრეველის, მიშა მესხის, დავით ყიფიანის, ვიტალი დარასელიას, რამაზ შენგელიასა** და ქართული ფეხბურთის სხვა ლეგენდების სულები გადმოჰყურებდნენ!

12 ნოემბერს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებთან ერთად სათამაშო მოედანზე იყო **სიომა ბარქაიას, ილია დათუნაშვილის, მურთაზ ხურცილავას, რეზო ძოძუაშვილის, საშა ჩივაძის, ვოვა გუცაევის, რეზო ჩელებაძის, თენგიზ სულაქველიძის, ოთარ გაბელიას, გელა კეტაშვილისა** და ქართული ფეხბურთის სხვა ცოცხალი ლეგენდების გაწმირებული სუნთქვა, გაშიშვლებული ნერვები და მკერდიდან ამომხტარი გულები.

მოკლედ რომ ვთქვათ, საქართველოსთვის ეს მატჩი საფეხბურთო და არამხოლოდ საფეხბურთო დიდგორი იყო!

სიმბოლური იყო ისიც, რომ თამაში შედგა 12 რიცხვში და დიდგორის ომიც იყო 12 რიცხვში — მართალია, სულ სხვა წლისა და სხვა თვის 12 რიცხვში, მაგრამ ამავე ქვეყანაში და ამავე ერის შვილების მიერ მოგებული!

როგორც პოეტმა თქვა — **„დიდგორით დიდი გული აქვს ქართველს“,** ჩვენ კი 12 ნოემბერს გვინდოდა, გვეთქვა — **დიდგორით დიდი გოლი აქვს ქართველს!**

მითუმეტეს, რომ ევროპელ ფეხბურთელთა „კოალიციურ ლაშქარს“ კი არა, ჩვენზე ორჯერ პატარა ქვეყნის ნაკრებს ვეტოქებოდით!

და ვიწვნიეთ მარცხი საკვირველი!

ყველაზე მთავარ მატჩში, რომელშიც ჩვენი ფეხბურთელები ყველაზე მაგრად უნდა გარჯილიყვნენ და აქამდე არნახული თავდადება გამოეჩინათ, **საქართველოს ნაკრებმა ითამაშა ყველაზე უსუსურად და უსახურად, ვიდრე ბოლო 5 წლის განმავლობაში სლოვაკი მთავარი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის ხელმძღვანელობით უთამაშია.**

პირდაპირ უნდა ითქვას: **12 ნოემბრის მატჩში გამოჩნდა, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები არ ჰყავს! ეს არათუ ნაკრები, არამედ, საერთოდ, გუნდი, არ არის!** არ გვყავდა 19 წლის ტალანტი, ქართული ფეხბურთის ამომავალი ვარსკვლავი **ხვიჩა კვარაცხელია,** რომელსაც თამაშამდე ორი დღით ადრე კორონავირუსი დაუდასტურდა, ტრავმის გამო ვერ თამაშობდა კიდევ ერთი ტალანტი, 21 წლის **გიორგი ჩაკვეტაძე** და ერთი გოლით დაგვამარცხა გუნდმა, რომლის ლიდერიც უკვე ვეტერანი, 37 წლის **გორან პანდევი** გახლავთ. **ის ერთადერთი გოლიც სწორედ 37 წლის პანდევმა შეგვიგდო და კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ პანდემია, რომელიც ქართულ ფეხბურთში მძვინვარებს, კოვიდზე უარესია!**

საქართველოს ნაკრების თამაში კი ნამდვილი საცოდაობა იყო. **მთელი მატჩის განმავლობაში არ გვქონია არცერთი გააზრებული შეტევა, არცერთი მახვილგონივრული პასი, არავითარი ინდივიდუალიზმი და ერთი-ერთზე თამაშისას მეტოქის მოტყუება...** კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ **ვაისს,** როგორც მწვრთნელს, არ გააჩნია უნარი, კრიტიკულ მომენტში გუნდის თამაში გადააწყოს, ტაქტიკა მოედანზე შექმნილი ვითარებისამებრ შეცვალოს და სათადარიგო ფეხბურთელები დროულად ჩართოს საქმეში. **წარმოიდგინეთ, გადამწყვეტ მატჩში, რომელსაც ვაგებდით, მწვრთნელმა პირველი ცვლილება 75-ე წუთზეღა განახორციელა, მე-80 წუთზე კი, როცა თამაშის გადასარჩენად გოლის გატანა გვჭირდებოდა, მოედანზე ცენტრალური ფორვარდის ქვილითაიას ნაცვლად ცენტრალური მცველი ხოჭოლავა შემოიყვანა.**

ფეხბურთის დაუწერელი კანონი და აღიარებული ჭეშმარიტებაა, რომ „მეორე ტაიმი მწვრთნელისაა“, ანუ თამაშის მეორე ნახევარს გუნდი თუ იგებს, მწვრთნელის გამჭრიახობით იგებს და თუ აგებს, მწვრთნელის შეცდომების გამო აგებს.

მაკედონიასთან კი სწორედ მეორე ტაიმში შევრცხვით.

ახლა იმასაც ამბობენ, სტადიონზე თუნდაც შეზღუდული რაოდენობის მაყურებელი რომ შეეშვათ, ჩვენს გუნდს, იქნებ, უკეთ ეთამაშა! **კი მაგრამ, სტადიონზე ქომაგი არც მაკედონიას ჰყოლია! ჩვენ საკუთარ მინდორზე მაინც ვთამაშობდით, ისინი კი — უცხო მოედანზე, მაგრამ თავიანთი გასაკეთებელი მაინც გააკეთეს!**

ჩრდილოეთ მაკედონიასთან საქართველოს ნაკრების სამარცხვინო მარცხი განაპირობა არა იმდენად ცარიელმა ტრიბუნებმა, არამედ **პატრიოტიზ-**

ჩრდილოეთ მაკედონიასთან საქართველოს ნაკრების სამარცხვინო მარცხი განაპირობა არა იმდენად ცარიელმა ტრიბუნებმა, არამედ პატრიოტიზმისა და სამშობლოს განცდისაგან ცარიელმა გულებმა, ქართველ ფეხბურთელებს მრავალფეროვნად მოსვირინგებულ სხეულებში რომ უდევთ!

ფეხბურთელი, მითუმეტეს, ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც ეროვნული ნაკრების მაისური აცვია და სამშობლოს ღირსების დაცვა ავალია, ნამდვილი მეომარი უნდა იყოს და არა — ლგბტ აქტივისტი!

საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა (7-ნომრიანი მაისურით) ის იშვიათი გამონაკლისია, რომელიც ყველა თამაშში მართლაც ლომივით იბრძვის და თავს არ ზოგავს, თუმცა...

ვაისი წავიდა, კობიაშვილიც უნდა წავიდეს!

მისა და სამშობლოს განცდისაგან ცარიელმა გულებმა, ქართველ ფეხბურთელებს მრავალფეროვნად მოსვირინგებულ სხეულებში რომ უდევთ!

ჩრდილოეთ მაკედონიასთან საქართველოს ნაკრების სამარცხვინო მარცხი განაპირობა არა იმდენად ქართველი ფეხბურთელების დაბალმა სათამაშო კლასმა, არამედ დაბალმა პასუხისმგებლობამ ერის, სამშობლოსა და მშობლიური ისტორიის წინაშე!

თავის დროზე საქართველოს ნაკრების ვიცე-კაპიტნისა და ჰოლანდიური „ვიტესის“ ყოფილი კაპიტნის **ზურამ კაშიას** მიერ ლგბტ სამკლავურის გაკეთებამ ქართველი საზოგადოების დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ აღაშფოთა, რომ ფეხბურთში პატრიოტიზმი და ეროვნული სულისკვეთებაა მთავარი და არა — კვაზილიბერალური ფსევდოფასეულობები! **ფეხბურთელი, მითუმეტეს, ქართველი ფეხბურთელი, რომელსაც ეროვნული ნაკრების მაისური აცვია და სამშობლოს ღირსების დაცვა ავალია, ნამდვილი მეომარი უნდა იყოს და არა — ლგბტ აქტივისტი!**

სამწუხაროდ, **ზურამ კაშია** ამას ვერ მიხვდა და საქართველოს ნაკრების ვიცე-კაპიტნის მიერ ლგბტ სამკლავურის გაკეთება რა დარდუბალაც იყო, ეს ვერც ფედერაციის პრეზიდენტმა **ლევან კობიაშვილმა** გააცნობიერა, რომელმაც „უეფასაგან“ სიამაყით მიიღო ჯილდო, კაშიას ე.წ. ლგბტ თემის მხარდაჭერისათვის რომ უფეშქაშეს!

დიახ, **ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალებისა და ტრანსსექსუალების მხარდაჭერისათვის მიღებული სპეციალური პრიზი! — აი, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო „წარმატება“, რომელიც დღევანდელ საქართველოს ნაკრებსა და კობიაშვილის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ ფეხბურთის ფედერაციას უკავშირდება.**

ჩრდილოეთ მაკედონიელმა ფეხბურთელებმა, რომლებსაც ლგბტ დროშა არასოდეს აუფრიალებიათ, სწორედ პატრიოტიზმის, თავიანთი პატარა სამშობლოს სიყვარულით, მეომრული სულითა და თავდადებით გვაჯობეს. მათ დამსახურებულად გაიმარჯვეს და მხოლოდ პატივისცემას იმსახურებენ. ისინი თავიანთი ქვეყნისა და ერის ნამდვილი გმირები არიან!

ჩვენი ფეხბურთელები კი არიან ნამდვილი ლუზერები.

ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა **ვლადიმირ ვაისმა** მატჩამდელ პრესკონფერენციაზე თქვა — **დღევანდელი თამაშის შემდეგ ან გმირები ვიქნებით, ან — ლუზერებიო, რაც უხეირო და ხელმოცარულ ადამიანს ნიშნავს!**

ვაისს სინდისი ეყო და წაგებული მატჩის შემდეგ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. **სლოვაკმა მთელ საქართველოს ბოდიში მოუხადა და თქვა, რომ ერთა ლიგაზე დარჩენილი ორი თამაშის შემდეგ ჩემოდანს ჩაალაგებს.**

ქართული ნათქვამია — **ვაის** გავეყარე და უის შევეყარეო!

ჩვენ კი **ვაისს** გავეყარეთ და ახლა მთავარია, **უის** არ შევეყაროთ, ანუ **ვაისის** ადგილი საქართველოს ნაკრებში მასზე **უარესმა** მწვრთნელმა არ დაიკავოს!

ჩვენი ღრმა რწმენით, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ქართველი უნდა იყოს, რომელსაც ქართული ხასიათი, ქართული ფსიქოლოგია და მენტალიტეტი ექნება, რომელსაც შეეძლება, ქართველ ფეხბურთელებში პატრიოტული სული გააღვიძოს და გადამწყვეტი მატჩების წინ საომრად განაწყოს ისე, როგორც დიდგორის მეომრები.

კაშია ლგბტ სამკლავურით

ლევან კობიაშვილს გადასცეს ჯილდო, რომელიც ზურამ კაშიამ ე.წ. ლგბტ თემის მხარდაჭერისთვის მიიღო

ევროპელმა **ვაისმა** ეს ვერ შეძლო და ვერც სხვა უცხოელი მწვრთნელი მოახერხებს, თუნდაც მასზე მაღალი დონის პროფესიონალი იყოს!

და კიდევ: 12 ნოემბერს განცდილი სამარცხვინო მარცხისა და დიდი იმედგაცრუების გამო პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა აიღოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა **ლევან კობიაშვილმა!**

დიახ, **კობიაშვილი უნდა წავიდეს! მას მორალური უფლება აღარა აქვს, ქართული ფეხბურთის მესვეურის პოსტი ეკავოს არამხოლოდ ჩრდილოეთ მაკედონიასთან წაგებისა და ისტორიული შანსის განიავების გამო, არამედ სხვა ბევრი მიზეზითაც, როგორიც არის, მაგალითად, საქართველოს ჩემპიონატის უდაბლესი დონე, რის გამოც თბილისის „დინამო“ მეცხვარეებითა და დურგლებით დაკომპლექტებულ ფარერულ „კლაკსვიკთან“ 6:1 აგებს, სხვა ქართული კლუბები კი ევროტურნირების საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველივე წრიდან ვარდებიან!**

ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალებისა და ტრანსსექსუალების მხარდაჭერისათვის მიღებული სპეციალური პრიზი! – აი, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო „წარმატება“, რომელიც დღევანდელ საქართველოს ნაკრებსა და კობიაშვილის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ ფეხბურთის ფედერაციას უკავშირდება!

პანდევმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ პანდემია, რომელიც ქართულ ფეხბურთში მძვინვარებს, კოვიდზე უარესია!

ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრები თბილისში ისტორიულ გამარჯვებას ზეიმობს! 10-ნომრიანი მაისურით — გუნდის კაპიტანი გორან პანდევი, რომლის გოლითაც მაკედონიელებმა გაიმარჯვეს!

ლევან კობიაშვილს, როგორც კარგ ფეხბურთელს, საქართველოს ნაკრების წინაშე დიდი დამსახურება აქვს და ეროვნულ გუნდში ჩატარებული მატჩების რაოდენობით რეკორდსმენიც არის. ჩვენი ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და ღირებული გამარჯვებაც **„კობის“** სახელს უკავშირდება — **უძლიერესი ხორვატიის ნაკრები 2011 წელს თბილისში სწორედ მისი ერთადერთი გოლით დავამარცხეთ.**

თუ კობიაშვილს არ სურს, რომ ამ ყველაფერს ხაზი გადაუსვას, უბრალოდ, უნდა ადგეს და ფედერაციის პრეზიდენტობიდან წავიდეს!

ქართულ ფეხბურთს სახე, კარგა ხანია, დაკარგული აქვს, ლევან კობიაშვილს კი, როგორც ვეტერან ფეხბურთელს, ჯერ კიდევ აქვს შანსი, სახე შეინარჩუნოს!

იმედია, გარშემო არაერთი კეთილისმსურველი ეყოლება და გადადგომას ურჩევენ!

ქართულმა ფეხბურთმა „კობის“ გობიდან „ძლვენის“ ჭამა უნდა შეწყვიტოს!

ჯაბა ხუბუა

ჩაფუშული რევოლუცია, სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენები და მაიკ პომპეოს სტუმრობა საქართველოში — როგორც პუბლიცისტი ირაკლი კაკაბაძე ამბობს, ეს ყველაფერი ერთ რამეზე მეტყველებს — მოძველდა ე.წ. „ლიბერალური დემოკრატია" და საჭიროა სოციალური სამართლიანობის ახალი აზროვნების ტიპი:

ირაკლი კაკაბაძე:

ეს არის ახალი „დიდი თურქოზის" დასაწყისი და საკმაოდ სახიფათო პროცესი!

— როგორც ცნობილი ფილოსოფოსი და პოლიტმეცნიერების თეორეტიკოსი **სლავოი ჟიჟეკი** აცხადებს, ნეოლიბერალიზმის კრიზისმა მთელი მსოფლიო მოიცვა. საქართველოშიც ეს პროცესი მიმდინარეობს, ნეოლიბერალური პარადიგმა თავის პოზიციებს თმობს — ოღონდ ამ პარადიგმის სამსახურში დღეს, პირველ რიგში, ნაციონალური მოძრაობაა და აქედან გამომდინარე მათ პირველ ნომრად პრეისტორიული ფიგურა გამოიყვანეს — ჯერ კიდევ მოდერნისტული პერიოდის გვიანდელი წარმომადგენელი, ბატონი **ბუბა კიკაბიძე.** სხვათაშორის, გათვლა იყო იმაზე, რომ ბევრ უფროსი თაობის ადამიანს მოენატრა „ჩიტო-გვრიტო, ჩიტო მარგალიტო".

ამ პროცესს **ლაკანი** ხსნის არაჩვეულებრივად — ძველი ფსიქოსოციალური სისტემა, რომელიც აღვიძებს ფროიდისა და მარქსის აჩრდილებს. **ბატონმა ბუბამ, რაღა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იმღერა ლენინის, ანუ თავისუფლების მოედანზე, თანაც რუსულად, მაგრამ ამ პარადიგმატულმა თამაშმა მაინც ბოლომდე ვერ გამოიღო შედეგი. ხალხს მაინც ახალი პარადიგმა უნდა — მოძველდა ეგრეთწოდებული „ლიბერალური დემოკრატია", როგორც ჟიჟეკი ამბობს და აქედან გამომდინარე, დღეს საჭიროა სოციალური სამართლიანობის ახალი აზროვნების ტიპი, რომელიც, ალბათ, უფრო დეცენტრალიზებული იქნება, ვიდრე დოგმატური მარქსისტული მოდელები იყო.** აშკარაა, რომ მარქსისტულმა „ჩიტო გვრიტომ" ვერ იმუშავა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიმღერა და რეზო გაბრიაძის გენიალური სცენარი პირადად ჩემთვისაც ძალიან ტკბილ მოგონებებს იწვევს. დღეს სიახლეა საჭირო და ახალი პარადიგმა გახლავთ **„მრავალხმოვანი განვითარება".**

— მრავალხმოვან განვითარებაში, ალბათ, ქუჩაში გამოსულ ოპოზიციას არ გულისხმობთ, რომელსაც თემურ ალასანია დირიჟორობს...

— როგორც ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი **ალენ ბადიუ** ამბობს, დღეს ჩვენ გვაქვს **„თეატრის რაფსოდიის"** დრო. თემურ ალასანიაც ჯერ კიდევ „რაფსოდიამდელ" დროს მიეკუთვნება და მისი ტიპის „იარაღით ვაჭრობა" და „განიარაღების კომიტეტი" ჩაბარდა მეოცე საუკუნის რეალობას. მას ჰგონია, რომ შეძლებს მეოცე საუკუნის ბოლოს დაბრუნებას და იგივე **იური ვლადიმერის ძე ანდროპოვის** „კაგებეს" მეთოდების ისევ ჩართვას საქართველოში. თუმცა, ვერ ხვდება იმას, რომ აქაც ფუნდამენტურად შეიცვალა სამოქმედო და სექსუალური პარადიგმა: დღეს ყველა ყველაფერს იღებს და იწერს. თემურ ალასანია სახტად არის დარჩენილი, როდესაც ახალგაზრდა წყვილები და კერძოდ **კიმ კარდაშიანი** საკუთარ სექსუალურ აქტსაც კი იღებს. ასეთი ჩანაწერებით სავსეა მთელი სოციალური სივრცე და ეს უკვე გასცდა სპეცსამსახურების დომეინს.

აქედან გამომდინარე, თუ თემურ ალასანიას არცთუ ისე რომანტიკულ ჩანაწერს მოვუსმენთ გუბაზ სანიკიძესთან — ის ჩქარობს და ზედმეტადაც ჩქარობს. ამ დროს მას ავიწყდება ცნობილი არგენტინელი ფეხბურთელის **ოსვალდო არდილესის** ცნობილი გამოთქმა „მოჩქარეს მოუგვიანდესო". ამ შემთხვევაში კი ოსვალდო არდილესის ანდაზა თემურ ალასანიას აუხდა და ის ახლა გახლავთ პირდაღებული. იმედია, მალე მოახერხებს ბატონი გენერალი ალასანია საკუთარი პირის დამუწვას და დაამუშავებს ახალ პოსტსტრუქტურალისტურ გეგმებს. ამის შესახებ მას უნდა მოესმინა ისეთი დიდი ფეხბურთელების მოსაზრებებიც, როგორებიც არიან **მანუჩარ და გოჩა მაჩაიძეები.** მაგრამ მან ეს არ გააკეთა და დაისაჯა კიდეც ამისათვის. დღეს გრუ-ზია გრუს-ზია აღარ არის. **დღეს გრუ-ზია მეტად დაგრუ-ზულია პოსტეგზისტენციური კრიზისით და ელოდება მაიკ პომპეოს მესიჯებს!**



„თემურ ალასანიას ჰგონია, რომ შეძლებს მეოცე საუკუნის ბოლოს დაბრუნებას და იგივე იური ვლადიმერის ძე ანდროპოვის „კაგებეს" მეთოდების ისევ ჩართვას საქართველოში!"



„გათვლა იყო იმაზე, რომ ბევრ უფროსი თაობის ადამიანს მოენატრა „ჩიტო-გვრიტო, ჩიტო მარგალიტო!"

— ანუ მოძველებულ ლიბერალურ დემოკრატიასთან ერთად ნაციონალების მიერ დაანონსებული რევოლუციური გეგმაც წარსულს ჩაბარდა? ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინათ ჩვენი გაზეთისთვის მოცემულ ინტერვიუში საუბრობდით მოსალოდნელი აჯანყების შესახებ...

— 2020 წლის აჯანყების შესახებ პირადად გავიგე **დავით ზვიადაურისგან** ჯერ კიდევ 2019 წლის მაისში. ბატონმა დავითმა, რომელიც ცნობილი იარაღის ბარიგაა, ჩემთან და **მიშა კაჭკაჭიშვილთან** საუბარში ჯერ კიდევ 2019 წლის მაისში აღიარა, რომ ის ეწეოდა ტერორისტების ტვირთის გადაზიდვას ქალაქ ხოფიდან ისლამური იმარატის სამფლობელოებში და ამაში ფულს იღებდა ბატონი **გიორგი უდესიანი.** უდესიანთან ერთად მან ახსენა ბატონი **კეზერაც.** მისი თქმით, ეს თანხა, დაახლოებით 400 მილიონი დოლარი, საქართველოში სამხედრო გადატრიალებას უნდა მოხმარებოდა.

2019 წლის 20 ივნისს სააკაშვილმა სცადა ამ გადატრიალების დაჩქარება — ცხადია, ამის შესახებ ნაცისტურ პარტიაში მის გარდა ბევრმა ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ მან უბრძანა ამ გადატრიალების მოწყობა. მაშინ ბატონმა ზვიადაურმა გვითხრა, რომ ეს იყო „საწყისი ეტაპი" ამ გადატრიალებისა, რომ საბოლოოდ ამ გადაწყვეტილებას მაინც **დავუდ იბრაჰიმი და ხალიფატის ხელმძღვანელობა** იღებდა. და ეს ფული იდებოდა მედიაში, ენჯეოებში, პარტიებში, ზონდერებში და 2020 წლისთვის მზადდებოდა ყველაფერი. მართლაც ასე მოხდა. ამის შემდეგ ბატონმა ზვიადაურმა ისევ ამ იარაღის ბარიგების სისტემაში გადაინაცვლა და ახლაც ეხმარება იმარატს სლობოდან ტეშიჩთან ერთად თავისი სამხედრო მიზნების მიღწევაში. მაგრამ, როგორც მაიკ პომპეოს ჩამოსვლამ გამოავლინა, ეს არ აღმოჩნდა მთლად ადვილი!

— მაინც, რატომ არ შედგა დაანონსებული რევოლუცია?

— **წარიმართა გარკვეული პროცესები კონფუციანური ცივილიზაციიდან, რამაც ხელი შეუშალა ბატონ ზვიადაურს, უდესიანთან ერთად განეხორციელებინა სამხედრო გადატრიალება.** თუმცა, ამ გეგმაზე მას ხელი ჯერ კიდევ არ აუღია. სხვათაშორის, ზვიადაურისა და სლობოდან ტეშიჩის იარაღით ვაჭრობის საკითხებში კარგად არის გათვითცნობიერებული ერთ-ერთი წამყვანი ამერიკული უსაფრთხოების არასამთავრობო სტრუქტურის საქართველოს ფილიალის ზედამხედველთა საბჭოს თავმჯდომარე, ბატონი კოტე ფორჩხიძე, რომელსაც მთელი ეს ინფორმაცია დადებული ჰქონდა რიგ საერთაშორისო კონფერენციებზე. ეს იყო, ალბათ, ერთ-ერთი მთავარი ხელის შემშლელი ფაქტორი ამ გადატრიალების მოხდენის წინააღმდეგ.

— რას ეტყოდით ქუჩაში გა-

კვირგვინოსნები

გრიგოლ ვაშაძე
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

მივმართავ ყველა პოლიტიკურ პარტიას: სასწრაფოდ გადავიტანოთ პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან, ჩავანაცვლოთ ქუჩა ყველა დონის საკანონმდებლო ორგანოების ტრიბუნით და ყველა ძალას მოვუხმოთ სახელმწიფოს ღრმა კრიზისიდან გამოსაყვანად!

„რეზონანსი"

სანდრო თავალჭრელიძე
ექსპერტი

გრიგოლ ვაშაძის მოწოდება სწორია, თუმცა, მერე შეეშინდა, არ მომხსნან პარტიის თავმჯდომარეობიდანო და რაღაცები შეალამაზა. ცეცხლზე ნავთს ასხამს მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლები, რომლებიც არასახელმწიფოებრივია. **სააკაშვილი არსად ჩამომსვლელი არ არის, უბრალოდ, ის ხალხს დაუმორჩილებლობისკენ უბიძგებს.**

„რეზონანსი"

ნანუკა ჟორჟოლიანი
ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი

თუ **გრიგოლ ვაშაძის** განცხადება მართალი აღმოჩნდება და ის პარტიის თავმჯდომარედ დარჩება, მიმიფურთხებია ამ პარტიისთვის.

„იმედინიუსი"

თამარ ჩერგოლეიშვილი
გამოცემა „ტაბულის" ხელმძღვანელი

ნაცმოძრაობავ, გაგვაგებინეთ, თქვენი თავმჯდომარე რას ბოდავს!

„პირველი არხი"

დავით უსუფაშვილი
„ლელოს" ერთ-ერთი ლიდერი

პოლიტიკური მოვლენები ისეთ კალაპოტში მოექცა, რომ მართლებიც და მტყუანებიც, სახელმწიფოს ნგრევის პროცესში ვმონაწილეობთ!

„ინტერპრესნიუსი"

სულ ოპოზიციას, რომელიც ფიქრობს, რომ ქვეყანას ოლიგარქი ივანიშვილი ერთპიროვნულად მართავს, საქართველოში დიქტატურაა, თავისუფალ სიტყვას საფრთხე ემუქრება და ა.შ.

— როგორც დიდმა ქართველმა, დამწვრობის ფსიქოლოგმა და პარლამენტარიზმის ერთ-ერთმა მამამ **ზვიად გოკუჩავამ** თქვა — აუცილებელია, ყველა ქუჩაში გასულ ახალგაზრდას წაკითხული ჰქონდეს ჯოდი დინის და მისი პარტნიორის პოლ პასავანის ნაწერები ქარზე და შტილზე.

თავისუფალი სიტყვა დღეს საქართველოში არ არის. არსებობს ცენზურა, რომელსაც მართავს ეგრეთწოდებული „მითების პროჟექტორი“, სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმის ტელევიზიის უფროსი **თამარ კინწურაშვილი.** ეს არის ძალიან ცუდი რეალობა და ჩვენ ამაზე ვაპირებთ ზომების მიღებას. ავიწროებენ **მალხაზ გულაშვილს, ფილიპე მეორე მახარაძეს** და თვით **სორენ კიერკეგორსაც** კი. დანიელი ფილოსოფოსის ნაწერების აკრძალვა საკმაოდ მძიმედ დაეტყო ჩვენს დღევანდელ დღეს. რაც შეეხება ქარის და შტილის ურთიერთობის სტრუქტურულ ანალიზს თანამედროვე პოლიტიკურ მეცნიერებაში, **ჯოდი დინისა და პოლ პასავანის** აზრით, „ქარის მერე ყოველთვის შტილია და შტილის მერე ყოველთვის ქარი“. ეს არის დღევანდელი სოციალური მეცნიერების უკანასკნელი სიტყვა.

ახლა აუცილებელია პოსტინდუსტრიული ოპერის დადგმა და ამას ვაკეთებთ **ირაკლი გოგიასთან** ერთად. ოპერას ჰქვია „ჩემი ძმა ჰაშიში ან სიყვარული სახელმწიფო დეპარტამენტში“. მთავარ როლებს ასრულებენ **სოფო ბათილაშვილი და გიორგი ცხადაძე.** აგრეთვე მუსიკაში და ქორეოგრაფიაში მონაწილეობენ **გია დიასამიძე და გია მარღანია.**

— როგორ ფიქრობთ, უნდა დათმოს თუ არა ხელისუფლებამ პორტფელები ქუჩაში გასული ოპოზიციის სასარგებლოდ?

— ქუჩაში გასულ ოპოზიციას საკმარისი მიზეზები არ აღმოაჩნდა იმისათვის, რომ „რევოლუციური პროცესები“ წარემართა. ეს ხომ სააკაშვილის მთავარი იარაღია. სააკაშვილს აშკარად დააკლდა განათლება იმისათვის, რომ კვალიფიციურად წაეყვანა რევოლუციური პროცესები. მან აშკარად ვერ მოახერხა **ანტონიო ნეგრის** ახალი ნაწარმოების **„რევოლუციის დროების“** წაკითხვა. სწორედ ამიტომაც დაშვებული იქნა სტრატეგიული შეცდომები. ამას, ალბათ, **გუბაზ სანიკიძეც** გრძნობდა და ახლა ის, ალბათ, დაწერს „უქარქაშო ხმლების“ ქარქაშიან ვერსიას. ეს მეტად საინტერესო შრომა იქნება. როგორც ანტონიო ნეგრი ამბობს, არ არსებობს „ნახევრად რევოლუცია“ და ამიტომაც ხელისუფლების მიერ პორტფელების დათმობა ვერანაირ წარმატებად ვერ ჩაითვლება.

— უკვე დაიწყო მოლაპარაკებების სერია ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის...

— მე არ ვიცი, ვინ რა უნდა დათმოს. მე არ ვმონაწილეობ ამ მოლაპარაკებებში და არც ის ვიცი, რა არის დეტალები. ოპოზიციურ პარტიებს შორის არიან სიმპათიური პოლიტიკური ძალებიც — არანაცისტური ძალები და მათ სასარგებლოდ რომ დათმოს, ამის წინააღმდეგი სულაც არ ვიქნები.

— ერთ-ერთ პოსტში ხაზგასმით აღნიშნეთ, სამშობლოს გამყიდველებთან — თემურ ალასანიას შნირებთან არანაირი ლიბერალური მიდგომა, ყველა მოძალადე — ციხეში და ყველა ძალადობის მქადაგებელი — ციხეშიო...

— სახელმწიფო გადატრიალების ყველა მონაწილე ნებისმიერ ქვეყანაში, ციხეში უნდა იჯდეს, რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება ლიბერალური პოლიტიკა მოძალადეებთან.

ჩემი აზრით, ხელისუფლება საკმაოდ კვალიფიციურ ნაბიჯებს დგამს პანდემიის გათვალისწინებით და თუ ასე გააგრძელებს, მას შეუძლია, ქვეყანაში შედარებით სტაბილური ვითარება დაამყაროს. მთავარია, არ იყოს ფიზიოკრატების ბატონობა და ქართველი ხალხი არ ჩავარდეს ბიოპოლიტიკის მონობაში. თუ ეს მოხდა, მაშინ პანდემია შეგვჭამს ყველას. თუმცა, **გიორგი გახარია** დღეს ავლენს, რომ ის არ არის ფიზიოკრატი და წარმატებულად უმკლავდება ბიოსაშიშროებებს.

— მოცემულ რეალობაში, რაზე მიანიშნებს მაიკ პომპეოს საქართველოში სტუმრობა? რას უნდა ველოდეთ ამ ვიზიტით?

— ახლა ბევრი რამ არის გაურკვეველი მსოფლიო პოლიტიკაში და აქედან გამომდინარე, ჩვენ, ალბათ, გავიგებთ ამის შესახებ მაშინ, როცა ის ჩამოვა. მე ეჭვი მაქვს, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გართულებული მდგომარეობის გამო ჩამოდის და თბილისს სახავს მშვიდობის ცენტრად.

ის აგრეთვე პატრიარქს ხვდება და, ცხადია, ეს იქნება მიმართული ნაბიჯი იმისათვის, რომ გაძლიერდეს ქრისტიანული ცივილიზაცია, რომლის პოზიციებიც ბოლო ხანებში ძალიან შერყეულია.

მგონი, დროა, მაიკ პომპეოსთან ერთად საქართველოს ხელისუფლებამ უფრო აქტიური როლი დაიჭიროს ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში და ივაჭროს ქრისტიანული სამყაროს ფორპოსტის როლით. ვფიქრობ, ხელისუფლებამ ამის შესახებ კარგად იცის. ისინი ახლო კონტაქტში არიან ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტთან.

ეს არის ახალი „დიდი თურქობის“ დასაწყისი და საკმაოდ სახიფათო პროცესი! **სწორედ ამიტომ ერევა ამერიკა ამ პროცესში, რომ ქრისტიანების მდგომარეობა არ გაუარესდეს და კიდევ ერთხელ არ მოხდეს გენოციდი.**

— რას გულისხმობთ „დიდი თურქობის“ დასაწყისში?

— მგონი, ეს საკითხი ახლა მაიკ პომპეოს ჩამოსვლის მთავარი თემა იქნება. ერდოღანის ბოლოდროინდელი აგრესიული გამოსვლები — ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლების მონაწილეობა ყარაბაღის კონფლიქტში და ბოლოს თურქეთის აშკარა ასპირაციები ოსმალური იმპერიის აღდგენისაკენ. ამაზე ერდოღანი აშკარად საუბრობს და არამარტო საუბრობს, მოქმედებს კიდეც. **მან განაცხადა, რომ ყარსის ხელშეკრულების 100 წლისთავზე სრული უფლება აქვს, ჯარი გადასხას როგორც ნახიჭევანში, ასევე აჭარაში.** ეს ხუმრობა არ გეგონოთ, ეს სერიოზული საშიშროებაა. სწორედ ამიტომაა საჭირო მაიკ პომპეოს მაგარი ხელი, რომ არავინ იფიქროს საქართველოს სამხრეთის ოკუპაცია.

— საინტერესოა, რას ამბობენ ამერიკულ პოლიტიკურ წრეებში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე და სახელმწიფო დეპარტანტის სტუმრობაზე? წლების განმავლობაში მუშაობდით მის ორგანიზაციაში. სხვათაშორის, ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ ამ დეტალებზე „უცნობთან“ გადაცემაში...

— რაც „უცნობთან“ ვთქვი, ის კარგადაა ცნობილი და დანარჩენი ყველაფერი, **ჟაკ რანსიერის** გარდა, თითქმის ყველასათვის უცნობია!

— როგორ ფიქრობთ, შეიცვლება პოლიტიკური სურათი ბაიდენის ოფიციალურად გაპრეზიდენტების შემდეგ და როგორ აისახება იგი საქართველოზე?

— რა თქმა უნდა, შეიცვლება, თუმცა, მთლად ყველაფერი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. ორი აზრი არ არსებობს, რომ ტრამპი და ბაიდენი მეტად განსხვავებული ფიგურები არიან. ბაიდენი ლიბერალია, ტრამპი — დელიოზისა და გატარის პერსონაჟი — რიზომიდან ამომხტარი აჯანყებული, ოღონდ საპნის ოპერის პერსონაჟი, რომელიც ლიბერალიზმს ანგრევს. თუმცა, ნეოლიბერალიზმს რამდენად ანგრევს, ძნელი სათქმელია.

სიმართლე გითხრათ, წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ აისახება ბაიდენის გაპრეზიდენტება საქართველოზე. პოლიტიკური პროგნოზირება საქართველოსთან მიმართებაში არ არის ადვილი. ჩვენ ხომ ცნობილი წიგნის „შიზოფრენია და კაპიტალიზმის“ წამყვანი პერსონაჟები ვართ და აგრეთვე ბორია წიფურიას, ირაკლი გოგიას და ალეკო ახვლედიანის სამშობლო. ეს კი მოვლენებს სრულიად ამოუცნობად აქცევს!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„დაშვებული იქნა სტრატეგიული შეცდომები.

ამას, ალბათ, გუბაზ სანიკიძეც გრძნობდა და ახლა ის, ალბათ, დაწერს „უქარქაშო ხმლების“ ქარქაშიან ვერსიას. ეს მეტად საინტერესო შრომა იქნება!“

„თავისუფალი სიტყვა დღეს საქართველოში არ არის. არსებობს ცენზურა, რომელსაც მართავს ეგრეთწოდებული „მითების პროჟექტორი“, სააკაშვილის დიქტატორული რეჟიმის ტელევიზიის უფროსი თამარ კინწურაშვილი. ეს არის ძალიან ცუდი რეალობა და ჩვენ ამაზე ვაპირებთ ზომების მიღებას!“

კვირგვინოსნები

თინა ხიდაშელი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

თუ ოპოზიციამ პირი შეკრა და პარლამენტში არ შევიდა, უნდა გავიხსენოთ **„ძველლეიბორისტული“** და **„ძველდანარჩენული“** მოდელი. კერძოდ, **2008 წელს ეკა ბესელიამ, „ახალმა მემარჯვენეებმა“ და სხვებმა პარლამენტში შესვლაზე უარი თქვეს, ნაწილმა მანდატებიც დაჭრა, ანუ ფიზიკურად და სამართლებრივადაც უარი განაცხადეს, შესაბამისად, რამდენიმე დეპუტატი გამოაკლდა საკანონმდებლო ორგანოს... ლეიბორისტები** კი ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ, ანუ დეპუტატებად ითვლებოდნენ, მაგრამ პარლამენტში არ დადიოდნენ და უმრავლესობაზე მათი „არსებობა“ გავლენას ახდენდა... ასე რომ, **თუ ახლა გაერთიანებული ოპოზიცია პარლამენტში არ შევა, გასარკვევი იქნება, ვინ დარჩება დეპუტატად.** ამიტომ ვეკითხები ოპოზიციას: **არჩევნები სამართლიანად რომ ჩატარებულიყო და მაინც წაგეგოთ, პარლამენტში გადაწყვეტილებების მიღებაზე გავლენა ხომ არც მაშინ გექნებოდათ და მაშ, რატომღა მონაწილეობდით არჩევნებში?**

„კვირის პალიტრა“

ლედო პაპავა
პროფესორი

ჯერ იყო არჩევნები, რომელიც საკითხავი იყო, როგორ დამთავრდებოდა, დღეს კი ვხედავთ, რომ სახელმწიფო გადატრიალების სცენარები მუშავდება. **ასეთ ვითარებაში ნებისმიერი ვალუტა იქნებოდა არასტაბილური, რადგან მოქალაქეები და კომპანიები ცდილობენ, მაქსიმალურად დაიზღვიონ თავი, უფრო მყარი ვალუტა მოიმარაგონ იმ შემთხვევისთვის, თუ უფრო გართულდება ვითარება.**

„კვირის პალიტრა“

გია ხუხაშვილი
ექსპერტი

ჩემი აზრით, როგორც უნდა განვითარდეს მოვლენები — ოპოზიცია ქუჩის პროტესტს გააგრძელებს თუ პარლამენტში შევა, ფინალი იქნება **ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.**

ახლა ქვეყანა სახიფათო ზღვარზეა... ამ ვითარებაში ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება, იყოს **ხმების გადათვლა საერთაშორისო პარტნიორების დაკვირვების ქვეშ. თუ ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მართალია და შეცდომები ადამიანური ფაქტორით არის გამოწვეული, მაშინ რა უშლის ხელს, პოლიტიკური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად ადგეს და ბიულეტენები ხელახლა დათვალოს?!**

„კვირის პალიტრა“

— რითი აიხსნება ის ფაქტი, რომ უამრავი მძიმე დანაშაულის ჩამდენ და ქართველი ხალხის სისხლში ამოგანგლულ ნაციონალურ მოძრაობას ნახევარ მილიონზე მეტმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა? ***— ამ კითხვით დავიწყეთ ინტერვიუ ცნობილ ჟურნალისტთან და ანალიტიკოსთან თეიმურაზ კვირკველიასთან, რომელიც ქვეყანაში შექმნილი ვითარების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ქართულ სატელევიზიო სივრცეში არსებულ ბაქანალიას მიიჩნევს:***



„ის სცენარი, რომელსაც ახლა ნაციონალური მოძრაობა მიჰყვება, წმინდა წყლის რუსული სცენარია!“

„ხელისუფლებამ თემურ ალასანიასა და გუბაზ სანიკიძის წინააღმდეგ საქმე უნდა აღძრას!“

თეიმურაზ კვირკველია:

სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს!

— სანამ ქართული საინფორმაციო სივრცე **პოლიტიკური არამზადებისაგან** არ გაიწმინდება და ტელევიზიების ეთერში ხშირად არ გამოჩნდებიან გონიერი და ზნეობრივი ადამიანები, რომლებსაც მოვლენების კვალიფიციური და ობიექტური ანალიზი შეუძლიათ, ყოველი არჩევნების მერე სწორედ ასეთ მახინჯ სურათს მივიღებთ.

ხომ ნახეთ, რამხელა საზოგადოებრივი რეზონანსი მოჰყვა ტელეეთერში ბატონი **მინდია უგრეხელიძის** გამოჩენასა და მის უაღრესად კომპეტენტურ ანალიზს იმის შესახებ, თუ რა არის საუკეთესო გამოსავალი შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან? ახლა გეკითხებით — ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერ გინახავთ მინდია უგრეხელიძე ქართულ სატელევიზიო სივრცეში?

— ძალიან იშვიათად!

— აი, სწორედ ამაშია საქმე! **მინდია უგრეხელიძის** გარდა, ბევრი სხვა ღირსეული ადამიანიც გვყავს, რომლებიც თავ-თავიანთი საქმის უმაღლესი პროფესიონალები არიან, მაგალითად, **გია მეფარიშვილი, თედო ნინიძე** და სხვები, მაგრამ მათთვის სატელევიზიო სივრცე ჩაკეტილია და ამ ხალხს საინფორმაციო ველზე არ აჩენენ. უბედურება იცით, რა არის? ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოძულებული და „ჩარეცხილი“ ადამიანები დღემდე ასეთებად ჰყავთ დატოვებული, მიუხედავად იმისა, რომ 8 წელია, ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში აღარ არის.

სამაგიეროდ, დააკვირდით, ვის აქვს დაკავებული მთელი სატელევიზიო სივრცე — **მაჭუტაძეს, ჩერგოლეიშვილს, ნანუკა ჟორჟოლიანს, გრიგოლ და გიორგი ვაშაძეებს, ბაქრაძეს, უგულავასა** და სხვებს, რომლებსაც არც ინტელექტუალური და არც ზნეობრივი რესურსი არ გააჩნიათ იმისათვის, რომ დღე და ღამე საზოგადოება მოძღვრონ.

სამწუხაროდ, ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის მენტალობაც ისეა მოწყობილი, რომ ვინც ტელევიზიით ყველაზე ხშირად გამოდის, სწორედ ისინი ჰგონიათ ჭკვიანი და მისაბაძი ადამიანები.

— იმის თქმა გინდათ, რომ ტელევიზიების მეშვეობით საზოგადოებას შეგნებულად ურეცხავენ ტვინს, რათა ხალხმა მცდარი არჩევანი გააკეთოს და უღირს პოლიტიკურ ძალებს მისცეს ხმა?

— დიახ, სწორედ ასეთ მავნებლობასთან გვაქვს საქმე და კვლავაც ხაზგასმით ვიტყვი: **ვიდრე საინფორმაციო სივრცე დაკავებული ექნებათ უვიც და უინტელექტო პოლიტიკურ არამზადებს, რომლებიც მხოლოდ ფულსა და სკამებს არიან დახარბებული, მანამდე სწორედ ასეთი სავალალო სურათი გვექნება!** ის ნახევარი მილიონი ადამიანიც, რომელიც არჩევნებში ნაცმოძრაობას აძლევს ხმას, სწორედ სატელევიზიო სივრცეში გამეფებული უწესობისა და უზნეობის მსხვერპლია!

— როგორ ფიქრობთ, თუ ოპოზიცია თავის სიტყვას შეასრულებს და პარლამენტში არ შევა, ერთპარტიული საკანონმდებლო ორგანო ქვეყნის განვითარებას წაადგება?

— დარწმუნებული ვარ, ერთპარტიულ პარლამენტს არ მივიღებთ! ჯერ ერთი, ნაციონალური მოძრაობა ჰაერში ნუ ყვირის — პარლამენტში არ შევალო, არამედ საკუთარი საარჩევნო სია ოფიციალურად გააუქმოს და იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი დადოს, რომელიც პარლამენტში მის შესვლას ნამდვილად გამორიცხავს!

ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ის, რაც ბატონმა მინდია უგრეხელიძემ ბრძანა — **საარჩევნო კოდექსში შესწორება შეიტანონ და ნაციონალური მოძრაობის სადეპუტატო მანდატები იმ პარტიებს გადაუნაწილონ, რომლებმაც საარჩევნო ბარიერი გადალახეს!**

— თუმცა, პარლამენტში შესვლაზე არამარტო ნაცმოძრაობა, არამედ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც უარს აცხადებენ!

— მერწმუნეთ, ბარიერგადალახულ პარტიებს, რომლებმაც 3-4 მანდატი მოიპოვეს, ნაციონალური მოძრაობის მანდატებს თუ გადაუნაწილებენ და თითოეულს კიდევ 3-4 დეპუტატი დაემატება, პარლამენტში აუცილებლად შევლენ.

საერთოდ, საარჩევნო კანონმდებლობა ისე უნდა დაიხვეწოს, რომ სახელმწიფო პროვოკატორებს პოლიტიკური კრიზისის შექმნის შანსი არ დაუტოვოს, თორემ ყოველთვის გამოჩნდებიან ვიღაც ვირიშვილები, რომლებიც თავიანთი პარტიული ინტერესების გამო ქვეყნის არევას მოინდომებენ.

— იზიარებთ თუ არა გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ბარიერგადალახული ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც პარლამენტში შესვლაზე უარს აცხადებენ, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის შანტაჟის ქვეშ იმყოფებიან?

— სააკაშვილის შანტაჟის ქვეშ არამარტო სხვა ოპოზიციური პარტიები, არამედ თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც კი იმყოფებიან, რისი ნათელი მაგალითიც **გრიგოლ ვაშაძე** გახლავთ! დიახ, ვაშაძე, რომელსაც ბევრი რამის გამო პატივს არ ვცემ, კონსტრუქციული ინიციატივით გამოვიდა — ქუჩის პროტესტი პოლიტიკური დიალოგით უნდა ჩავანაცვლოთო, რის გამოც მისივე თანაგუნდელებმა შეაჩვენეს და, როგორც ახლა იტყვიან, დააბულინგეს.

წარმოიდგინეთ, ნაცების სახით რა **პოლიტიკურ სექტასთან** გვაქვს საქმე, რომ თავიანთი პარტიის თავმჯდომარესაც კი პირადი აზრის გამოთქმა არ აპატიეს! როგორ ფიქრობთ, ესენი თავიანთი გუნდის წევრის განსხვავებულ აზრს რომ უპირისპირდებიან, საზოგადოების რომელიმე წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას აიტანენ? **ნაცები ხელისუფლებაში რომ დაბრუნდნენ, მათთვის მიუღებელი პოზიციის მქონე ადამიანებს იმაზე 9-ჯერ უარესს უზამენ, ვიდრე ხელისუფლებაში ყოფნის 9 წლის განმავლობაში უშვრებოდნენ!**

„სააკაშვილის შანტაჟის ქვეშ არამარტო სხვა ოპოზიციური პარტიები, არამედ თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც კი იმყოფებიან, რისი ნათელი მაგალითიც გრიგოლ ვაშაძე გახლავთ!“

— ერთი სიტყვით, ოპოზიციური პარტიების დიდი უმრავლესობა სააკაშვილის დაკრულზე ცეკვავს?

— დიახ, ოპოზიციის დირიჟორი **სააკაშვილია**, რომლის უკანაც ბიძამისი **თემურ ალასანია** დგას. ყველამ მოვისმინეთ ფარული ჩანაწერი, რომელშიც სააკაშვილის ბიძა **გუბაზ სანიკიძეს** ესაუბრება და სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით დირექტივებს აძლევს, რაც პირდაპირი საფუძველია იმისათვის, რომ მათი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს! დიახ, **ხელისუფლებამ თემურ ალასანიასა და გუბაზ სანიკიძის წინააღმდეგ საქმე უნდა აღძრას, რადგან ოპოზიცია სწორედ იმ ანტიკონსტიტუციური სცენარით მოქმედებს, რომელზეც ისინი ფარულ ჩანაწერში საუბრობენ!**

— როგორ ფიქრობთ, ნაცმოძრაობასა და მასთან დაკავშირებულ ოპოზიციურ ძალებს სახელმწიფო გადატრიალების ან „ხავერდოვანი რევოლუციის“ მოწყობის რესურსი გააჩნიათ?

— ნაციონალებს გადატრიალებისა და რევოლუციის რესურსი ნამდვილად არ გააჩნიათ, რადგან ხალხის მხარდაჭერით ვერ სარგებლობენ. რაც მთავარია, საქართველოს მოსახლეობის მოთხოვნა არის არა დესტაბილიზაცია და არეულობა, არამედ სტაბილურობა და სიმშვიდე. დიახ, დღეს ქვეყანაში უამრავი ადამიანია დასაქმებული, ზოგს მცირე ბიზნესი აქვს, ზოგს — ცოტა უფრო დიდი, პურის ფულს შოულობენ, ოჯახებს არჩენენ, მეწარმეებს

კვირგვინოსნები

ზაურ ნაჭყებია
ჟურნალისტი

„ქართულ ოცნებას“ სახელმწიფო ინსტიტუტების შენარჩუნების შნო თუ არ ექნება, ჩვენ, დღეს შორიდან მაცქერალმა, ნეიტრალურმა თუ პირობითად ხელისუფლების მხარდამჭერმა უმრავლესობამ, **უნდა ვაიძულოთ იგივე ხელისუფლება, დანიშნოს არა განმეორებითი, არამედ, რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები და ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ ე.წ. პოზიცია-ოპოზიციის კუკუდამალობანას თამაში!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მამუკა ჭუსკაძე
მოძრაობა „სოციალური სამართლიანობისთვის“ ლიდერი

ნაცმოძრაობასაც არ მიუღია ნახევარი მილიონი ხმა, მისი მაქსიმუმია **20 ათასი ხმა.** ჯამში, ნახევარი მილიონი ხმა დანარჩენი პარტიებიდან იქნა წაღებული. ეს არის კატასტროფა. **ნაცმოძრაობა ხელისუფლებას უკანონო ხმებზე გაურიგდა, მიიღო უკანონო ხმები და ახლა ყვირის.**

„ახალი თაობა“

ლადო კახაძე
„ქართული ოცნების“ წევრი

ოპოზიციამ ყველაფერზე თანხმობა მიიღო, რასაც ითხოვდა, მაგრამ მაინც რევანში უნდოდათ. **თუ უნდათ, თამაშგარე მდგომარეობაში ჩაიყენონ თავი და ერთ კაცს ჩაჰყვნენ საფლავში, ეს მათი არჩევანია.**

„რეზონანსი“

„უნდა მოხდეს ის, რაც ბატონმა მინდია უგრეხელიძემ ბრძანა:

ნაციონალური მოძრაობის სადეპუტატო მანდატები იმ პარტიებს გადაუნაწილონ, რომლებმაც საარჩევნო ბარიერი გადალახეს!“

მინდია უგრეხელიძე

არავინ ახრჩობს და ავიწროებს, არც საჯარო და, მითუმეტეს, არც კერძო სექტორში მომუშავე ხალხს ხელისუფლება პოლიტიკური ნიშნით არ დევნის და ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება ვის რაში სჭირდება?

— საზოგადოებამ მოისმინა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სალომე სამადაშვილის ფარული აუდიოჩანაწერიც, რომელშიც იგი ამბობს, რომ სააკაშვილს, როგორც არასტაბილურ პერსონას, დასავლეთის მხრიდან დიდი წითელი ხაზი აქვს გადასმული, მაშინ, როცა იგივე დასავლეთი ბიძინა ივანიშვილს სტაბილურობის გარანტად და საქართველოს საიმედო პატრონად მიიჩნევს. რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით?

— სამადაშვილს რომ არ ეთქვა, ამას ჩვენც მშვენივრად ვხედავთ. **დასავლეთში სააკაშვილს მხოლოდ ის ცალკეული პოლიტიკოსები თუ დიპლომატები უჭერენ მხარს, რომლებმაც ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საქართველოში ფული აკეთეს.**

ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს არ სურთ და არ სჭირდებათ, სააკაშვილი ხელისუფლებაში დაბრუნდეს, ახალი კატაკლიზმები გამოიწვიოს და რუსეთი იმაზე დიდი დოზით შემოიყვანოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ვიდრე ეს 2008 წელს გააკეთა!

სააკაშვილის, როგორც დესტაბილიზაციის ფაქტორის, საქართველოში დაბრუნება მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს და ის სცენარიც, რომელსაც ახლა ნაციონალური მოძრაობა მიჰყვება, წმინდა წყლის რუსული სცენარია!

— აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს საქართველოში ვიზიტიც სწორედ იმას ხომ არ უკავშირდება, რომ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ დესტაბილიზაციის რუსული სცენარის განხორციელება ვერ შეძლონ?

— პომპეოს ვიზიტი ცალსახად არის დაკავშირებული სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ მძიმე ვითარებასთან, რომელიც სომხეთ-აზერბაიჯანის ომს უკავშირდება. ის ფაქტი, რომ ყარაბაღის ტერიტორიას რუსეთის ე.წ. სამშვიდობო ძალები გააკონტროლებენ, ამერიკისათვის, რა თქმა უნდა, არახელსაყრელია, რადგან რეგიონში ძალთა ბალანსი იცვლება. ამდენად, შესაძლოა, ამერიკელებმა საქართველოსთან მიმართებაში ერთობ მოულოდნელი გადაწყვეტილებაც კი მიიღონ.

— რას გულისხმობთ?

— სულაც არ გამიკვირდება, რომ პომპეოს ვიზიტის შემდეგ ნატოში დაჩქარებულად მიგვიღონ! ყოველ შემთხვევაში, ამერიკელები მაქსიმალურად შეეცდებიან, თავიდან აგვარიდონ ყველა ის საფრთხე, რასაც სომხეთ-აზერბაიჯანის ომი გვიქადის და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ სამხრეთ ამერიკაში რუსეთის ხელახალი გაბატონება არ დაუშვან.

რაც შეეხება სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის ხელით საქართველოში რუსული სცენარის განხორციელებას, აშშ კარგად ხედავს, რომ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ამ საფრთხეს კარგად უმკლავდება. ამერიკის ელჩი და ევროკავშირის დიპლომატიური წარმომადგენლები ოპოზიციას აუხსნიან, რომ ჯობს, პარლამენტში შევიდნენ, თუ არა და, ხელისუფლებას კარტბლანში მიეცემა, კონსტიტუციის ჩარჩოდან გასული ოპოზიციის წინააღმდეგ მკაცრი ზომები გამოიყენოს!

დიახ, ვინც კანონს არ ემორჩილება, იმისი ადგილი ციხეშია, მორჩა და გათავდა!

ესაუბრა

გიორგი ძაძამია

გია მეფარიშვილი



თედო ნინიძე

„მინდია უგრეხელიძის გარდა, ბევრი სხვა ღირსეული ადამიანიც გვყავს, რომლებიც თავ-თავიანთი საქმის უმაღლესი პროფესიონალები არიან, მაგალითად, გია მეფარიშვილი, თედო ნინიძე და სხვები, მაგრამ მათთვის სატელევიზიო სივრცე ჩაკეტილია და ამ ხალხს საინფორმაციო ველზე არ აჩენენ!“

2020 წლის არჩევნები... გაყალბების მოტივით ქუჩაში გასული მარადმწვანე ოპოზიცია და ისევ რევოლუციური მოწოდებები... გავა დრო და არსებულ პოლიტიკურ მოვლენებს უკეთ შეაფასებს ისტორია, მანამდე კი, ლოგიკურ დასკვნებსა და ფაქტებზე დაყრდნობით, ანალიტიკოსი და ისტორიკოსი ედიშერ გვენეტაძე აცხადებს, რომ ამ პროცესების უკან რუსეთი დგას, რომელსაც კიდევ ერთხელ ჩაეფუშა ქვეყნის არევის გეგმა:

დაიმახსოვრეთ ეს დღე, თვის ბოლოს ეგენი პარლამენტში იქნებიან!

ედიშერ გვენეტაძე: „ოპოზიცია რუსეთის ინტერესებს ატარებს!“

— 2020 წლის არჩევნებს დემოკრატიის ზეიმს ვერ ვუწოდებთ, მაგრამ საქართველოს 30-წლიან ისტორიაში პარლამენტში პირველად შევიდა 9 პარტია და არჩევნების ლეგიტიმურობა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ცნეს. ერთადერთი, ვინც ეს არ აღიარა, ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი და ის პარტიებია, რომლებიც დღეს რუსთაველზე რუსული ფულებით ტინგიცობენ. **ასე დაწერეთ ზუსტად!**

— ფიქრობთ, ოპოზიციური პარტიები რუსეთიდან იმართებიან? ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რა ინტერესი უნდა ჰქონდეს რუსეთს?

— რუსეთს სურს, რომ ბატონობდეს სამხრეთ კავკასიაში, აღიდგინოს ის გავლენა, რომელიც პოსტსაბჭოთა კავშირის დროს ჰქონდა. ამიტომაც ცდილობს და მომავალშიც შეეცდება სიტუაციის არევას.

რამდენიმე დღის წინათ სამხრეთ კავკასიაში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის დაუნდობელი ომი დასრულდა, ვინ გამოვიდა ყველაზე მოგებული? რუსეთი! სამშვიდობო ძალების სტატუსი მიიღო. თუ რას ნიშნავს რუსეთის სამშვიდობო ძალების სტატუსით სხვა ქვეყანაში შესვლა, ამის კარგი მაგალითი გვაქვს აფხაზეთსა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთში.

— რუსეთისკენ ხელს დღეს ოპოზიციაც იშვერს...

— ეს მხოლოდ პოლიტიკური ტექნოლოგიის ნაწილია. რუსეთზე იმიტომ არ ვსაუბრობ, რომ მისი ლანძღვა მოდაშია. ფაქტებზე დაყრდნობით ვლაპარაკობ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მიზნებსა და როლზე.

შეხედეთ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ სიას. ყველაფერია ნათქვამი. სიის სათავეში დგას ბუბა კიკაბიძე, კაცი, რომელიც „კაგებეს“ საპატიო ნიშნის ორდენით არის დაჯილდოებული და ეს ორდენი მას პირადად გადასცა საქართველოს სუკ-ის ყოფილმა უფროსმა **ალექსი ინაურმა.** სუკ-ის ორდენებს კი ასე ჰარი-ჰარალად არ არიგებდნენ. ის უმღეროდა ხრუშჩოვს, ბრეჟნევს, ჩერნენკოს...

— საბჭოთა კავშირის დროს ხომ ყველა უმღეროდა რეჟიმის ბელადებს?

— სწორად აღნიშნეთ, მაგრამ 1992 წელს, როდესაც აფხაზეთში ომი იყო გაჩაღებული და რუსები ქართველებს ხოცავდნენ, მაშინაც რომ უმღეროდა, ეს როგორ ავხსნათ? რუსეთი ტერიტორიებს გვართმევდა, ბუბა კიკაბიძე კი მოსკოვში რესტორნებს ხსნიდა. პოლიტიკაში შემთხვევით არაფერი ხდება. იქიდან იყო დავალება, რომ სწორედ ბუბა კიკაბიძე ყოფილიყო სიის სათავეში და არც ის იყო შემთხვევითი, რომ არჩევნების წინ მან „თბილისო“ რუსულად შეასრულა. ვთქვათ, ტექნიკური შეცდომა იყო, რატომ არ გააჩერებინა მაშინვე ფონოგრამა? ამით ხომ გაცილებით მეტ ქულას დაიწერდა რუსეთის მაგინებელი ნაციონალური მოძრაობა?

სიის მეორე ნომერი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე გახლავთ, რომელსაც მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული, საიდანაც კადრები სუკ-ის ნომენკლატურაში აჰყავდათ. ის მუშაობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოსმოსისა და ბირთვული შეიარაღების განყოფილებაში. ერთხელაც არ მახსოვს, გაეკეთებინოს საპროტესტო განცხადება, როდესაც აფხაზეთში ომი იყო გაჩაღებული. მეტიც, ერთ-ერთ ცნობილ რუსულ ტელეარხზე განაცხადა — რუსული კულტურის წარმომადგენელი გახლავართ, ორი მშობლიური ენა მაქვს — ქართული და რუსულიო. 2008 წელს, როდესაც რუსეთ-საქართველოს ომი იყო, ეს ბატონი ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქე და ამავდროულად კულტურის მინისტრი გახლდათ. როდესაც სა-

გაგრძელება მე-12 გვერდზე

კვირგვინოსნები

თორნიკე შარაშენიძე

ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ნაცმოძრაობას, ყოველ შემთხვევაში, სააკაშვილს, უნდოდა და უნდა ხელისუფლებაში დაბრუნება და, თუ ეს მოახერხა, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ „ოცნების“ დამსახურება.

გულწრფელად მინდა, რომ „ქართული ოცნება“ არ გაქრეს პოლიტიკური ველიდან და ბიძინა ივანიშვილი საქართველოდან არ გაიქცეს, რადგან ეს კიდევ ერთხელ შეგვიყვანს მოჯადოებულ წრეში.

„ახალი თაობა“

ირაკლი სესიაშვილი

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე

ჩვენი ოპონენტები უკვე გადავიდნენ ბრძოლის ახალ ეტაპზე — ისინი ებრძვიან არა ხელისუფლებას ან „ქართულ ოცნებას“, არამედ ებრძვიან სახელმწიფოსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს. **კეთილი ინებონ და ამ უტიფარმა პოლიტიკოსებმა, რომლებიც ასე მარტივად მოუწოდებენ საკუთარ მხარდამჭერებს ძალადობისა და სადღაც შეჭრისკენ, პასუხისმგებლობაც აიღონ!**

„ახალი თაობა“

ქეთი დოლიძე

რეჟისორი

დიახ, „ქართულ ოცნებას“ ვუჭერდი მხარს და დღესაც ვუჭერ, ოღონდ ახლა ნამდვილად უკანასკნელად მივეცი შანსი ჩემი ხმის მიცემით, რომ კვლავ იყოს ხელისუფლების სათავეში. **ყველას, ვისაც კი ვიცნობ და ვინც ხელისუფლებაშია, ვუთხარი — იფიქრეთ ქვეყანაზე, იფიქრეთ ადამიანებზე, საბოლოოდ მოუღეთ ბოლო ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც კვლავ ქვეყნის აოხრებაზე ოცნებობს!**

„სარკე“

ვალერიან ხაბურძანია

უშიშროების ყოფილი მინისტრი

გარკვეული ალბათობით ვუშვებ, რომ ნაციონალებმა მოატყუეს „ოცნება“ და არჩევნების გაყალბებაში ორივეს ხელი ურევია.

ნაციონალები ცალკე სექტაა, უღირსებულებო, უფასეულებო სექტა... ისინი ჰგვანან ზვიადისტებს, ცუდი გაგებით ზვიადისტებს, აი, გასაცოდავებული ქალი ზვიადისტები რომ არიან, ისეთს — ეს არ არის პოლიტიკური პარტია, ეს არის პოლიტიკური სექტა.

„ალია“

ედიშერ გვენეტაძე:
მათი ყველა გზა მოსკოვისკენ მიდის!

დასაწყისი მე-11 გვერდზე

გარეო საქმეთა მინისტრობა მოინდომა, მთელი ნაციონალური მოძრაობა ეჯაჯგურებოდა და ხელიდან ძლივს გამოჰგლიჯეს რუსეთის მოქალაქეობა.

— თქვენ მიერ დასახელებულმა გრიგოლ ვაშაძემ ორიოდე დღის წინათ სახტად დატოვა მთელი ოპოზიცია, როდესაც აღნიშნა, პროცესი სასწრაფოდ გადავიტანოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ყველა ძალას მოვუხმოთ სახელმწიფოს ღრმა კრიზისიდან გამოსაყვანადო...

— მასში ქართული სისხლიც არის, მაგრამ, როგორც იტყვიან, კაცურკაცობა, ვაჟკაცობა არა აქვს. თითქოს სცადა დამოუკიდებლად თამაში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მთელი სანაცეთი აკივლდა, უკან დაიხია.

პარტიული სიის მეხუთე ნომერი **კობა ნაყოფია** გახლავთ, რომელსაც ბიზნესი რუსეთში აქვს. როგორ ფიქრობთ, კობა ნაყოფიას უფლებას მისცემდა პუტინი, იმ ქვეყანაში ეკეთებინა ბიზნესი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა დღე და ღამე აძაგებს?! გჯერათ, რომ ასეთი გულუბრყვილოა პუტინი? ნაციონალების სიის ექვსეულშია **დევი ჭანკოტაძე.** მის მეგობარს თამაზ დუმბაძეს წიგნი აქვს დაწერილი, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ 1991 წლის დეკემბერ-იანვრის მოვლენების დროს **დევი ჭანკოტაძემ** სამაჩაბლოში მოხსნა არტილერია, მოიტანა მთავრობის სახლთან და ეროვნულ ხელისუფლებას, კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტს დაუშინა. ცხონებული თამაზი ამ წიგნში იმასაც წერს, რომ თენგიზ კიტოვანი და ჯაბა იოსელიანი ღამეებს ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლის კაბინეტში ათენებდნენ. მგონი, რუსი სარდალი ქართული საქმის მკეთებელ ხალხს ღამეს არ გაათევინებდა. აი, ამ ადამიანებს ემორჩილებოდა დევი ჭანკოტაძე, დანარჩენი თავად განსაჯეთ. მტკიცებით არაფერს ვამტკიცებ, ვამბობ იმას, რაზეც დოკუმენტი არსებობს და რაც შეიძლება, ლოგიკურად დავასკვნათ.

ბედის ირონიაა, დღეს დევი ჭანკოტაძის გვერდით **ნუგზარ წიქლაური** რომ არის. თუ ზვიად გამსახურდიას სცემ პატივს, რა გინდა მისი მკვლელების გვერდით?! რა საერთო უნდა გქონდეს **ზიზა ბოკერიასთან,** რომელიც, როგორც ამბობენ, უნივერსიტეტის ეზოში ზვიადისტურად განწყობილი ახალგაზრდების მიმართ რეპრესიებს ატარებდა?

ვის სჯერა **ზია ბარამიძის** პროდასავლურობა? ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც შევარდნაძეს **დსთ**-ში შესასვლელად ხმები არ ჰყოფნიდა, ამ კაცმა თავქუდმოგლეჯილი აირბინა კიბეები და ქოშინით შევიდა ოთახში — დამაგვიანდა, ხმას **დსთ**-ში შესვლას ვაძლევო. ნუთუ, ეს ჩანაწერი წაშლილია?

როგორ დავიჯერო, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც იარაღი აღმართეს ეროვნული ხელისუფლების წინააღმდეგ და წლების წინათ დსთ-ში შესვლას ითხოვდნენ, დღეს საქართველოს ინტერესებს ემსახურებიან?!

— ხომ შეიძლება, პოზიცია შეეცვალათ?

— ეს ადამიანები დღესაც რუსეთს ემსახურებიან! ვის დროს ჩაბარდა კოდორი რუსეთს? ვინ და რატომ მიჰყიდა ეს სტრატეგიული ობიექტები მათ? ასეთი არაერთი შეკითხვაა. ისტორია შედეგების მიხედვით ფასდება. შედეგების მიხედვით კი აშკარაა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაიკარგა დამატებით ტერიტორიები და რუსული საქმე გაკეთდა.

დღეს რუსეთი სააკაშვილის ხელით ცდილობს საქართველოში სიტუაციის არევას. ოპოზიცია რუსეთის ინტერესებს ატარებს! სხვაგვარად როგორ უნდა აიხსნას ნინო ბურჯანაძისა და ნაციონალური მოძრაობის ჩაკვარახჭინება?! თუ ბურჯანაძეს არ ახსოვს, მე შევახსენებ მოდელირებულ ქრონიკას, სადაც მას და ირაკლი ოქრუაშვილს სდებდნენ ბრალს საქართველოში რუსის ჯარის შემოყვანაში. ესენი ახლა ერთად იბრძვიან ამჟამინდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ. რა უნდა ვიფიქროთ? მათი ყველა გზა მოსკოვისკენ მიდის!

ნინო ბურჯანაძემ მთლიანად ჩამოიხსნა ნიღაბი. იმდენად გავეშებულია სკამზე, რომ ყოველგვარ ზნეობას გადააბიჯა, გვერდით დაუჯდა მისი პარტიის წევრების მკვლელებს. 26 მაისის ერთ-ერთ შემოქმედთან **გიგი უგულავასთან** პირდაპირ ეთერში სელფიც კი გადაიღო. ამის შემდეგ ამ ადამიანზე სალაპარაკოც აღარაფერია. პოლიტიკურადაც და მორალურადაც გაცვეთილია. არჩევნებზე მიღებული ნული პროცენტიც დიდია მისთვის. ჯობს, ოჯახის საქმეებს მიხედოს. საბედნიეროდ, არც ამჯერად გამოუვიდათ მორიგი დესტაბილიზაციის მოწყობა საქართველოში.

— ანუ, ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური კრიზისი ამოწურულია?

— დაიმახსოვრეთ ეს დღე, თვის ბოლოს ეგენი პარლამენტში იქნებიან! ამაში ისეთი დარწმუნებული ვარ, როგორც მე თქვენ გესაუბრებით. ამ პოლიტიკურ ალიაქოთს წერტილი პომპეოს ვიზიტმა დაუსვა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი, მითუმეტეს პანდემიის პირობებში, ტყუილად არსად დადის. არჩევნები რომ გაყალბებულიყო, როგორ ფიქრობთ, ამერიკის პრესტიჟს ჩრდილს მიაყენებდა და საქართველოს ესტუმრებოდა?! ის აქ საქართველოს სახელმწიფოს მხარდასაჭერად ჩამოდის!

ნაციონალური რეჟიმის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე დიდ დამსახურებად გიორგი გახარიას გაპრემიერება მიმაჩნია. მან მიაგნო იმ პიროვნებას, რომელიც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს და შეუძლია ქვეყნის ისე მართვა, როგორც ქართულ სახელმწიფოს ეკადრება. გიორგი გახარია ქართული პოლიტიკის ვარსკვლავია, მის ნიჭსა და უნარზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. იმედი მაქვს, ქვეყნის მართვას მომავალშიც ასეთივე შემართებით გააგრძელებს.

შეიძლება, დღეს ბევრი რამ სხვაგვარად ჩანს, ძნელი გასარჩევია, ვინ ვინ არის და რა ინტერესები ამოძრავებს, მაგრამ მოვა დრო, გაიხსნება არქივები და ჩემს სიტყვებს ისტორია დაამტკიცებს!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი და ანალიტიკოსი, პროფესორი ИГОР КВЕСЕЛАВА

ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი და ანალიტიკოსი, პროფესორი იგორ კვესელავა ქვეყანაში შექმნილი მძიმე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების შესაცვლელად მზა პოლიტიკურ რეცეპტს გვთავაზობს. მეცნიერი მიიჩნევს, რომ რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც მხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესი ამოძრავებს და ქვეყნის წინაშე არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია, ხელისუფლებას ევაჭრება:



— ქართველებს დღეს არც შემდგარი სახელმწიფო გვაქვს და არც ერთიანი ქვეყანა, მაგრამ გვაქვს ერთი სამშობლო. სწორედ სამშობლოს სიყვარულმა უნდა შეგვაქმნევინოს ერთიანი ქვეყანაც და სახელმწიფოც. ამ ბრძოლაში ინიციატივა ხელში უნდა აიღოს სახელმწიფო ხელისუფლებამ, რომელიც ბევრი მიზეზის გამო სუსტია. საუბედუროდ, დღეს სიტუაცია ასეთია — ინიციატივა არა ხელისუფლების, არამედ რადიკალური ოპოზიციის ხელშია, რომელსაც ხელისუფლება პოლიტიკურ ჩოქბჯენში ჰყავს გადაყვანილი.

— ბატონო იგორ, მერედა, ვისი ბრალია ეს?

— ცხადია, ეს ყველაფერი ხელისუფლების ბრალია! ეტყობა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გათვალა, რომ მას რადიკალური ოპოზიციის სახით საქმე აქვს არა სამშობლოზე შეყვარებულ ადამიანებთან, არამედ ძირითადად პროფესიონალ პუტჩისტებთან და საქართველოს დამაქცევრებთან, რომლებმაც ქვეყანას ერთხელ უკვე ყელი გამოჭრეს და ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია შვიდ თვეში თოფითა და ზარბაზნით სამშობლოდან განდევნეს! აი, სწორედ იქიდან იწყება ჩვენი უბედურება და როცა სამართლიანობის აღდგენაზე ვლაპარაკობთ, დარღვეული სამართლის გამრთელება სწორედ იქიდან უნდა დაიწყოს! **არაერთხელ განმიცხადებია და ახლაც ვამბობ, რომ 2024 წლამდე ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში დარჩება-მეთქი! მაგრამ ახლა ხელისუფლებას დანის პირზე უწევს სიარული და საკმარისია მისი ერთი შეტორტმანება ან უკან დახევა, რომ სიტუაციის დაჭერა ძალიან გაძნელდება!**

— დააკონკრეტეთ რას გულისხმობთ!

— თუ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ოპოზიციას ზურგს ოდნავ მაინც უჩვენებს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს ხელისუფლება ძალიან მალე დამთავრდება! რადიკალური ოპოზიცია დღეს ითხოვს მაქსიმუმს, მაგალითად, რამდენიმე მინისტრის ან მინისტრის მოადგილის პორტფელს, რათა თავის პროგრამა-მინიმუმს მიაღწიოს და როგორმე არჩევნების თავიდან ჩატარება მოახერხოს! ხელისუფლებამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვას, მითუმეტეს, იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობამ 31 ოქტომბრის არჩევნების დემოკრატიულობა და ლეგიტიმურობა აღიარა. **თუ ხელისუფლება პრინციპულობას ვერ შეინარჩუნებს და რადიკალური ოპოზიციის წნეხს ვერ**

„ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გათვალა, რომ მას რადიკალური ოპოზიციის სახით საქმე აქვს არა სამშობლოზე შეყვარებულ ადამიანებთან, არამედ, ძირითადად, პროფესიონალ პუტჩისტებთან!“

კვირგვინოსნები

გიგი უგულავა
„ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

ჩვენ ვიკრიბებით, ჩვენ გვებრძვიან, ჩვენ თავს გვესხმიან, ჩვენ გვაპატიმრებენ, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიმარჯვებთ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ მართლები.

„ინტერპრესნიუსი“

ხათუნა ლაგაზიძე
პოლიტოლოგი

ხელისუფლებაში ჩანს, რომ როლებს იყოფენ — ვიღაც უნდა იყოს აღვირახსნილობამდე თავხედი და ვიღაც — მოლაპარაკებებისკენ განმწყობი.

„რეზონანსი“

ხათია დეკანოიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

რა ამბოხი? საიდან მოიტანეს?! რა სისულელეა, კობახიძეს და მდინარაძეს ბოდვითი აშლილობა დაეწყოთ. **შეთქმულების მომწყობებიც თავად არიან, არჩევნების გამყალბებლებიც და სისხლის სამართლის დამნაშავეებიც.**

„კვირის პალიტრა“

იგორ კვესელავა:

კიდევ კარგი, გახარიამ „კოვიდი“ დაამარცხა და პატრონი მაინც გვყავს!

„ღარიბაშვილი – პრემიერ-მინისტრად, ხოლო გახარია – პარლამენტის თავმჯდომარედ!“

გაუძლებს, მაშინ მერწმუნეთ, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება კი არა, რადიკალური ოპოზიცია ჩაატარებს!

ქვეყანამ იცის ჩემი დამოკიდებულება ედუარდ შევარდნაძის მიმართ, რომელიც კატეგორიულად მიუღებელი იყო! ამიტომ, მე და ჩემი თანამოაზრეები შევარდნაძეს ვუჩხიკინებდით და ამ ჩხიკინ-ჩხიკინით მივედით „დარდუბალამდე“, რის შემდეგაც მის მოსაშორებლად უკვე აღარაფერი იყო დარჩენილი... „დარდუბალამ“ შევარდნაძე დაამთავრა. სწორედ ასე უჩხიკინებს დღევანდელი რადიკალური ოპოზიცია ამ ხელისუფლებას და ეს ყველამ კარგად გაითავისოს!

— თუ განმეორებითი არჩევნების ჩატარების იდეა ხელისუფლებაში მაინც განიხილება, მაშინ რას იტყვით?

— ვიცი, რომ ეს ასე არ არის, მაგრამ, თუ მსგავსი რამ მაინც ხდება, გამოდის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მიდის და ყველაფერი წინასწარ შეთანხმებულია! დავუშვათ, განმეორებითი არჩევნები ჩატარდა, საქართველოს ამის ფინანსური შესაძლებლობა აქვს? მეორე — ჩოქბჯენში გადასულ ხელისუფლებას აქვს კი იმის გარანტია, რომ 1 მილიონ ხმას ისევ მიიღებს? **მერწმუნეთ, ხელისუფლება განმეორებით არჩევნებში 31 ოქტომბრის შედეგს ვერ დადებს და მთელი პროცესი დასრულდება რადიკალური ოპოზიციის ტრიუმფალური გამარჯვებით!**

— გრიგოლ ვაშაძის ბოლოდროინდელი განცხადებები რაზე მიგვანიშნებს, ვაშაძე სააკაშვილის ნავიდან გადმოხტა?

— არამც და არამც, ბატონებო! ეს არის პოლიტიკური თამაშის ნაწილი. **გრიგოლ ვაშაძემ თემა შემოაგდო და ახლა სააკაშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვა უყურებენ, როგორ იქნება ამ ყველაფერზე რადიკალური ოპოზიციისა თუ ხელისუფლების თითოეული წევრის რეაქცია!**

— ზოგიერთებმა იმაზეც დაიწყეს ლაპარაკი, თითქოს საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია კი არა, თეა წულუკიანი იქნება!

— დავიწყებ იმით, რომ, კიდევ კარგი, გახარიამ „კოვიდი“ დაამარცხა და პატრონი მაინც გვყავს! რაც შეეხება შეკითხვას, ეს რომ მართალი იყოს, მაშინ „ქართული ოცნების“ საარჩევნო სიის პირველი ნომერი **გიორგი გახარია** კი არა, **თეა წულუკიანი** იქნებოდა. საერთოდ, მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ იმით, რომ საპარლამენტო სიაში ვერ ვიხილე **ირაკლი ღარიბაშვილი!** დღეს „ქართულ ოცნებას“ ჰყავს ორი ლიდერი — **გიორგი გახარია** და **ირაკლი ღარიბაშვილი,** რომლებიც მხოლოდ პოლიტიკოსები კი არა, სახელმწიფო მოღვაწენიც არიან! **თეა წულუკიანს** არაფერს ვერჩი, ძალიან პრინციპული, ნიჭიერი და სუფთა ადამიანია, თანაც იმ ადამიანების ავანგარდში მოვიაზრებ, რომლებმაც ქვეყანა ამ საშინელი პოლიტიკური კრიზისიდან უნდა გამოიყვანონ!

— მაინც სად არის კრიზისის სათავე?

— ძაღლის თავი დამარხულია კოჰაბიტაციაში! „ქართულმა ოცნებამ“ დამნაშავეებთან კოჰაბიტაცია უნდა დაასრულოს და შეასრულოს ის ვალდებულება, რაც ხალხის წინაშე 2012 წელს აიღო — აღადგინოს სამართლიანობა! ოპოზიციას, და, მითუმეტეს, რადიკალურს, არაფრის ვალდებულება არა აქვს, მას გააჩნია მხოლოდ ინტერესი!

— ყველაზე მეტად სად არის საჭირო ცვლილებები?

— დღეს თუ სადმე რამეა შესაცვლელი, უპირველესად, პარლამენტში, რადგან ბრძოლის მთავარი ხაზი სწორედ პარლამენტზე გადის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ და პარლამენტს დიდი უფლებები აქვს, **პარლამენტის თავმჯდომარედ სწორედ გიორგი გახარიას ან ირაკლი ღარიბაშვილის მსგავსი სახელმწიფო მოღვაწე უნდა დავნიშნოთ, რომელიც ძლიერიც იქნება, განათლებულიც და პატრიოტიც!** ამიტომ მე ორივე ხელით მივესალმები, თუ გიორგი გახარია და ირაკლი ღარიბაშვილი საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას გაიყოფენ! საქართველოსთვის საუკეთესო გამოსავალია: **ღარიბაშვილი — პრემიერ-მინისტრად,** ხოლო **გახარია — პარლამენტის თავმჯდომარედ!**

— პრეზიდენტ ტრამპთან თქვენ დიდი მიწერ-მოწერა გქონდათ... ელოდით მის დამარცხებას?

— როგორც ვიცი, ამერიკაში ხმებს ისევ ითვლიან და კაცმა არ იცის, რა მოხდება... ბოლო წერილი ბატონ ტრამპს 2 ნოემბერს, არჩევნების წინა დღეს, გავუგზავნე. ერთი რამ ვიცი — ტრამპის ამერიკა უფრო სწრაფად წავა წინ, ვიდრე — ჯო ბაიდენის! მოვესწარი იმასაც, რომ ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტი, დიდებული პატრიოტი და ღვთისმოსავი კაცი დონალდ ტრამპი ამერიკაში საარჩევნო ხმების გაყალბებაზე ალაპარაკდა... **ფაქტია, რომ ამერიკასა და მთელ მსოფლიოში ისევე, როგორც საქართველოში, არსებობენ საიდუმლო ორგანიზაციები და პროფესიონალი გადამტრიალებლები, რომლებიც ხელისუფლებებს ცვლიან.** ამ საიდუმლო ორგანიზაციების შესახებ დაახლოებით 60 წლის წინათ ლაპარაკობდა ამერიკის პრეზიდენტი **ჯონ კენედი,** რომელიც სწორედ ამის გამო მოკლეს!

— როგორ შეაფასებთ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს საქართველოში მოსალოდნელ ვიზიტს?

— **თუ ტრამპი რჩება, მაშინ პომპეოს ვიზიტს აზრი აქვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს იქნება ვიზიტი ვიზიტისთვის...** ფაქტია, რომ ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც პომპეოს მოსალოდნელ ვიზიტს თავისი პრიზმიდან აკვირდება. ოპოზიციას ჰგონია, რომ პომპეო მათ შეაგულიანებს, ხოლო ხელისუფლებას — პირიქით, სხვა მოლოდინები აქვს! დარწმუნებული ვარ, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი რადიკალური ოპოზიციის დესტრუქციულ და ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს არ მოიწონებს!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„ამ საიდუმლო ორგანიზაციების შესახებ დაახლოებით 60 წლის წინათ ლაპარაკობდა ამერიკის პრეზიდენტი ჯონ კენედი, რომელიც სწორედ ამის გამო მოკლეს!“

პრეზიდენტ კენედის მკვლელობა. ტეხასის შტატი, ქალაქი დალასი, 1963 წლის 22 ნოემბერი

კვირგვინოსნები

დავით კუხალაშვილი

ექსპერტი



ჩვენ ორი რევოლუცია გადავიტანეთ: ერთი სისხლიანი, მეორე — უსისხლო. **საქართველოში არცერთი გადატრიალება უცხო ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურების გარეშე არ მომხდარა.** თუ ეს პირები პირველ პროცესშიც ფიგურირებდნენ, მეორეშიც და დღესაც აქტიურობენ, ყველაფერი ნათელი ხდება. **მათ პირველად არ აგეს პასუხი, არც — მეორედ და დღესაც ჰგონიათ, არ უნდა აგონ, რადგან მათ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები იცავენ.**

„კვირის პალიტრა“

თენგიზ ენდელაძე

სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის ყოფილი რექტორი

ილია ჭავჭავაძეც ერთი ხმა იყო რუსეთის დუმაში, მაგრამ იმ ერთმა ხმამ თავისი საქმე გააკეთა. დღევის აინტერესებს ილია? **ესენი დავალებებს სხვადასხვა ქვეყნის სამსახურებიდან იღებენ. გავადევნოთ თვალი და მივხვდებით, ვინ რომელი ქვეყნის სამსახურთან თანამშრომლობს.**

„კვირის პალიტრა“

ავთო სილაგაძე

აკადემიკოსი



არჩევნებზე დაძაბულობა ისედაც ლამის წაქცეულ ეკონომიკას და კიდევ უფრო მეტად დაცემულ ლარს, რა თქმა უნდა, მეტად უთხრის ძირს. „ალმოდებულ სახლში“ ფულს არავინ შეიტანს, ამიტომ მდგომარეობის ნორმალიზება ქვეყანას ჰაერივით სჭირდება.

„რეზონანსი“

სოსო ცისცაძე

პოლიტოლოგი



ოპოზიციას მთავარი ავიწყდება — ლიბერალურ იდეებზე დამყნობილი ნაცმოძრაობა სწორედ მაშინ წავიდა ხელისუფლებიდან, როდესაც **„დემოკრატი“ ბარაკ ობამა** იყო პრეზიდენტი, **ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა** კი საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას პირდაპირ უთხრა მიხეილ სააკაშვილს, რომ ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით სხვას უნდა გადააბაროო... **თანაც, ბაიდენი ზაფხულამდე ვერ მოიცლის ჩვენთვის!**

„ალია“

სოროსელის აღსასრული



სომხეთში ყარაბაღის ომში სასტიკი მარცხის შემდეგ არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები, რომლებზეც ერთადერთი მოთხოვნა აქვთ: „ძირს ფაშინიანი!“

თუმცა, ეს ყველაზე ჰუმანური ლოზუნგია, რადგან გავეშებული სომხები პრემიერ ფაშინიანის ლინჩის წესით გასამართლებაზეც ოცნებობენ! და, დიდი ალბათობით, ასეც მოიქცეოდნენ, პრემიერის რეზიდენციაში შეჭრილებს, ფაშინიანი იქ რომ დახვედროდათ!

დიახ, ფაშინიანი საკუთარ ხალხს ემალება! და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან სომხეთში „ყარაბაღის გაყიდვას“ ერთხელ უკვე შეეწირა ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერების სიცოცხლე: **1999 წლის 27 ოქტომბერს ერევანში პარლამენტის სხდომაზე სამთავრობო საათი მიმდინარეობდა. სხდომას საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირი ეთერით გადასცემდნენ. დარბაზში იყვნენ პრემიერ-მინისტრი ვაზგენ სარქისიანი, მთავრობის წევრები და პარლამენტის სპიკერი კარენ დემირჩიანი.**

ტრიბუნასთან ფინანსთა მინისტრი პასუხობდა დეპუტატებს, როცა დარბაზში ავტომატებით შეიარაღებული 5 ახალგაზრდა შევარდა და ცეცხლი გახსნა. **დახოცეს პრემიერი, პარლამენტის სპიკერი, ვიცე-სპიკერი, ერთ-ერთი მინისტრი და სამი დეპუტატი, ერთი დეპუტატი გულის შეტევით გარდაიცვალა, დაჭრეს შვიდი კაცი...**

„მე მოვკალი ეს ძაღლი!“ — ტერორისტმა ამ შეძახილით გამოასალმა სიცოცხლეს პრემიერი. დანარჩენი მინისტრები და დეპუტატები კი მძევლად აიყვანეს...

და ეს ტერაქტი სომეხმა ნაციონალისტებმა სწორედ „ყარაბაღის საკითხის“ გამო მოაწყვეს, რადგანაც სომხეთის მაშინდელი პრემიერი და პარლამენტის სპიკერი აზერბაიჯანისათვის ყარაბაღის გარშემო სომხეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების მშვიდობიან დაბრუნებას ემხრობოდნენ!

ძალიან ნიშანდობლივია ისიც — **როგორც კი სომხებმა ფაშინიანის მიერ ყარაბაღის ომში კაპიტულაციაზე ხელმოწერის ამბავი გაიგეს, მის რეზიდენციასთან ერთად ერევანში განთავსებული სოროსის ფონდის ოფისიც დაარბიეს და დალეწეს!**

თუკი სომხეთში ფაშინიანს „სოროსის“ კაცს მოსახლეობის მცირე ნაწილი თუ უწოდებდა, დღეს უკვე მთელი ხალხი ერთ აზრზეა! **და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სოროსიზმი სომხეთში საბოლოოდ დასრულდა, რადგან იქ „სოროსელობა“ და „სამშობლოს მოღალატეობა“ უკვე ყველასათვის სინონიმებია!**

ფაშინიანს სომხეთში **„სომეხ“ სააკაშვილსაც** უწოდებდნენ, რადგან ისიც, სააკაშვილის მსგავსად, ხელისუფლებაში „ფერადი რევოლუციის“ გზით და „რეფორმატორის იმიჯით“ მივიდა!

არადა, ფაშინიანმაც და სააკაშვილმაც თავიანთი „რეფორმატორობა“ ომში სასტიკი მარცხითა და ტერიტორიების დაკარგვით დაასრულეს!

თუმცა, არსებობს ერთი დიდი განსხვავებაც:

თუ ფაშინიანი ყარაბაღის ომში მარცხის შემდეგ საკუთარ ხალხს დაემალა, 2008 წლის 12 აგვისტოს „ჩვენმა ფაშინიანმა“ — სააკაშვილმა აგვისტოს ომის კრახი სანაცეთს რუსთაველის გამზირზე დიდი ზარ-ზეიმით აღანიშნინა!

თუ სააკაშვილი თავისი სექტისათვის დღესაც დიდი პოლიტიკოსი და „მეორე დავით აღმაშენებელია“, სომხებისათვის ფაშინიანი აბსოლუტური პოლიტიკური გვამია, რომლის ამბავიც უკვე დამთავრებულია!

უბრალოდ, დროის ამბავია, როდის დაასაფლავებენ სომხები სოროსელი ფაშინიანის პოლიტიკურ ცხედარს!

გიორგი გიგაური

სომხეთში პრემიერ ფაშინიანის სამშობლოს ღალატისათვის გასამართლებას ითხოვენ!

პოლიტოლოგი ჯუმბერ კირვალიძე კავკასიაში შექმნილ სამხედრო-პოლიტიკურ ვითარებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ყარაბაღის ომში გამარჯვებული აზერბაიჯანის სახით საქართველომ მიიღო ძლევამოსილი მეზობელი, რომლის გავლენაც, მამა-შვილ ალიევის ბრძნული პოლიტიკის წყალობით, არამარტო რეგიონში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძალიან გაიზარდა:

„აზერბაიჯანი შესაძლოა, ახალ ირანად გვექცეს!“

„საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის სამხედრო ბაზების გახსნა დაუშვებელია!“

ჯუმბერ კირვალიძე:
3 მილიონი სომხის გამო პუტინმა თურქეთთან ურთიერთობა არ გაიფუჭა და სომხეთი თხასავით გაყიდა!

— ყარაბაღის კონფლიქტი აზერბაიჯანმა მამა-შვილ ალიევის ბრძნული პოლიტიკის წყალობით, როგორც ჩანს, სამუდამოდ მოაგვარა და დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობაც აღადგინა. კერძოდ, **მოსკოვის შეთანხმების თანახმად, 2020 წლის 10 ნოემბერს, მოსკოვის დროით 00:00 საათიდან ყარაბაღში ცეცხლი შეწყდა. აზერბაიჯანმა უშუალოდ დაიბრუნა ყარაბაღის ტერიტორიის 60 პროცენტი და შვიდივე შიდა რაიონი, რომლებიც 1994 წლის შემდეგ სომხეთს ჰქონდა ოკუპირებული.** ამ შვიდი რაიონიდან ოთხი აზერბაიჯანმა უკვე დაიკავა, ხოლო დარჩენილ სამს ამ დღეებში დაიკავებს. კერძოდ, ხელშეკრულების თანახმად, სომხეთი აზერბაიჯანს 15 ნოემბრამდე დაუბრუნებს **ქელბაჯარის რაიონს,** 20 ნოემბრამდე — **აღდამის რაიონს,** ხოლო 2020 წლის 1 დეკემბრამდე — **ლაჩინის რაიონს.**

ლაჩინის დერეფანში, რომლის სიგანეც 5 კილომეტრია, 90 ჯავშანმანქანით, 380 ერთეული მანქანითა და შესაბამისი შეიარაღებით 5 წლით ჩადგა 1960 რუსი მედესანტე. ამ გზით სომხეთი დაუკავშირდება ყარაბაღის იმ 40 პროცენტს, სადაც სომხური მოსახლეობა ჯერჯერობით დარჩა... მოხდა უმნიშვნელოვანესი რამ — **აზერბაიჯანმა დაიბრუნა მუსლიმთა წმინდა ქალაქი შუშა, რომელიც სტეფანაკერტს მაღლიდან გადმოსცქერის და ზანგეზურის დერეფნით, რომელიც სომხეთს ეკუთვნის, პირდაპირ დაუკავშირდა ნახიჩევანს!**

მოგეხსენებათ, აქამდე აზერბაიჯანს ნახიჭევანთან პირდაპირი კავშირი არ ჰქონდა! ეს იმას ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანი პირდაპირი სახმელეთო გზით დაუკავშირდა თავის უფროს ძმას — თურქეთს! ზანგეზურის დერეფანი ალიევმა ლაჩინის დერეფნის საპირწონედ მოითხოვა და მიიღო კიდეც. ზანგეზურშიც ჩადგნენ რუსები, მაგრამ ამჯერად არა მედესანტეები, არამედ მესაზღვრეები!

— ბატონო ჯუმბერ, რა გამოვიდა, სომხეთი რუსეთმა თხასავით გაყიდა?

— დიახ, რუსეთმა სომხეთი თავის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ანაცვალა და როგორც მოსალოდნელი იყო, გაყიდა! პუტინი მოიქცა პრაგმატულად — მთელი შუა აზიისა და მუსლიმანური ჩრდილოეთ კავკასიის გადაკიდებას, რომლებიც სომხეთ-აზერბაიჯანის ომში აზერბაიჯანს აქტიურად გულშემატკივრობდნენ, ერთმნიშვნელოვნად დაიჭირა აზერბაიჯანის მხარე, რაც იმაში გამოიხატა, რომ რუსი ომში არ ჩაერია! ეს უკვე იმთავითვე ნიშნავდა აზერბაიჯანის გამარჯვებას... **არავისთვის გახლავთ საიდუმლო, რომ ეს ომი აზერბაიჯანმა თურქული დრონების მეშვეობით მოიგო, თუმცა, საბრძოლო ოპერაციების მიმდინარეობა და აზერბაიჯანის არმიის წარმატება აშკარად მიუთითებდა იმაზე, რომ ილჰამ ალიევი ამ ომისთვის დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდა.**

— მაინც როგორ ემზადებოდა?

— ბრძენმა ჰეიდარ ალიევმა და მისმა ჭკვიანმა შვილმა ილჰამმა სომხეთს ომი, პირველ რიგში, კრემლის კარზე მოუგეს! ჰეიდარ ალიევს კრემლში ძალიან კარგი კავშირები ჰქონდა. მას როგორც ძველ „ჩეკისტს“, რომელიც 18-19 წლის ასაკში თეირანის კონფერენციას ესწრებოდა, პუტინი ძალიან დიდ პატივს სცემდა. ეს პატივისცემა მამიდან შვილზე გადმოვიდა და ილჰამ ალიევი კრემლში, პუტინის კარზე ძალიან მიღებული პერსონაა. პიროვნულმა ურთიერთობებმა ძალიან ბევრი რამ გადაწყვიტა ამ ომში...

— სომხეთმა რა შეცდომა დაუშვა?

— სომხეთი და მისი ხელისუფლებები ხელმძღვანელობდნენ და დღესაც ხელმძღვანელობენ მეცხრამეტე საუკუნისდროინდელი გეოსტრატეგიული სქემებით, როცა რუსეთის იმპერიას კავკასიაში სომხეთის გაძლიერება და საქართველოს დასუსტება ხელს აძლევდა. დღეს ვითარება შეიცვალა — **თურქეთთან, რომელიც რუსეთისთვის, პირველ რიგში, ძალიან საჭირო სავაჭრო პარტნიორია, 3 მილიონი სომხის გამო პუტინმა ურთიერთობა არ გაიფუჭა და სომხეთი თხასავით გაყიდა!**

დღეს სომეხი ხალხი საცოდავ დღეშია – იმ შვიდ რაიონსა და ყარაბაღის ტერიტორიის 60 პროცენტზე სომეხი აღარ დარჩა, ხოლო იმ დანარჩენ 40 პროცენტ ტერიტორიაზეც, ჩემი ინფორმაციით, სომხები სახლკარს წვავენ და მიდიან, რათა

მტერს ხელში არაფერი ჩაუვარდეს!

— ყარაბაღის ტერიტორიის სწორედ იმ 40 პროცენტის ბედია საინტერესო, ვინ გააკონტროლებს ამ მიწას?

— მოსკოვის შეთანხმებით, ყარაბაღი ერთმნიშვნელოვნად აღიარებულია აზერბაიჯანის ტერიტორიად, მაგრამ ყარაბაღის იმ 40 პროცენტში, სადაც სტეფანაკერტი და მისი შემოგარენია, რუსი მემშვიდობეების გარდა, არც სომხეთს და არც აზერბაიჯანს შეიარაღებული ძალების შეყვანის უფლება არა აქვთ! რუსები ყარაბაღში მკვიდრად დადგნენ, სადაც 16 სამეთვალყურეო პუნქტი გაიხსნება და ამ პუნქტების შემოწმებაში რუსებთან ერთად აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ თურქეთის არმიის ოფიცრებიც...

— თურქეთს ყარაბაღში შეიარაღებული ძალები არ შეუყვანია?

— არა, იქ თურქეთის არმია

ვერ შევა, მაგრამ შევლენ თურქი ოფიცრები, რომლებიც ტერიტორიის იმ 40 პროცენტზე მონიტორინგს დააწესებენ! აზერბაიჯანმა ისტორიული ამოცანა გადაჭრა და სომხეთი აიძულა, ლაჩინის დერეფნის სანაცვლოდ ზანგეზურის დერეფანი გაეხსნა... ჩინელების შემდეგ თურქები საუკეთესო მშენებლები არიან და ხომ წარმოგიდგენიათ, იქ თურქეთის ხელისუფლება რა ინფრასტრუქტურას მოაწყობს! ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მნიშვნელობის დერეფანი, რომლითაც აზერბაიჯანთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისარგებლებს რუსეთიც. **აზერბაიჯანისთვის ეს არის უმოკლესი გზა თურქეთისაკენ, რაც საქართველოზე გამავალ აზერბაიჯანულ ტვირთებს, სავარაუდოდ, მიმართულებას შეუცვლის და მთელი აზერბაიჯანი სწორედ ზანგეზურის დერეფნისკენ დაიძვრება. ცხადია, ეს ყველაფერი საქართველოსთვის ძალიან წამგებიანი სცენარია...**

— მოსკოვის ხელშეკრულებითა და ყარაბაღის ომის დასრულებით რა მიიღო თურქეთმა?

— ზემოთაც ვახსენე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ — ეს ომი, ფაქტობრივად, თურქულმა დრონებმა მოიგო!

თურქეთს ასზე მეტი წლის შემდეგ პირველად მიეცა შანსი, ფრთები შეასხას „დიდი თურანის იდეას“ და კავკასიაში ფეხი მკვიდრად შემოდგას.

ყარაბაღის ომის შედეგად თურქეთმა პირდაპირი კავშირი დაამყარა მთელი შუა აზიის თურქულენოვან მოსახლეობასთან, რასაც მას „დიდი თურანის იდეა“ კარნახობს!“ „დიდი თურანის იდეა“ კი სხვა არაფერია თუ არა ის, რომ თურქულენოვანი ხალხები, დაწყებული ალტაის მხარიდან, დამთავრებული ბალკანეთის ნახევარკუნძულით, თურქული დროშის ქვეშ ერთ დიდ სამხედრო-პოლიტიკურ ძალად უნდა შეიკრას.

დღეს სიტუაცია ასეთია — თურქეთის ნებართვის გარეშე რუსეთი აზერბაიჯანს ცხვირწინ ბუზსაც ვერ აუფრენს! ეს ყველაფერი განაპირობა სომხეთის პოლიტიკამ, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის პარალელურად კავკასიაში სიტუაცია აჭრა და სადაც კი რაღაცის გაფუჭება შეიძლებოდა, რუსეთის წაქეზებით, ყველაფერი გააფუჭა. გავიხსენოთ აფხაზეთის ტრაგედია და ბაგრამიანის ბატალიონი, რომელმაც საშინელებები ჩაიდინა. ამით სომხებმა ქართველები გაგვანაწყენეს... მათ სამუდამოდ მოიმდურეს აზერბაიჯანელებიც, როცა რუსების მხარდაჭერით აზერბაიჯანს 1994 წელს არამარტო ყარაბაღი, არამედ დამატებით შვიდი რაიონი წაართვეს და დაახლოებით 1 მილიონამდე ადამიანი დევნილად აქციეს!

საერთაშორისო არენაზე სომხეთი ყოველთვის აპელირებდა და აპელირებს 1915 წლის გენოციდით, რითაც მან სამუდამოდ გადაიკიდა თურქეთი... ერთი სიტყვით, სომხეთი დარჩა თავისი დიასპორისა და რუსეთის ამარა, რუსეთი კონფლიქტში არ ჩაერია, რაც სომხეთისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. კაცმა რომ თქვას, აქაც პიროვნულმა ფაქტორებმა გადაწყვიტა ყველაფერი...

— რას გულისხმობთ?

— სომხეთის დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს **ნიკოლ ფაშინიანს,** რომელიც სოროსელია, ვლადიმერ პუტინი არ ენდობა. ფაშინიანმა პუტინთან სიტუაცია ვერა და ვერ დაალაგა. ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა პუტინს წინა პრეზიდენტთან **სერჟ სარქსიანთანაც.** შედარებით ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტს **რობერტ ქოჩარიანთან,** მაგრამ ქოჩარიანი დააპატიმრეს, რაც ვლადიმერ პუტინმა პირად შეურაცხყოფად აღიქვა. აი, ამ პიროვნულმა დამოკიდებულებამ და ნიუანსებმაც დიდწილად განსაზღვრა სომეხი ერის დღევანდელი ტრაგიკული ბედი. **პუტინი მოერიდა თურქეთთან პირდაპირ კონფრონტაციაში შესვლას, რადგან თურქეთი რუსეთს სჭირდება, როგორც ნატოს ყველაზე უფრო ჭირვეული წევრი. გარდა ამისა, თურქეთი, რომელსაც ევროკავშირში არასოდეს მიიღებენ, უპირისპირდება გერმანიასა და საფრანგეთს, რაც რუსეთისთვის ასევე ძალიან ხელსაყრელია.**

— აქტიურად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ყარაბაღიდან გამოდევნილი სომხები აფხაზეთში უნდა ჩასახლდნენ!

— დიახ, მეც მსმენია ამის შესახებ... მგონია, რომ ეს ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება! თუ აფხაზებმა ეს დაუშვეს, მაშინ უახლოეს მომავალში რაც იქ მოხდება, აფხაზებმა თავიანთ თავს დააბრალონ, რადგან საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ ერთხელ გაირიყებიან და არავითარი მხარდაჭერა არ ექნებათ.

— რა მიიღო საქართველომ ყარაბაღის ომით?

— საქართველომ მიიღო ომში გამარჯვებული, ძლევამოსილი მეზობელი — აზერბაიჯანი, რომლის გავლენაც მამ-შვილ ალიევის ბრძნული პოლიტიკის წყალობით არამარტო რეგიონში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძალიან გაიზარდა. ჩვენ აზერბაიჯანთან გვმართებს ძალიან წინდახედული და ჭკვიანური პოლიტიკის გატარება, რადგან სხვა შემთხვევაში აზერბაიჯანი შესაძლოა, ახალ ირანად გვექცეს! ის ფაქტი, რომ აზერბაიჯანმა ყარაბაღი დაიბრუნა, ჩვენთვის კარგია, რადგან სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ურღვევობის პრინციპმა გაიმარჯვა, მაგრამ აზერბაიჯანის სახმელეთო გზით დაკავშირება თურქეთთან საქართველოსთვის როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად, წამგებიანია. ჩვენ ახლა ისეთ მძიმე სიტუაციაში ვართ, რუსს, თურქს, სომეხსა და აზერბაიჯანელს ყველას უნდა ვეფეროთ, თორემ საახალწლო ტორტივით ოთხ ნაწილად გაგვჭრიან!

— საქართველომ როგორ უნდა აღადგინოს ტერიტორიული მთლიანობა?

— რუსეთთან დიპლომატიური კავშირის აღდგენა ამ ეტაპზე უნდა გამოირიცხოს! წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოში რიგით მესამე რუსულ საელჩოს მივიღებთ და აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობას ჩვენივე ნებით ვაღიარებთ. გამოსავალი კულუარულ დიპლომატიაშია... რუსეთი უნდა დავარწმუნოთ, რომ მისივე სტრატეგიული ინტერესებისთვის აჯობებს, თუ სოხუმსა და ცხინვალში რუსულ საელჩოებს საკონსულოებად გადააკეთებს და ამ საშინელ გაურკვევლობას, ბოლოს და ბოლოს, თავადვე აღკვეთს! ასევე დაუშვებელია საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის სამხედრო ბაზების გახსნა! ბოლო ხანს, ვისაც არ ეზარება ამ თემაზე ყველა ლაპარაკობს და მათ შორის ამერიკელი გენერალი **ბენ ჰოჯესიც.**

საკმარისია, ვაზიანსა და ბათუმში ამერიკული სამხედრო ბაზა გაიხსნას, რომ ცხინვალი და აფხაზეთი სამუდამოდ დაკარგულია! ჩვენ საქართველო რუსულ-ამერიკული დაპირისპირების არეალიდან უნდა გამოვიყვანოთ...

— რისთვის ჩამოდის საქართველოში მაიკ პომპეო?

— პომპეო ჩამოდის იმისათვის, რათა მსოფლიო თანამეგობრობას და, უპირველეს ყოვლისა, რუსეთს დაუფიქსიროს, რომ ეს მათი საბრძანებელია! დიდი სახელმწიფოები პატარა ერების ბედით ხშირად თამაშობენ... ხომ ხედავთ, სომხებს რუსების იმედი ჰქონდათ, მაგრამ დრო შეიცვალა და რუსეთმა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან ურთიერთობის გაფუჭებას სომხეთის გაწირვა არჩია. ფრთხილად ვიყოთ, სომხებივით ჩვენც არ გავიწიროთ!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

საქართველომ ყარაბაღიდან არცერთი დევნილი არ უნდა მიიღოს!

აფხაზეთის სომხები სოჭის აეროპორტში, ყარაბაღში გამგზავრებამდე

ყარაბაღის ომში სომხეთის სასტიკი მარცხის შემდეგ დღის წესრიგში კონფლიქტის ზონიდან ათობით ათასი დევნილის დაბინავების უმწვავესი საკითხიც დადგა! ჰოდა, აგერ უკვე გამოჩნდნენ „ბრძენებიც“, ვინც ყარაბაღელი სომხების საქართველოში ჩამოსახლებაზე ალაპარაკდა!

აი, მაგალითად, აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის **ასლან ბჟანიას** ყოფილი მრჩეველი „აფხაზეთის გმირი“ **ახრა ავიძბა,** არც მეტი, არც ნაკლები, მთიანი ყარაბაღიდან ლტოლვილების მიღების ინიციატივით გამოდის!

ავიძბა ღიად მოუწოდებს აფხაზეთის პოლიტიკურ პარტიებს და სომხურ დიასპორას, რომ მიმართონ ე.წ. პრეზიდენტ ასლან ბჟანიას, რათა მან რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ერთად მთიანი ყარაბაღიდან ლტოლვილების მიღების საკითხი განიხილოს!

„რთულ სიტუაციაში ჩვენ უნდა გავუწოდოთ დახმარების ხელი ადამიანებს, როგორც აქამდე აკეთებდნენ ისტორიის მანძილზე ჩვენი წინაპრები“, — წერს ავიძბა თავის ფეისბუქ-გვერდზე.

მის პოსტს არაერთგვაროვანი გამოხმაურება აქვს. კომენტარებში ნაწილი მის ინიციატივას იწონებს, ნაწილი კი პროვოკაციულს უწოდებს!

ეს ის ავიძბაა, ვინც ყარაბაღის ომის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე, 6 ნოემბერს, ფეისბუქზე ასევე დაწერა — აფხაზეთიდან მოხალისეთა ჯგუფი მთიან ყარაბაღში საბრძოლველად წავიდაო!

მოხალისეთა ჯგუფი აფხაზეთიდან მთიან ყარაბაღში საბრძოლველად მართლა გაემგზავრა! ავიძბამ სოციალურ ქსელში ფოტოებიც კი გამოაქვეყნა, რომლებიც აფხაზეთთან მომიჯნავე რუსეთის ქალაქ სოჭის აეროპორტშია გადაღებული. „თითოეულ ეთნიკურ სომეხს აქვს უფლება, დაიცვას საკუთარი სამშობლო!“, — წერდა ახრა ავიძბა. **ის კი არა, სომხეთის მედიამაც დიდი ზარ-ზეიმით გააშუქა, ყარაბაღში საომრად აფხაზეთიდან სომხები ჩამოვიდნენო!**

შეგახსენებთ, ეს ის **ახრა ავიძბაა,** რომელიც 2020 წლის იანვარში სოხუმის საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი იყო და სწორედ მისი აქტიური მონაწილეობით მოხდა აფხაზეთში „ხავერდოვანი გადატრიალება“ და ასლან ბჟანიას გაპრეზიდენტება!

დიახ, სწორედ ახრა ავიძბას თაოსნობით შეიჭრნენ მომიტინგეები აფხაზეთის ე.წ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში და დაამხეს რაულ ხაჯიმბას ხელისუფლება!

გარდა ამისა, ეს ახრა ავიძბა რუსეთის მხარეს დონბასის ომის მონაწილე და თვითაღიარებული „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის“ გმირია!

ამ ყველაფერს ასე დაწვრილებით იმიტომ მოგითხრობთ, რომ ნათელი წარმოდგენა შეგვექმნას — ეს ახრა ავიძბა აფხაზეთში საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს და მისი ინიციატივაც ყარაბაღელი სომხების აფხაზეთში ჩასახლების თაობაზე, მთლად ასე არასერიოზულად არ უნდა მივიჩნიოთ!

მოკლედ, ეს არსება იმდენად რუსეთის ყურმოჭრილი მონაა, რომ ისედაც უმცირესობად გადაქცეულ თავისსავე აფსუებს ახლა კიდევ ყარაბაღელ სომხებს ასვამს თავზე, თითქოს იქაური ქართველთმოძულე და აფსუების მტერი სომხები არ ეყოფათ!

ასეთ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებამ მკაფიოდ უნდა განაცხადოს, რომ ძალიან წუხს ყარაბაღში როგორც სომხების, ასევე აზერბაიჯანელების მიერ დაღვრილი სისხლის გამო, მაგრამ იქიდან ვერ მიიღებს ვერცერთ დევნილს — ვერც საქართველოს ჯავახეთის რეგიონში და ვერც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე! **და თუ ასე ძლიერ სურს, რუსეთს თამამად შეუძლია, ყარაბაღიდან დევნილები თავის ტერიტორიაზე** (მაგალითად, სოჭში ან კრასნოდარის მხარეში) **ჩაასახლოს!**

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სასწრაფოდ უნდა მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას საგანგებო განცხადებით, რომ რუსეთი მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ყარაბაღიდან დევნილების შეყვანას აპირებს, რაც ქართველთა ეთნიკური წმენდის შედეგად ოკუპირებული საქართველოს ძირძველი ტერიტორიის — აფხაზეთის ეთნიკური შემადგენლობის ხელოვნური შეცვლის მზაკვრულ გეგმას წარმოადგენს!

აქვე ხაზგასმით აღვნიშნავ: **ეს ვერანაირად ვერ იქნება ანტისომხური პოზიცია! ეს ეროვნულად მოაზროვნე მილიონობით ქართველის ერთადერთი სახელმწიფოებრივი პოზიციაა!**

კმარა ყალბი სტუმართ-მოყვარეობით მომრავლებული ქართველთა მტრების დაბინავება საქართველოში!

გამგები გაიგებს!

გიორგი გიგაური

ახრა ავიძბა

აფხაზეთში ყარაბაღელი სომხების ჩასახლებას აპირებენ!

თავმოყვარე სომხეთი „დესეთიდან“ დაუყოვნებლივ უნდა გავიდეს!

ყარაბაღის ომი, რომელმაც ახალი ძალით სწორედ სოხუმის დაცემის დღეს — 27 სექტემბერს — იფეთქა, 9 ნოემბერს სომხეთის განადგურებით დასრულდა... პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის განცხადებით, რომ არა მოსკოვის შეთანხმება, დღე-დღეზე დაეცემოდა სტეფანაკერტი და ალყაში მოექცეოდა სომხეთის 30-ათასიანი არმია, რომელსაც პირწმინდად განადგურება ელოდა.

მოძმე სომეხი ერი, რომელთანაც საქართველოს ორიათასწლოვანი ჭირ-ლხინი აკავშირებს, თავისი ისტორიის მანძილზე კიდევ ერთხელ გახდა დევნილი... **როგორც ქართველებს ერეკებოდნენ 1993 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ბაგრამიანელები, რუსი ჯარისკაცები თუ ჩრდილოკავკასიელი მოხალისენი აფხაზეთიდან, დღეს სწორედ ისე ერეკებიან სომხებს ყარაბაღიდან და მისი მოსაზღვრე რაიონებიდან.** სომხები თავიანთი ხელით წვავენ საკუთარ სახლებს, ანადგურებენ ქონებას და მიდიან ყარაბაღიდან... მიდიან რუსეთში, მიდიან ევროპაში, მიდიან ამერიკაში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში, რომლის დასაცავადაც განარკომანებულ აფსუა ახალგაზრდებს ილაჯი დიდი ხანია, აღარ შესწევთ!

როგორც ყარაბაღის წინა ომში, სომხებს ახლაც რუსის იმედი ჰქონდათ, მაგრამ რუსებმა სომხები გაყიდეს და აზერბაიჯანის პირისპირ მარტო დატოვეს...

არადა, რა სამსახური არ გაუწიეს სომხებმა რუსებს კავკასიაში?!

თვით ის ფაქტი, რომ 1795 წლის 11-13 სექტემბრის კრწანისის ტრაგედია სწორედ სომხური ღალატის გამო დატრიალდა და მიწასთან გასწორებული საქართველო რუსეთმა, ფაქტობრივად, უბრძოლველად ჩაიბარა, სომხების მიერ რუსეთისთვის გაწეული ერთ-ერთი უდიდესი სამსახურია!

ვიდრე ქართველ თავადებს რუსები სიონის ტაძარში შეკრებდნენ და რუსთხელმწიფის ერთგულებაზე რუსული ხიშტებისა და ზარბაზნების ძალით დააფიცებდნენ, მანამდე სომეხთა კათალიკოსმა **იოსებ არღუთინსკიმ** ვანქის საკრებულოში ქართლ-კახეთის სამეფოს მოსპობის აღსანიშნავად დიდი პარაკლისი გადაიხადა...

1803 წელს რაც უშუალოდ რუსებმა ვერ თუ არ იკადრეს, წარმოშობით სომეხმა გენერალმა ივანე ლაზარევმა იკადრა და საქართველოს დედოფალს მარიამ ციციშვილს საძინებელ ოთახში შეეჭრა — რუსეთში უნდა გაგასახლოო! უბედურმა დედოფალმა თუ მისმა მცველმა, თავადმა ხიმშიაშვილმა სომხის გენერლის ამ თავხედობას წერტილი უმალ დაუსვა და ივანე ლაზარევი იქვე ხანჯლით დაკლა. **ძაღლთაპირი ლაზარევი დიდი პატივით სიონში დაასაფლავეს, რითიც რუსებმა ქართველ ერს სულში ჩააფურთხეს!** თუმცა, ქართველი ერის სული და ხორცი რუსებმა ყველაზე მეტად მაინც 1770 წელს შეურაცხყვეს, როცა **გენერალი ტოტლებენი** საქართველოსკენ საიდუმლო დავალებით გამოისტუმრეს... ტოტლებენი, რომელსაც სახელმწიფო ღალატის გამო რუსეთში სიკვდილი ჰქონდა მისჯილი, ჩვენკენ ცოდვების „მოსანანიებლად“ მოიჩქაროდა და ჩრდილოელი მმართველებისათვის ერთგულება რომ დაემტკიცებინა, საქართველოსთვის უნდა ეღალატა... **სწორედ ამიტომ უგანა ერეკლე მეფეს აწყურთან, ამიტომ შეატოვა გმირი მეფე და მისი მცირერიცხოვანი ჯარი თურქებისა და ლეკების 8-ათასიან ჯარს, ხოლო თავად ქართლის სოფლებში შეიჭრა და მოსახლეობას ხიშტებით აიძულებდა რუსთხელმწიფის ერთგულებაზე დაფიცებას!**

1812 წელს, როცა მთელი კახეთი რუსეთის წინააღმდეგ აღდგა და რუსებს საქართველოში ძეხორციელი აღარ დარჩათ მოკავშირე და მეგობარი, ეს საძრახისი საქმე სომხებმა იკისრეს — სიღნაღელი სომხები **ალექსანდრე ბატონიშვილს** დასაჭერად დასდევდნენ! აი, რას წერდა 1812 წლის 13 მაისს საქართველოს მთავარმართებელი, გენერალი რტიშჩევი რუსეთის იმპერატორ **ალექსანდრე პირველს** — *„მთელ საქართველოში კაცი აღარ დარჩა ჩვენი ერთგული, მარტო სომხებმა არათუ არ მიიღეს მონაწილეობა ამბოხში, არამედ სიცოცხლესაც და ქონებასაც არ ზოგავდნენ და ჩვენს ჯარებთან ერთად იბრძოდნენ მაშფოთარი ქართველების ამოსაწყვეტად. მთავრობა სწორედ საქართველოში მცხოვრებ სომხებს უნდა უმადლოდეს, რომ დროზე და წინასწარ იცოდა, რას აპირებდნენ მეამბოხენი და სად ჰქონდათ ბინა!“*

სწორედ ამ „ერთგულების“ შედეგი იყო ის, რომ **1811 წელს რუსებმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია გააუქმეს, ხოლო სომხურ ეკლესიას ხელი არ ახლეს და სკოლებში სომხური ენის სწავლებაც შეუნარჩუნეს...**

1918 წლის დეკემბერშიც დიდი სამსახური გაუწიეს სომხებმა რუსებს, როცა დამოუკიდებლობის გზაზე ახალფეხშედგმულ საქართველოს ომის გამოუცხადებლად შემოუტიეს და ჩვენი ბიჭების სისხლი დაღვარეს... აღარაფერს ვამბობთ 1988 წელს ყარაბაღში გაჩაღებულ სისხლისღვრაზე, რომელმაც რუსეთს საშუალება მისცა, კავკასიის საქმეებში ხელები თავის ნებაზე ეფათურებინა და ქვეყნები და ხალხები ერთმანეთის წინააღმდეგ აემხედრებინა. **32 წლის შემდეგ აზერბაიჯანმა, ალიევების ბრძნული პოლიტიკისა და თურქეთის დახმარებით ეს კონფლიქტი თავის სასარგებლოდ გადაწყვიტა.** არადა, აფხაზეთში სომხურმა „კრუნკმა“, ხოლო შემდეგ ბაგრამიანის სახელობის სომხურმა ბატალიონმა თავიდან ბოლომდე რუსეთის საქმე გააკეთეს და მისი კეთილგანწყობაც დაიმსახურეს — მიიღეს აფხაზეთში ცხოვრების უფლება და დაეპატრონნენ ქართველთა სახლებს!

აი, ამდენი სიკეთე და სამსახური გაუწიეს სომხებმა რუსებს კავკასიაში, მაგრამ ამის მიუხედავად, პუტინმა სომხები ყარაბაღის ომში ისე გაწირა, როგორც ტოტლებენმა აწყურთან — მეფე ერეკლე!

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, თავმოყვარე სომხეთი უახლოეს მომავალში რუსეთს კარგა გემრიელ სომხურ ნაზუქს გამოუცხობს და „დესეთეს“ რიგებიდან გავა!

სომხეთმა ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა მიიღოს!

რუსეთი სომხეთს 1915 წელსაც მიენდო და მაშინაც კისერი მოიტეხა...

ვურჩევთ ერევანს, მეგობრები კავკასიაში ეძებოს და არა კრემლში, სადაც ის ამდენი სამსახურის მიუხედავად, ორჯერ სასტიკად გაწირეს და სისხლის ცრემლები ადინეს!

დიტო ჩუბინიძე

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი

ერეკლე მეორე

პუტინმა სომხები ყარაბაღის ომში ისე გაწირა, როგორც ტოტლებენმა აწყურთან – მეფე ერეკლე!

გენერალ-მაიორი ტოტლებენი

კვირგვინოსნები

ბიძინა ბარათაშვილი
ტელეკომპანია „იმედის“ ყოფილი დირექტორი

ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა იცოდეს, რომ მედიასთან ზღვარგადასული ძალადობა ყოველთვის დამანგრევლად მუშაობს სწორედ ხელისუფლებაზე.

„ტვ იმედი“

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

ნაცმოძრაობა რაც ოპოზიციაშია, ძალადობის მეტი არაფერი განუხორციელებია. **რასაც აკეთებდნენ მაშინ ხელისუფლებაში, სწორედ იმავეს აკეთებენ ახლა. ახლა ჩაფხუტები არ აქვთ, რადგან ძალაუფლება აღარ აქვთ.**

„ტვ იმედი“

ლევან ჯავახიშვილი
ჟურნალისტი

რატომ საუბრობს დღეს მსოფლიო ადოლფ ჰიტლერზე, იმიტომ, რომ მსგავსი აღარ განმეორდეს. **ზუსტად ამიტომ უნდა გვახსოვდეს და უნდა ვისაუბროთ არამარტო 7 ნოემბერზე, არამედ სააკაშვილის რეჟიმზე!**

„ტვ იმედი“

დაჩი ცაგურია
7 ნოემბრის აქციის მონაწილე

დღეს, ჩვენგან განსხვავებით, დაკავებულები არ მიჰყავთ ტყეში, არ ცემენ, არ აწამებენ, არ კლავენ, მათი ოჯახის წევრებს არ დევნიან... 34-ჯერ ვიყავი დაკავებული და არცერთი დაკავება არ დასრულებულა ცემისა და წამების გარეშე. ახლა ოპოზიციიდან ძალადობენ. **ომში რომ გაძარცვა თავდაცვის მინისტრმა ქვეყანა, იმ ფულით შექმნეს ტელევიზიები და ძალადობენ.**

„ტვ იმედი“

ზაალ ჩუდუქიძე
ტელეწამყვანი

7 ნოემბრის მომწყობი 8 ნოემბერს სიყვარულს ვერ მასწავლის!

7 ნოემბერს აქ ვიყავი, „იმედის“ ამინდის პროგნოზის წამყვანი ვიყავი. მე ანტისემიტური ფრაზა მომხვდა ზურგში მუჯლუგუნთან ერთად, როდესაც გამოვდიოდი „იმედიდან“. როგორი ამინდია „იმედში“, ებრაელის მონავ? შემოვტრიალდი, უკან სამი კაცი იდგა... არ ვიცი, ვინ იყვნენ...

გოგო, რომელიც მიკროფონს გვიმაგრებდა, ფეხმძიმედ იყო, ხელკეტი მოხვდა და მუცელი მოეშალა. რომელ დემოკრატიაზე მელაპარაკებით. ესენი რომ მოვიდნენ, ხომ წარმოგიდგენიათ, რა მოხდება?!

„ტვ იმედი“

ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს საქართველოში ვიზიტსა და ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შესახებ გვესაუბრება ჟურნალისტი და ჟურნალ „ვეტერანს თუ დეის“ საქართველოს ბიუროს ხელმძღვანელი ***ჯეფრი სილვერმანი:***

ნაცმოძრაობის საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი ბუბა კიკაბიძე მღერის ოპოზიციის მიტინგზე თბილისი, 2020 წლის 29 ოქტომბერი

ჯეფრი სილვერმანი:

როდესაც ქართველმა მომღერალმა ნაცების შეკრებაზე რუსულ ენაზე შეასრულა სიმღერა, იქნებ პოლიტიკური მესიჯი იყო, რომ ისინი რუსეთზე მუშაობენ?!

— საქართველოს გარდა, მაიკ პომპეო შეხვედრებს გამართავს საფრანგეთში, თურქეთში, ისრაელში, ყატარში, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებსა და საუდის არაბეთში. მან მთელ მსოფლიოს ნათლად უნდა დაანახოს, რომ ამერიკას ჰყავს მეგობრები და მის პოლიტიკას მხარს უჭერენ. ოფიციალურად, პომპეო შეხვდება პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ გახარიას, საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ხმამაღლა იტყვის, რომ მხარს უჭერს დემოკრატიას, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ა. შ.

სინამდვილეში პომპეოს ვიზიტი დაკავშირებულია სომხეთ-აზერბაიჯანის ომსა და თურქეთის დახმარებით სომხეთის დამარცხებასთან. რუსეთის სამხედრო ძალის განთავსება ამიერკავკასიაში ამერიკის პოლიტიკაზე გამარჯვებაა. პომპეო აზერბაიჯანში, სომხეთში ან ყარაბაღში რომ ჩასულიყო, წაგებულის პოზაში აღმოჩნდებოდა, ხოლო რუსეთი გამარჯვებულად, რომელმაც ის იმიჯი მოირგო, რომ ცეცხლი მხოლოდ მისი ჩარევის შედეგად შეწყდა. ამერიკას გეოპოლიტიკური ინტერესი აქვს საქართველოში და არა აზერბაიჯანში, ხოლო რუსეთის გაძლიერება ყარაბაღში აზიანებს მის ინტერესებს, მისთვის კოშმარული სცენარი იქნება რუსეთის, ირანისა და თურქეთის თანამშრომლობა. საფრთხილოა, რომ საქართველო არ ჩაითრიონ ამ პროცესებში.

— ოპოზიციას უნდა ჰქონდეს თუ არა მაიკ პომპეოს მხარდაჭერის იმედი?

— პომპეოს აქაური ოპოზიციისთვის არ სცალია. საერთოდ, ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია უნდა აიკრძალოს, მათ არაფერი ესაქმებათ პარლამენტში. ის ფაქტიც კი, როდესაც ცნობილმა ქართველმა მომღერალმა *(ბუბა კიკაბიძემ. —* ***ქ.ხ.)*** ნაციონალების შეკრებაზე რუსულ ენაზე შეასრულა სიმღერა, იქნებ პოლიტიკური მესიჯიც კი იყო, რომ ისინი რუსეთზე მუშაობენ? 2008 წლის ომში რეალურად გამოჩნდა, ვისთვისაც მუშაობდა სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. 2004 წლიდან დაწყებული, მან საქართველოში მხოლოდ რუსეთის ინტერესები გაატარა, რუსეთზე გაყიდა სტრატეგიული ობიექტები და იარაღისა და ნარკოტიკების ტრანზიტისათვის გზა გახსნა, საქართველოში არსებული ბანკები ფულის გათეთრების ოპერაციებთან დააკავშირა. ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის ამერიკულმა მხარემ.

— ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი ჯო ბაიდენს მეგობრად მიიჩნევენ და თუ მომავალი წლის იანვარში ამერიკის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია შედგა, მასზე დიდ იმედებს დაამყარებენ...

— სააკაშვილს ბაიდენის იმედი ტყუილად აქვს, ამ კრიმინალთან მის ადმინისტრაციას კონტაქტი არასოდეს ექნება, ამერიკის სპეცსამსახურები ზუსტ ინფორმაციას ფლობენ, რა საქმიანობით არის დაკავებული სააკაშვილი ან რა ისტორიით მოდის მისი ბიძა თემურ ალასანია — როგორც რუსეთის სპეცსამსახურებთან დაკავშირებული პირი და ყველაფერ იმის დამგეგმავი, რაც კი სააკაშვილმა საქართველოში ან უკრაინაში განახორციელა. ამათ ერთად მხოლოდ ერთი რამის კეთება შეუძლიათ — დესტაბილიზაციის!

— სააკაშვილი რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობს?

— სააკაშვილის გადადგმული ნაბიჯებით მხოლოდ რუსეთმა იხეირა, წაალებინა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი — დამატებით კოდორის ხეობა. ბაიდენის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, დიპლომატიისა და გლობალური ჩართულობის ცენტრის დირექტორმა **მაიკლ კარპენტერმა** ძალიან კარგად იცის, რეალურად ვინ არის სააკაშვილი, რას ამბობს და სინამდვილეში რას აკეთებს, რამდენად ბინძური იყო მისი კავშირები ჯონ მაკ-კეინთან და როგორ დაეხმარა ის 2008 წლის აგვისტოს ომის წარმოებაში.

— შეცვლის თუ არა რადიკალურად ამერიკის ახალი პრეზიდენტი პოლიტიკას საქართველოს მიმართ?

— მნიშვნელობა არა აქვს, ვინ იქნება თეთრ სახლში, ამერიკა იმ პოლიტიკას გაჰყვება, რაც აქამდე ჰქონდა — სახელმწიფო მანქანის ინტერესს ვერც ბაიდენი შეაჩერებს, ვერც — ტრამპი. საქართველო ყველაზე დიდ სამხედრო რესურსს დებს ნატოში, თან ისე, რომ ნატოს წევრი არ არის. დასავლეთი ამას დადებითად აფასებს, მაგრამ საქართველო ვერ მიიღებს სხვა დახმარებას, სანამ არსებობს გაყინული კონფლიქტები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში.

სხვა მხრივ, ტრამპიც და ბაიდენიც დიდი ეგოს მქონენი არიან, ტრამპი გულწრფელია, რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს, ხოლო ბაიდენი ლიბერალია, მოხუცებულობის გამო რაღაცები ავიწყდება. ტრამპი ტრადიციული ამერიკელია, ოჯახის მიმდევარი, მშრომელი კაცი, რომელიც, პირველ რიგში, ქვეყნის ინტერესებს აყენებს, ხოლო ბაიდენი ის კაცია, რომელიც ერთნაირსქესიანი ადამიანების ქორწინების შედეგად მიღებულ ოჯახს უშვებს.

ვინც არ უნდა იყოს ამერიკის პრეზიდენტი, საქართველომ თავისი გზა უნდა გააგრძელოს და საკუთარ ტრადიციებს არ უღალატოს. **რაც შეეხება სააკაშვილს და მის ნაცებს, ისინი არც ტრამპს სჭირდება და არც — ბაიდენს.** ქართველმა ხალხმა კი თვითონ უნდა მოინდომოს წინსვლა, თორემ განვითარებული და ძლიერი საქართველო არც რუსეთს უნდა, არც — თურქეთს და არც — ამერიკას!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

1990 წლის 14 ნოემბრიდან – 2020 წლის 14 ნოემბრამდე!

14 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის წინ, არჩევნების გაყალბების გამპროტესტებელი ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის მორიგი აქცია გაიმართა! და, რა თქმა უნდა, არცერთ ლიდერს არ გახსენებია 1990 წლის 14 ნოემბერი!

ბარაბას ისმის აქ ჟრიამული!

არადა, ზუსტად 30 წლის წინათ, 1990 წლის 14 ნოემბერს, საქართველოში უდიდესი დღესასწაული იყო:

იმ ისტორიულ დღეს 28 ოქტომბრის პირველი მრავალპარტიული თავისუფალი არჩევნების შედეგად არჩეული უზენაესი საბჭოს პირველი სხდომა შედგა!

და დეპუტატებმა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ბლოკის „მრგვალი მაგიდა — თავისუფალი საქართველოს“ სპიკერი ზვიად გამსახურდია აირჩიეს!

1990 წლის 14 ნოემბერს სადღესწაულო განწყობა სუფევდა არამხოლოდ უზენაეს საბჭოში, არამედ პარლამენტის წინ, რუსთაველის გამზირზე, სადაც ათასობით ადამიანი უსმენდა უზენაესი საბჭოს ამ ისტორიული სხდომის რადიორეპორტაჟს!

უზენაესი საბჭოს პირველ სხდომაზე ახალარჩეულმა თავმჯდომარემ **ზვიად გამსახურდიამ** წარმოთქვა მისასალმებელი სიტყვა, რომელიც აი, ასე დაასრულა:

> **„ძვირფასო მეგობრებო! ჩვენი მოძრაობა, უწინარეს ყოვლისა, რელიგიური მოძრაობაა, რამეთუ რელიგიის გარეშე არ არსებობს ჭეშმარიტი ეროვნული აღორძინება!**
>
> **ამიტომაც არის დღეს ერთად ჩვენი ერი და ჩვენი ეკლესია. ჩვენ ვებრძვით ულმერთობისა და უსამართლობის უკუნით ღამეს, ჩვენს მართალ საქმეს მფარველობს განგება და ამიტომაც დავამარცხეთ მტერი! ქართველი ერი არ წავა ბარაბას გზით, ულმერთობის, ავაზაკობის, ტერორიზმის გზით. ქართველი ერის გზა სათნოების გზაა, სიქველის გზაა, სიყვარულის გზაა და ქრისტეს გზაა — აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე!**
>
> **კურთხეულ იყოს ღვთისმშობლის წილხვდომილი საქართველო! ჩვენთან არს ღმერთი! ამინ!“**

დიახ, ზვიადმა 1990 წლის 14 ნოემბერს ხაზგასმით აღნიშნა — **ქართველი ერის გზა ავაზაკი ბარაბას გზა არ არისო!**

ჰოდა, **ზუსტად 30 წლის შემდეგ** პარლამენტის წინ, რუსთაველის გამზირზე, სწორედ საქართველოს დამაქცევარ **ბარაბა-ავაზაკთა ჟრიამული** იდგა!

ზუსტად 30 წლის შემდეგ რუსთაველის გამზირზე ზვიად გამსახურდიას ეროვნული ხელისუფლების დამამხობელთა და მკვლელ ბარაბათა გნიასი ისმოდა!

ჰოდა, აბა, რა გასაკვირია, რომ 1990 წლის 14 ნოემბრის ისტორიული დღე არ გაეხსენებინათ 2020 წლის 14 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ **გიგა ბოკერიებს, გიორგი ბარამიძეებს, აკაკი ბობოხიძეებს, გრიგოლ ვაშაძეებს, დავით და ლევან ბერძენიშვილებს, ბაჩუკი ქარდავებს...**

ის კი არა, რუსთაველის გამზირზე ამ ბარაბათა შორის ერთ-ერთ ლიდერად ნაცსიის სახე, გენერალი **ლევი ჭანკოტაძეც** კი იდგა — 1991 წლის 22 დეკემბერს სასტუმრო „თბილისის“ წინ კიტოვანის „ჰაუბიცა“ რომ გამოაგორა და პირადად ესროლა პირველი ჭურვი უზენაესი საბჭოს შენობას — თანაც პირდაპირ ზვიად გამსახურდიას კაბინეტის ფანჯრებს!

აი, ესენი იბრძვიან ქართველი ხალხის თავისუფლებისათვის!

აი, ვის სურს საქართველოს ხელისუფლებაში დაბრუნება და ბარაბას გზაზე ქვეყნის დაბრუნება!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ბაია გადაბაძე
ტელეკომპანია „იმედის“ ყოფილი ჟურნალისტი

ჩემთვის პარადოქსია, როდესაც ამბობენ — **„ჩვენ ხმა მივეცით მომავალს“** და გულისხმობენ ნაციონალურ მოძრაობას.

„ტვ იმედი“

სალომე ქოქიაშვილი
ჟურნალისტი

ჯერ ერთმა ლოდმა იფრინა, მერე — მეორემ, მესამემ, ასეთი ადრეც მინახავს, პოლიციელის ჩაფხუტების ქვეშ შეყრილი სიგარეტის ნამწვები კი ნამდვილად პირველად ვნახე.

„იმედინიუსი“

ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ცნობილ სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტს მაია ნიკოლეიშვილს ვესაუბრებით:

მაია ნიკოლეიშვილი: ხელახალი არჩევნები რომ ჩატარდეს, პარლამენტში „ქართული ოცნებისა“ და ნაცმოძრაობის გარდა ვერცერთი პარტია ვერ მოხვდება!

— უტიფრობისა და პროვოკატორობის აპოთეოზია, რომ ნაცები არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ მაშინ, როცა ნახევარ მილიონზე მეტი ხმა მიიღეს. პირადად ჩემთვის და უამრავი ადამიანისათვის, უბრალოდ, წარმოუდგენელია, ამხელა მხარდაჭერა ჰქონდეს რეჟიმს, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში ქვეყანა ნამდვილ ჯოჯოხეთში აცხოვრა.

— არჩევნების გაყალბებაზე არამარტო ნაცები, არამედ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც აპელირებენ!

— ყოვლად გაუგებარია, დანარჩენ ოპოზიციურ ძალებს, „პატრიოტთა ალიანსის“ გარდა, რატომ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ იმაზე მეტ ხმას მიიღებდნენ? ახალშექმნილი პარტიები არიან, არჩევნებში პირველად მონაწილეობდნენ და ხმების 2-3 პროცენტის მოგროვება რომ შეძლეს, ეს მათთვის ნამდვილად დიდი წარმატებაა.

— თუმცა, ფაქტია, რომ ისინი ამით არ კმაყოფილდებიან და სააკაშვილის ნაკარნახევი რევოლუციური დღის წესრიგით მოქმედებენ!

— სააკაშვილის ერთადერთი მიზანია, ხელისუფლებაში ნებისმიერი გზით და ნებისმიერ ფასად მოვიდეს, მაგრამ ამის რესურსი არ გააჩნია, რადგან საქართველოს მოსახლეობის გადამწყვეტი უმრავლესობის თვალში მხოლოდ დესტაბილიზაციასა და არეულობასთან ასოცირდება. 31 ოქტომბრის არჩევნებში სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ, სულ ცოტა, მილიონმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა, რაც მათთვის პოლიტიკური განაჩენია და უნდა მიხვდნენ, რომ ქართველი ხალხი ხელისუფლებაში არასოდეს დააბრუნებს.

ისე, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებაში დარჩენას რომ აპროტესტებენ და გაიძახიან — ერთი პოლიტიკური ძალა ქვეყნის სათავეში სამი ვადით არ უნდა იყოსო, საინტერესოა, სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობას მერამდენედ სურთ მოსვლა, როცა ორი ვადით უკვე იყვნენ ხელისუფლებაში?

და კიდევ: **ძალიან მიკვირს, რატომ აჰყვნენ სააკაშვილის პარანოიას და რატომ გაებნენ მის ხაფანგში ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც საარჩევნო ბარიერი გადალახეს?** შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ისინიც თავიდანვე გადატრიალებაზე ფიქრობდნენ და არჩევნები არც აინტერესებდათ!

— გამორიცხავთ, რომ ეს ოპოზიციური პარტიები სააკაშვილთან და ნაცმოძრაობასთან გარკვეული ვალდებულებებით იყვნენ მიჯაჭვული ან ყოფილი რეჟიმი მათ სულაც ძველი კომპრომატებით აშანტაჟებდეს?

— ამას ნამდვილად არ გამოვრიცხავ, მაგრამ, როცა შენ წინააღმდეგ კომპრომატები არსებობს, პოლიტიკას თავი უნდა გაანებო და იმ ადამიანების ნდობა არ გააცუდო, რომლებმაც ხმა მოგცეს. მაგალითად, **არჩევნებამდე ბევრი მიმტკიცებდა, რომ „ლელო“ იყო ის ზომიერი ოპოზიციური ძალა, რომელიც ორპოლუსიან პოლიტიკურ სპექტრს დააბალანსებდა, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ ხაზარაძის პარტია დესტრუქციულ რიტორიკაში ნაციონალებს არათუ არ ჩამორჩება, ზოგჯერ უსწრებს კიდეც.**

უბედურება ის არის, რომ 2003 წლის ე.წ. რევოლუციის შემდეგ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ვერ გაიზარდა და 17 წლის განმავლობაში ვერაფერი ისწავლა. მათ საკუთარი ხელწერაც კი ვერ შექმნეს და სააკაშვილის სცენარს მიჰყვებიან, საზოგადოება კი, განსაკუთრებით ამ პანდემიის ფონზე, მშვიდ ცხოვრებას ითხოვს. დიახ, დღეს ლენინი, „ავრორა“ და რევოლუცია აღარავის სჭირდება, მაგრამ ოპოზიცია ხალხს სხვას ვერაფერს სთავაზობს.

საერთოდ, მიმაჩნია, რომ საპარლამენტო არჩევნებში 1-პროცენტიანი ბარიერის დაწესება არასწორი ექსპერიმენტი იყო, ხელისუფლებამ ზედმეტი დემოკრატობანა მოინდომა და ახლა სწორედ ამის სამწუხარო შედეგს ვიმკით.

— მართლაც ძალიან სამწუხაროა, რომ „ქართული ოცნება“ ნაციონალურ მოძრაობას ეხვეწება — პარლამენტში შემოდიო, არადა, ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი უკვე 8 წელია, იმ დღის დადგომაზე ოცნებობს, როცა პარლამენტში ნაცის ჭაჭანება არ იქნება. ამაზე რას იტყვით?

— ამ ვითარებამდე კოჰაბიტაციის საშინელმა ექსპერიმენტმა მიგვიყვანა, თუმცა, მიმაჩნია, რომ ეს ქართული სახელმწიფოს გადასარჩენად აუცილებელი იყო! დიახ, 8 წლის წინათ, როცა საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, ნაციონალურ მოძრაობას საერთაშორისო ასპარეზზე იმდენად ძლიერი პოზიციები ჰქონდა, თავისუფლად შეეძლო, ქვეყანა ჩამოეშალა. კოჰაბიტაცია იყო დროის მოგების საშუალება იმისათვის, რომ ახალ ხელისუფლებას დასავლეთთან ურთიერთობა დაელაგებინა და საგარეო მხარდაჭერა მოეპოვებინა. ახალმოსული ხელისუფლებისათვის საგარეო მხარდაჭერის არქონა როგორ სავალალოდაც მთავრდება, ეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის მაგალითზე კარგად დავინახეთ.

„დღეს ლენინი, „ავრორა“ და რევოლუცია აღარავის სჭირდება, მაგრამ ოპოზიცია ხალხს სხვას ვერაფერს სთავაზობს!“

მოდით, ასე დავსვათ კითხვა — საშინელი კოჰაბიტაციის მოთმენა ჯობდა თუ სააკაშვილისა და მისი მანიაკალური ბანდის კლანჭებში აღმოჩენა?

— ეს რიტორიკული კითხვაა, მაგრამ რა აუცილებლობას წარმოადგენდა, „ქართულ ოცნებას“ სასამართლო სისტემა მურუსიძე-ჩინჩალაძისათვის ჩაებარებინა, პროკურატურაში ადეიშვილის პროკურორები დაეტოვებინა და ძალოვან სტრუქტურებში მერაბიშვილ-ახალაიას კადრები შეენარჩუნებინა?

— ამ მიმართულებით „ოცნების“ საკადრო პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, არასწორია და ხელისუფლებას თავიდანვე მეტი პრინციპულობის გამოჩენა მართებდა. ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში ნახევარ მილიონზე მეტ ხმას აგროვებს, მაგრამ საპროტესტო აქციაზე 5 ათასი კაცი ძლივს გამოჰყავს, რაც ყველას უკვირს და კითხვას სვამს — ნაცების ზღვა ამომრჩეველი მიტინგებზე რატომ არ ჩანსო? ამაზე მარტივი პასუხი არსებობს — **ნაცმოძრაობის მხარდამჭერები, რომლებიც მას არჩევნებში აძლევენ ხმას, მიტინგებზე არ ჩნდებიან, რადგან საჯარო სამსახურებში არიან დასაქმებული და ბევრს საკმაოდ მაღალი თანამდებობაც უკავია!**

ხომ ხედავთ, ძალოვანი სტრუქტურებიდან ოპერატიული, საიდუმლო ინფორმაცია უპრობლემოდ ჟონავს და ნაცმოძრაობის ტელეარხებზე ხვდება! ამას სწორედ სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებული ის ადამიანები აკეთებენ, რომლებიც ნაცმოძრაობის მხარდამჭერები არიან და სააკაშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნება სურთ!

— დაბოლოს: როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა ოპოზიცია, ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მიაღწიოს?

— ხელახალი არჩევნების ჩასატარებლად არავითარი საფუძველი არ არსებობს, მაგრამ რომც ჩატარდეს, პარლამენტში „ქართული ოცნებისა“ და ნაცმოძრაობის გარდა ვერცერთი პარტია ვერ მოხვდება! ფაქტია, პატარა ოპოზიციური პარტიები ხელახალი არჩევნების შემთხვევაში, 1-პროცენტიან ბარიერსაც ვეღარ გადალახავენ, რადგან ვინც ხმა მისცა, ისინიც აღარ დაუჭერენ მხარს!

დიახ, **ოპოზიციური პარტიების ამომრჩევლებმა, ნაცების გამოკლებით, ხმა მისცეს არა შეშისა და „მოლოტოვის კოქტეილების“ სროლას, არამედ პარლამენტში ნორმალური ოპოზიციის ყოფნას, მაგრამ იმედგაცრუებული დარჩნენ, რადგან მათი მხარდაჭერილი ძალები სააკაშვილის დესტრუქციულ სცენარში ჩაეწერნენ!**

ასე რომ, „ლელოს“, „გირჩს“, ვაშაძისა და ელისაშვილის პარტიებს იმ ამომრჩევლის ნახევარზე მეტი, რომელმაც 31 ოქტომბერს ხმა მისცა, უკვე დაკარგული ჰყავთ!

ესაუბრა

დავით ჭანია

ქვირგვინოსნები

ირაკლი ოქრუაშვილი
პარტია „გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერი

სად აღარ „აღმინიშნავს“ დაბადების დღე, მიტინგზე, აეროპორტში, ტყეში, ციხეში და ა.შ. ცხოვრება ყოველთვის საინტერესო საჩუქრით მაჯილდოვებდა. წელს ვფიქრობდი, რა საჩუქარს მომიმზადებს იღბალი-მეთქი და მივიღე განსაკუთრებული — **ლაბორატორიის დადებითი პასუხი კორონაზე.**

„ალია“

გიორგი ლილუაშვილი
პარტია „საქართველოს“ თავმჯდომარე

რაც დღეს ხდება, ეს სცენარი არჩევნებამდე იყო დაწერილი... მათ არჩევნებამდე ხელოვნურად შექმნეს 11 პარტია და ერთ დიდ სპექტაკლს თამაშობენ, რომლის რეჟისორიც **ივანიშვილია!**

„ალია“



გია ნოდია
ექსპერტი

ძალიან **დიდ ნეხვში** ვართ და **ამ ნეხვიდან** ამოსვლა ადვილი არ იქნება. ეს დიდი ხანია, ვიცით, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, **ამ ნეხვში** კიდევ უფრო არ ამოვიგანგლოთ და ამით პლუს სასაცილოებიც არ გავხდეთ!

„ალია“

ლადო ბოჟაძე
ანალიტიკოსი

ნაციონალური მოძრაობის ვითომ ბოდიშები და დაპირება, რომ ისინი ისე აღარ მოიქცევიან — ტყუილია. **ჩვენ შეიძლება, ერთადერთ რამეს დავუჯეროთ, რომ ისინი არ იქცევიან ისე, როგორც მანამდე იქცეოდნენ, მოიქცევიან კიდევ უფრო უარესად და მეტად დააქცევენ და დაანგრევენ ქვეყანას.**

„იმედინიუსი“

სააკაშვილი: გააანძრიეთ ხელი და ჩამოვალ!!!

წინა კვირას სააკაშვილმა ნაცებს უკრაინიდან მორიგი ვიდეომიმართვა გამოუგზავნა და პირდაპირ განაცხადა — „გააანძრიეთ ხელი და ჩამოვალ!“

ამის პასუხად ნაცები და მთელი მათი სამაღლეთი შაბათს, 2020 წლის 14 ნოემბერს, რუსთაველის პროსპექტზე შეიკრიბნენ და სიტყვით თუ საქმით რაიხსფიურერ მიხეილოს შუა თბილისიდან უპატაკეს — **„უკვე ვანძრევთ და ჩამოდი!“**

ნაცები აქციაზე მართლაც ასე იქცეოდნენ... ერთს ტრანსპარანტზე ეწერა — **„მიშა ჩამოდი!“** მეორეს — **„ვითხოვთ სააკაშვილს!“** მესამეს — **„ფუ, ტუტუცი, კაცის თხოვა როგორ შეიძლება!“** მეოთხეს — **„სააკაშვილის გარეშე საქართველოს შანსი არ აქვს!“** ხოლო მეხუთეს — **„თოხი — მიშას, ფული — მიშას!“**

ახლა იმის შესახებ ვთქვათ, რასაც ნაცები არ თუ ვერ ამბობენ, მაგრამ მათი ყოველი მოქმედება და სიტყვა სწორედ იმ ერთ მაგიურ რაღაცას დასტრიალებს მამალი მგელივით! ეს „რაღაცა“ **სახელმწიფო გადატრიალება** გახლავთ, რომლის გარეშეც **სააკაშვილი და მთელი მისი საძაღლეთი** ხელისუფლებაში ვერასდროს მოვლენ... ბავშვმაც იცის უკვე, რომ სააკაშვილს არც არჩევნები აინტერესებს და არც ბიულეტენების გადათვლა, მას ის რევოლუციური სცენა ენატრება, როცა **ხათუნა გოგორიშვილი** და **ხატია დეკანოიძე ვოლსკის თავზე** გადაახტებიან, **კობახიძეს** თმებით ითრევენ და **თალაკვაძეს** თავს წითლად შეუღებავენ, ხოლო **ირმა ნადირაშვილი** და **ლელა ქებურია** პარლამენტის სხდომათა დიდ დარბაზში ისეთ ყროლის სუნს დააყენებენ, როგორითაც საქებარმა ძაღლმა ნიახური წაბილწა.

ნაცებს უნდათ, მაგრამ სააკოვის დაბრუნება არ სურთ — არც — ალეკოს, არც — ნინოს, არც — ბადრის, არც — მამუკას, არც — ზურაბ-გირჩს, არც — გიგას, არც — ვაშაძე-„აღმაშენებელს“... სამაგიეროდ, **ნინოს** ამერიკის საელჩოში უნდა ელჩთან ჭუკჭუკი, მაგრამ ამერიკელები ჭიშკარში არ უშვებენ — 1 პროცენტი ვერ გადალახეთო... გაუგებარია, რა უნდა **გრიგოლ ვაშაძეს** — პარლამენტშიც მიუწევს გავა, მაგრამ არჩევნების შედეგების აღიარებაც არ უნდა...

მოკლედ, მონასტერი ისეა არეული, როგორც ამას **სულმნათი ილია** წერს თავის გახმაურებულ კრიტიკულ წერილში — **„ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის კაზლოვიდგან „შეშლილის“ თარგმანზედა“.** აკი, ილია ამ საეტაპო მნიშვნელობის წერილში, რომელმაც **„მამათა და შვილთა ბრძოლას“** დაუდო სათავე, როგორც **„წირპლიანი“ და უნიჭო კაზლოვის,** ისე მისი მთარგმნელი **რევაზ შალვას ძე ერისთავის** გასაქიაქებლად არაერთგზის ახსენებს აბსურდულ ფრაზას — **„ხელი გავიქნიე ფეხი“.**

სააკაშვილიც და მისი გარემოცვაც სწორედ ასეთ აბსურდსა და სისულელეში ცხოვრობენ — ნაცმოძრაობის უსტაბაში კიევიდან შუაზე იფხრიწება — **გააანძრიეთ ხელი და ჩამოვალო!** ხოლო მისი თანაპარტიელები, **„ხელი გავიქნიე ფეხის“** პრინციპით მოქმედებენ და ხელცქვიტობენ — **უკვე ვანძრევთ და ჩამოდი!**

სხვათაშორის, როცა ამ „საქმით“ იყო დაკავებული, ასლან აბაშიძემ „ვარდების რევოლუციის“ ფიურერი ჩაქვის ოაზისში გადაიღო, მაგრამ „აჭარის ლომმა“, რომელიც შევარდნაძის ტურებმა მოაღორეს, ეს სიბილწე ხალხს არ აჩვენა და „ვარდების რევოლუციაც“ მოხდა... ერთი რამ ცხადია: **თუ ხელისუფლების გალავანი შიგნიდან არ გატყდა, საქართველოში გადატრიალებას ვერავინ მოაწყობს და, საუკეთესო შემთხვევაში, ყველა დაამთავრებს იმით, რაზეც შევარდნაძემ დიდი ხნის წინათ გაგვაფრთხილა** — „ვისაც გადატრიალება უნდა, ლოგინში გადატრიალდეს!“

ნაცების აქცია პარლამენტთან. 2020 წლის 14 ნოემბერი

ნაცმოძრაობა: უკვე ვანძრევთ და ჩამოდი!!!

მალხაზ სოფრომაძე

კვირგვინოსნები

ზურაბ ჭიაბერაშვილი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში სიკვდილი, დღეს თუ ხვალ, სწრაფად თუ ნელა — ყველას იპოვის!

„ინტერპრესნიუსი“

ლევან ნიკოლეიშვილი
ანალიტიკოსი

მიხეილ სააკაშვილის ერთადერთი ამოცანა საქართველოში რევოლუციის მოწყობაა.

„ტვ იმედი“

გიორგი კანდელაკი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

როცა შეიცვლება ხელისუფლება, შეთანხმდება საზოგადოება, რა ფორმით უნდა გააგრძელოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არსებობა, თუ უნდა გააგრძელოს საერთოდ!

„პირველი არხი“

ბესო მიქავა
„იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის ხელმძღვანელი“

ნაცმოძრაობამ თითქმის ყველაფერი გაყიდა და გაასხვისა. რა გაყიდა, რა გაასხვისა, რა დაკარგა ბიძინა ივანიშვილმა, იქნებ მითხრას ვინმემ?!

„საერთო გაზეთი“



ლუკა კურტანიძე
ყოფილი პარლამენტარი

ნინო ბურჯანაძემ აღარ გაბედოს 26 მაისის და „სახალხო კრების“ ხსენება.

„საერთო გაზეთი“

მერაბ სეფაშვილი
მომღერალი

შევდივართ-არ შევდივართო რომ დაიწყეს, **ეს არ მომწონს.** ასე მიიყვანო ხალხი, გაწუწოგამოწუწო, მერე წახვიდე და წამოწვე, **ეგრე მე არ მომწონს.** თუ არ მოიქცევიან კარგად, **შევაგინებ!**

„პრაიმტაიმი“

ტიგრან გრიგორიანის პირიდან ქაქის ვულკანმა ამოხეთქა!

ტიგრან გრიგორიანი:

ევროპაში — ბელარუსი, ხოლო კავკასიაში — საქართველო და სომხეთი უნდა შევიდნენ რუსეთის პროტექტორატში, ხოლო აზერბაიჯანი — დაინგრეს!

ამ თხუთმეტიოდე წლის წინათ ცნობილი ქართველი მსახიობის ნანა შონიას მამამ, ბატონმა ანზორ შონიამ ძველი კოლხეთის შესახებ წიგნი გამოსცა, რომელსაც თან რუკებიც დაურთო... იმ რუკებზე ძველი სომხეთი არსად ჩანდა და კავკასიაში მხოლოდ ორი სახელმწიფო — კოლხეთი და იბერია გახლდათ ზღვიდან ზღვამდე გადაჭიმული!

როცა ბატონ ანზორს ჰკითხეს — სომხეთი რა იქნაო? ბატონმა ანზორმა უპასუხა — სომხეთი არ არსებობდა და არც არის საჭიროო!

ეს ამბავი მაშინ ელვის უსწრაფესად გავრცელდა და ანეკდოტად იქცა, თუმცა, **ისტორია, რომელიც ახლა უნდა გიამბოთ, ანეკდოტიც აღარ არის და აწ განსვენებული ფსიქიატრის, აკადემიკოს ავლიპ ზურაბაშვილის კვლევის სფეროს განეკუთვნება.**

ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ და აღარ გვეცინება **ვიღაც სომეხი „აკადემიკოსის“ აივაზიანის** „თეორიებზე“, რომელიც წლებია, „გვიმტკიცებს“, რომ **თურმე სომხეთის საზღვრები თბილისამდე აღწევდა, ხოლო სვანები, იმის გამო, რომ მათი გვარები „იან“-ზე ბოლოვდება, სომხები არიან!** ბევრი გვიცინია „პროფესორად“ წოდებული **როლანდ თოფჩიშვილის** იმ „გამოკვლევებზეც“, სადაც მან სვანურ და თურქულ ენებში არსებულ უმლაუტებს საერთო ახსნა „გამოუძებნა“ და „დაგვისაბუთა“, რომ მესხები, რომელზეც მთელი პროტოქართული ცივილიზაცია დგას, თურმე არაავტოქტონი, ანუ საქართველოში საიდანღაც შემოთესლებული და მერე დამკვიდრებული ხალხი ყოფილა! **აღარაფერს ვამბობთ იმ აზერბაიჯანელი მეზღაპრეების შესახებ, რომლებმაც თბილისი აზერბაიჯანულ ქალაქად გამოაცხადეს, ხოლო დავითგარეჯი — ალბანური კულტურის ძეგლად!**

ნათქვამია, ჯოჯოხეთს ერთი მაშხალა აკლდაო და, ზემოხსენებული საშინელი გონებრივი ჩამორჩენილობისა და უწიგნურობის წკვარამს ბოლო ხანს კიდევ ერთი შეემატა — **ვინმე ტიგრან გრიგორიანი,** რომლის ვიდეომიმართვაც ბოლო დროს სოციალურ ქსელებში ნამდვილ ჰიტად და ანეკდოტად იქცა.

გრიგორიანი საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, **სამხედრო-პატრიოტული ბლოკ „გვარდიის ვარსკვლავის“** პრეზიდენტია, რომელიც, სხვათაშორის, სოციალური ქსელების მეშვეობით აფსუა სეპარატისტებისათვის „დამოუკიდებლობის დღის“ გულმხურვალე მილოცვებშია შემჩნეული. ამ მილოცვების შემყურეთ ისეთი შთაბეჭდილება გვრჩება, რომ **ტიგრან გრიგორიანი ავადსახსენებელი „ბაგრამიანის ბატალიონის“ სტაჟიანი წევრი უნდა იყოს, რომელიც საქართველოს აფხაზეთში ტყვიას ესროდა,** თუმცა, ამაზე სხვა დროს!

მოკლედ **ტიგრანამ,** რომელიც უკანასკნელ ხანს აზერბაიჯანთან სომეხთა კატასტროფული მარცხის გამო ადგილს ვეღარ პოულობს, უშველებელი არზა გააშანშალა და მსოფლიო თანამეგობრობას მიმართა:

ძვირფასო ძმებო და დებო, ქალბატონებო და ბატონებო! მე, საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სამხედრო-პატრიოტული ბლოკ **„გვარდიული ვარსკვლავის“** პრეზიდენტი, მოგმართავთ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულ სახელმწიფოებსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს!

რუსეთის პრეზიდენტო, ძვირფასო ვლადიმერ ვლადიმერის ძე პუტინო! რუსეთის უშიშროების საბჭოვ! რუსეთის სახელმწიფო დუმავ! ამერიკის პრეზიდენტო, პატივცემულო დონალდ ტრამპ! ამერიკის სენატო და კონგრესო! დიდი ბრიტანეთის დედოფალო, ძვირფასო ელისაბედ მეორევ! სამეფო ოჯახო და არისტოკრატიავ! ჩინეთის კომპარტიის გენერალურო მდივანო, ძვირფასო სინ ძინ პინ! საფრანგეთის პრეზიდენტო ემანუელ მაკრონ! საფრანგეთის პარლამენტო, სენატო და ეროვნულო კრებავ!

გვინდა, თქვენს სამსჯავროზე გამოვიტანოთ უკანასკნელი ასი წლის განმავლობაში მომხდარი მოვლენები, რომელთა შეუფასებლობა ქაოსსა და უბედურებას იწვევს. იმისათვის, რათა გავითვალისწინოთ პირველ და მეორე მსოფლიო ომებში დაშვებული შეცდომები და თავიდან ავიცილოთ მესამე მსოფლიო ომი, ***ევროპაში — ბელარუსი, ხოლო კავკასიაში — საქართველო და სომხეთი უნდა შევიდნენ რუსეთის პროტექტორატში,*** *ხოლო* ***აზერბაიჯანი,*** *როგორც ტერორისტული სახელმწიფო, რომელმაც გადმოიბირა რადიკალური ტერორისტული ორგანიზაციები და სომეხ ხალხს* ***არცახში (ყარაბაღი)*** *ანადგურებს,* ***უნდა დაინგრეს!*** *ასევე,* ***მილიტარისტული თურქეთი,*** *როგორც მეორე მსოფლიო ომში წაგებული ქვეყანა, უნდა დაიშალოს და გადატანილ იქნას თავის ისტორიულ ტერიტორიაზე, შუა აზიაში და მოექცეს* ***გაეროს პროტექტორატის ქვეშ!*** *ხოლო დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, რომელიც სომხეთისა და ბერძნების ისტორიული მიწაა,* ***ამერიკის პრეზიდენტის ვუდრო ვილსონის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიხედვით,*** *უნდა შეიქმნას სომხეთის სახელმწიფო და* ***სტამბოლს დაერქვას კონსტანტინოპოლი!“***

აი, ასე სერიოზულადაა საქმე, ძვირფასო მკითხველო!

მოკლედ, სანამ როენა „მამიდას“ „სათნოების სახლიდან“ გამომძვრალი ეს ჩვენი უთავმოყვარეო ოპოზიცია კორონაკარანტინში მყოფ **სალომე სამადაშვილს** რუსთაველის პროსპექტიდან — „ზამთარია, არ მაქვს შეშა, სიცივემ „ხე“ გამიშეშას...“ უმღერის, **მანამდე ტიგრან გრიგორიანმა თურქეთიც დაშალა და შუა აზიაში გადადგა, აზერბაიჯანიც მოსპო, სტამბოლსაც ძველი სახელი დაუბრუნა, ხოლო თურქეთის ადგილზე, რომელიც, მისი ანგარიშით, თურმე, სომხებისა და ბერძნების მიწა ყოფილა, სომხეთი აღადგინა!** მიუხედავად ამისა, ბერძნებს ვირის თავ-ფეხიო! — ამტკიცებს ტიგრანა და მათ არაფერს აძლევს, ხოლო ჩვენ, ქართველები, საერთოდ რა სახსენებლები ვართ, ვის დავკარგივართ ან ვინ რას გვეკითხება, ბალი ათი შაურია! **თითქოს ისტორიული მესხეთის სამი მეოთხედი — ძირძველი ქართული მიწის 24 800 კვადრატული კილომეტრი, რომელიც თურქეთმა მიიტაცა, საქართველოს კი არა, სომხეთს ეკუთვნოდა. თითქოს** ოშკი, ოთხთა ეკლესია, ხანძთა, პარხალი, ჩანგლი, დოლისყანა, ოპიზა, შატბერდი, არტანუჯი, თორთომი და ბანა, რომლისგანაც არც თურქებმა და არც რუსებმა არაფერი დატოვეს, ქართული წარწერებითა და ჩუქურთმებით კი არა, სომხური იყოს მოჭედილი! **თითქოს 1204 წლის აპრილში, როცა ჯვაროსნები კონსტანტინოპოლის კედლებს უტევდნენ, იმერლები და აფხაზები საქართველოს სამხედრო გემებზე წმინდა თამარ დედოფალს კი არა, რომელიღაც სომეხ ვართაპეტს შეესვას და ებრძანებინოს — როგორმე ევროპელ ჯვაროსნებს კონსტანტინოპოლში ჩვენ უნდა შევასწროთ და ქალაქი დავიკავოთო!**

ავაჰმე, როგორ ვერ მივასწარით მაშინ ევროპელებს ზღაპრულ კონსტანტინოპოლში!.. როგორც ცნობილია, 1204 წლის 13 აპრილს ჯვაროსნებმა უკვე შეანგრიეს კონსტანტინოპოლის ბასტიონები და ქალაქში საშინელი ხოცვა-ჟლეტა მოაწყვეს. **ქართველთა ლაშქარს კი, რომელსაც ტრაპიზონი, სინოპი, კერასუნტი, ლიმანა, ამასტრიდა და ჰერაკლეა, ანუ დღევანდელი ერეგლი უკვე დაეკავებინა, კონსტანტინოპოლამდე მხოლოდ პაფლაგონიის გადალახვა აშორებდა. თამარ მეფის მღელვარე სუნთქვა კონსტანტინოპოლში უკვე ისმოდა, ქალაქი ხელის ერთ გაწვდენაზე იყო, მაგრამ ქართველებმა დააგვიანეს...** უკლებლივ ყველა ცნობილი ბიზანტინოლოგი თანხმდება იმაში, რომ **1204 წლის აპრილში** ქართველების მიერ მაშინდელი ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორიაზე ზღვითა და ხმელეთით წამოწყებული ლაშქრობა სინამდვილეში მიზნად ისახავდა სწორედ **კონსტანტინოპოლის დაპყრობას,** მაგრამ ევროპელმა მაროდიორებმა ქართველებს **ცარგრადში** შეასწრეს და მაშინდელი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქი პირწმინდად გაძარცვეს!

ბუნებრივად დაისმის კითხვა — **სად იყო მაშინ ტიგრან გრიგორიანის სომხეთი?** მარტივად გიპასუხებთ — **სომხეთის სახელმწიფოებრიობა 1204 წლის მდგომარეობით, სულ მცირე, 150 წლის გაუქმებული და განადგურებული იყო!**

ჰოვანეს თუმანიანი

სწორედ ბაგრამიანელების, მიგრანიანების, კალანტაროვ-ლავროვების, ბაღდასაროვებისა და მათ მიერ გაგიჟებული ტიგრან გრიგორიანების პოლიტიკამ დალუპა დღევანდელი ჰაიასტანი, რომლის დიდი შვილი ჰოვანეს თუმანიანი ქართველების შესახებ წერდა – თუ დავდგებოდი საშინელი არჩევანის წინაშე, ჩემს შვილს მივაბარებდი მხოლოდ ქართველს და ამ ქვეყნიდან ბედნიერი წავიდოდი!

რამდენიმე სიტყვა ბაგრამიანელების, მიგრანიანების, კალანტაროვ-ლავროვების, ბალდასაროვებისა და მათ მიერ გაგიჟებული ტიგრან გრიგორიანების მიერ დალუპული სომხეთის შესახებ!

თუმცა, ისევ მოვუსმინოთ ტიგრანას:

„ყველა ერი მოწოდებულია, იცხოვროს და იღვაწოს თავისუფლების, ბედნიერებისა და სიყვარულისთვის, მაგრამ ეს არ ეხებათ თურქებს — მომთაბარეებს, რომლებიც დაეუფლნენ სხვა ერების მიწებს, ქონებასა და სიმდიდრეს. ***ჩვენ, სომხები, რომლებიც არასოდეს შევეგუებით ჩვენი მიწების დაკარგვას და ვიბრძოლებთ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, თურქებმა გაგვანადგურეს მხო ლოდ იმიტომ, რომ ვიყა ვით და ვართ სომხები...*** *ჩვე ნი ისტორიული სამშობლი გადაჭიმულია ხმელთაშუა შავ და კასპიის ზღვებს შო რის.* ***ტბა ვანი*** *ჩვენ გამოგ ვყოფს საბერძნეთისგან, ხო ლო* ***ურმიის ტბა*** *— ირა ნისგან. ტბები —* ***ვანი და სევანი,*** *ბიბლიური მთებ, წმინდა წერილებისა და ძველი დროის მეცნიერებისა და მოაზროვნეების მიხედვით, ჩვენი ისტორიული სამშობლოა!“*

მოკლედ, პატივცემულო მკითხველო, ჩვენი, ქართველების, ადგილი არ ყოფილა კავკასიაში. როგორც ტიგრან გრიგორიანი გვიმტკიცებს, ხმელთაშუა ზღვას, შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის უხსოვარი დროიდან ცხოვრობენ სომხები და არავინ სხვა. ამის შემდეგ ჩვენ ისღა დაგვრჩენია, გუდა-ნაბადი ავიკრათ და საქართველოდან გადავიხვეწოთ, რადგან ეს ულამაზესი ქვეყანა თურმე ტიგრანასა და მისი წინაპრებისა ყოფილა.

მოკლედ, ეს ის უმძიმესი კლინიკური შემთხვევაა, როცა ყოველგვარი მეცნიერული მსჯელობა აზრს კარგავს. ასეთ დროს საუკეთესო გამოსავალი ერთია — **ისევ და ისევ ცხონებული ანზორ შონიას მიერ შედგენილი რუკა უნდა გააძრო, რომელზეც სამ ზღვას შორის ტიგრანას არმენია კი არა, ანზორას კოლხეთია გადაჭიმული და იკითხო** — როცა ბერძნებმა კოლხი მედეა მოიტაცეს და მისი ძმა აფსირტე სადღაც პალიასტომის ტბის მიდამოებში მოკლეს, სად იყვნენ მაშინ კავკასიაში ტიგრანას წინაპრები?

ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის ბერძენი ისტორიკოსი **ჰეროდოტე** სომხებს არ იცნობს. სამაგიეროდ, „ზღვიდან ზღვამდე“ მცხოვრებ იმ ოთხ ხალხს ჩამოთვლის, რომელთა შორის ქართველთა პირდაპირ წინაპრად აღიარებული **სასპერები და კოლხები** არიან. აი, რას წერს 2500 წლის წინათ ბერძენი „ისტორიის მამა“, რომლის სანდოობაც ეჭვს არ იწვევს — **„სპარსები ცხოვრობენ სამხრეთის ზღვამდე, რომელიც წითლად იწოდება; მათ ზემოთ ჩრდილოეთისაკენ ცხოვრობენ მიდიელები, მიდიელების ზემოთ — სასპერები, სასპერების ზემოთ კოლხები, ჩრდილოეთის ზღვამდე, რომელსაც ერთვის მდინარე ფაზისი. ეს ოთხი ხალხი ცხოვრობს „ზღვიდან ზღვამდე“.**

მივეჩვიეთ და აღარ გვეცინება ვილაც სომეხი „აკადემიკოსის“ აივაზიანის „თეორიებზე“, რომელიც წლებია, „გვიმტკიცებს“, რომ თურმე სომხეთის საზღვრები თბილისამდე აღწევდა, ხოლო სვანები, იმის გამო, რომ მათი გვარები „იან“-ზე ბოლოვდება, სომხები არიან!

სურენ აივაზიანი

როლანდ თოფჩიშვილი

ბევრი გვიცინია „პროფესორად“ წოდებული როლანდ თოფჩიშვილის იმ „გამოკვლევებზეც“, სადაც მან სვანურ და თურქულ ენებში არსებულ უმლაუტებს საერთო ახსნა „გამოუძებნა“ და „დაგვისაბუთა“, რომ მესხები, რომელზეც მთელი პროტოქართული ცივილიზაცია დგას, თურმე არაავტოქტონი, ანუ საქართველოში საიდანღაც შემოთესლებული და მერე დამკვიდრებული ხალხი ყოფილა!

მოკლედ, ჰეროდოტეს მიხედვით, ზღვიდან ზღვამდე სპარსელებთან და მიდიელებთან ერთად ქართველები — **სასპერები და კოლხები** ცხოვრობდნენ, ხოლო ტიგრან გრიგორიანის მიხედვით, სამ ზღვას შორის ტერიტორია ეჭირათ **მხოლოდ სომხებს** და არავის სხვას.

ისევ ტიგრანს მოვუსმინოთ:

„ჩვენ ვართ ყველა სომხური სამეფოს მემკვიდრენი — ***არამ დიდის, ტიგრან დიდის, ბასილი მეორის ბიზანტიის იმპერიის და პირველი და მეორე რესპუბლიკის!*** *აქედან გამომდინარე, ვაცხადებთ* ***სომხეთის ფედერაციას! აღმოსავლეთ სომხეთი იქნება რუსეთის პროტექტორატის ქვეშ,*** *როგორც პირველ და მეორე მსოფლიო ომებში გამარჯვებული სახელმწიფო, ხოლო* ***დასავლეთ სომხეთი შეიქმნება პრეზიდენტ ვუდრო ვილსონის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიხედვით.*** *ჩვენ აგრეთვე ვართ* ***კილიკიის სამეფოს*** *მემკვიდრენი, რომლის აღდგენის გარანტორებიც საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი არიან. აქედან გამომდინარე,* ***დასავლეთ სომხეთის პროტექტორატის საკითხს გადაწყვეტენ ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი...*** *რაც შეეხება* ***ცენტრალურ სომხეთს,*** *მას აკავშირებს ისტორიული ფესვები როგორც* ***ჩინეთის იმპერიასთან,*** *ისე* ***ინდოეთთან.*** *აქედან გამომდინარე,* ***ცენტრალური სომხეთი იქნება ჩინეთისა და ინდოეთის პროტექტორატის ქვეშ.*** *ეთნიკურმა სომხებმა კუნძულ* ***აიაზე*** *(სომხურად „ჰაია“) საფუძველი ჩაუყარეს* ***იაპონიის იმპერიასა და იაპონიის საიმპერატორო ოჯახს,*** *ამიტომაც სომხეთის ეს ნაწილიც იქნება იაპონიის პროტექტორატის ქვეშ! გმადლობთ ყურადღებისათვის!“*

მოკლედ, პატივცემულო მკითხველო, ტიგრან გრიგორიანმა დედამიწაზე იმდენი სომხეთი გამოქექა, მათ პროტექტორობას მსოფლიოს დიდი დერჟავები გაჭირვებით ეყო! სამწუხაროდ, ტიგრანს ერთხელაც არ უხსენებია თავისუფალი სომხეთი — ყველგან აპეკუნებს, პროტექტორებსა და მფარველებს ეძებს, ხან — რუსეთში, ხან — ამერიკაში, ხან — საფრანგეთსა და ჩინეთში, ხანაც — იაპონიაში!

სხვათაშორის, სომეხთა მეფე **ტიგრან დიდს,** რომელიც **მითრიდატე მეექვსე ევპატორის** სიძე იყო და რომაელებს ებრძოდა, ერთმა რომაელმა სარდალმა **ლუკულუსმა** ძველი წელთაღრიცხვის 69 წელს დედაქალაქი **ტიგრანაკერტი** გადაუწვა და დაუნგრია, ხოლო მეორემ — **გნეუს პომპეუსმა** დააჩოქა, დაიმორჩილა და პატივი აჰყარა. ყოველივე ამის შემდეგ ვინ და რატომ შეარქვა დაჩოქილ და დედაქალაქგადაბუგულ მეფეს **„დიდი“,** ვერ გეტყვით... რაც შეეხება ბიზანტიის იმპერატორ **ბასილი მეორეს,** ანუ იმავე ბასილი ბულგართმმუსვრელს, რომელსაც საქართველოს მეფე **გიორგი პირველი** ებრძოდა, ცნობილია, რომ **ბარდა სკლიაროსის** აჯანყების დროს, 979 წელს, მცირეწლოვანი უფლისწულები — **ბასილი და კონსტანტინე** საიმპერატორო ტახტის დაკარგვასა და უცილობელ სიკვდილს, **დედოფალ თეოფანიას** თხოვნით, ტაოს მეფემ, **დიდმა დავით მესამე კურაპალატმა** გადაარჩინა, როცა **თორნიკე ერისთავის** მეთაურობით ბიზანტიაში ქართველთა 12-ათასიანი ლაშქარი გაგზავნა და მდინარე ჰალისის პირას აჯანყებულები პირწმინდად გაანადგურა.

აი, რას წერს 2500 წლის წინათ ბერძენი „ისტორიის მამა“, რომლის სანდოობაც ეჭვს არ იწვევს:

„სპარსები ცხოვრობენ სამხრეთის ზღვამდე, რომელიც წითლად იწოდება; მათ ზემოთ ჩრდილოეთისაკენ ცხოვრობენ მიდიელები, მიდიელების ზემოთ — სასპერები, სასპერების ზემოთ კოლხები, ჩრდილოეთის ზღვამდე, რომელსაც ერთვის მდინარე ფაზისი. ეს ოთხი ხალხი ცხოვრობს „ზღვიდან ზღვამდე“!



ჰეროდოტე

ბიზანტიის იმპერია მართლმადიდებელი სახელმწიფო იყო, იმპერიაც და მისი დედაქალაქი კონსტანტინოპოლიც შექმნა და დააფუძნა მართლმადიდებელი ქრისტიანობის ერთ-ერთმა უდიდესმა წმინდანმა, იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა და საინტერესოა, როდის გახდნენ გრიგორიანელი სომხები მართლმადიდებელი ბერძნების პოლიტიკური თუ სულიერი მემკვიდრენი მას შემდეგ, რაც 451 წელს ქალკედონის მეოთხე საეკლესიო კრებამ მართლმადიდებელი ქრისტიანობა ერთადერთ ჭეშმარიტ რელიგიად აღიარა და სომხური გრიგორიანობა მწვალებლობად გამოაცხადა?

მთელი ამ ისტორიის ტრაგიკომედია ის გახლავთ, რომ ბიზანტიის იმპერიის მემკვიდრეობაზე პრეტენზიას არამხოლოდ უნიგნური და ბნელი ტიგრან გრიგორიანი, არამედ მოსკოვში, პუტინის გარემოცვაში მოკალათებული განათლებული სომეხი ანალიტიკოსები და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ხელმძღვანელები – მიგრანიანი და ბალდასარიანიც აცხადებენ!

სწორედ **ბაგრამიანელების, მიგრანიანების, კალანტაროვ-ლავროვების, ბალდასაროვებისა და მათ მიერ გაგიჟებული ტიგრან გრიგორიანების პოლიტიკამ** დაღუპა დღევანდელი **ჰაიასტანი,** რომლის დიდი შვილი **ჰოვანეს თუმანიანი** ქართველების შესახებ წერდა — **თუ დავდგებოდი საშინელი არჩევანის წინაშე, ჩემს შვილს მივაბარებდი მხოლოდ ქართველს და ამ ქვეყნიდან ბედნიერი წავიდოდი!**

ყველას გვახსოვს გენიალური ნოდარ დუმბაძის **„თეთრი ბაირაღები“** და **ტიგრან გულოიანის** ცნობილი ფრაზა — **„უი, დედი-ჯან, შენ მიდი, ხელი დაადე, მე შემრცხვება თუ არა, ეგ მე ვიცი-მეთქი!“**

ტიგრან გულოიანისგან განსხვავებით, **ტიგრან გრიგორიანმა** ხელი ყველას და ყველაფერს დაადო, მაგრამ ქართველი მეწვევიკებისა არ იყოს, არც არაფრის რცხვენია და არც არაფრის ეშინია!

ლუკა აბუსერიძე

ლევან დოლიძე:

კატობრიობის ისტორიაში ძნელად მოიძებნება ისეთი რეპრესირებული გვარი, როგორიც არის ბერია!

დასაწყისი იხ. „ა-დ". 2020 წლის №6-46

*საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და ჟურნალისტი **ლევან დოლიძე** იმ უნიკალური პროექტის შესახებ გვესაუბრება, რომლის განხორციელებასაც ლავრენტი ბერიას ვაჟი საქართველოში გეგმავდა, მაგრამ ამერიკელებმა და მათი ნების აღმსრულებელმა შევარდნაძემ უნიჭიერეს კაცს გასაქანი არ მისცეს და ქვეყნიდან გააქციეს! მეცნიერი, რომელმაც სტალინისა და ბერიას ცხოვრების კვლევას მრავალი ათეული წელი შეალია, მიიჩნევს, რომ, რაც სტალინსა და ბერიას გაუკეთეს, იმის შემდეგ რუსეთის არცერთი ხელისუფლების ნდობა არ შეიძლება:*

რა ბრძანება გასცა 1936 წელს სოხუმისკენ მიმავალმა ლავრენტი ბერიამ ენგურის ხიდზე?

— კიევში საწარმოო გაერთიანება „კომეტას" გენერალური დირექტორობის დროს **სერგო ლავრენტის ძე ბერიამ** დაამუშავა უნიკალური პროექტი, რომელიც მხოლოდ ამერიკელებს ჰქონდათ... დიდი ეჭვია, რომ ამერიკელებმა ეს ტექნოლოგია სწორედ სერგო ბერიას მოჰპარეს და საბჭოთა კავშირიდან საიდუმლოდ გაიტანეს. საქმე ეხება მაღალ ტემპერატურაზე დამუშავებულ ბაზალტის ქვას, რომლისგანაც განსაკუთრებული სტრატეგიული დანიშნულების ქსოვილი მზადდება!

— ბატონო ლევან, ქსოვილი ბაზალტის ქვისგან მიიღება?!

— დიახ, ეს სერგო ბერიას მიერ დამუშავებული ტექნოლოგიაა, რომელსაც თავის დროზე მსოფლიოში ანალოგი არ ჰქონდა. როგორც ვიცი, ბაზალტის ქვას გარკვეულ ტემპერატურამდე აცხელებენ, მერე სპეციალური საშუალებებით ამუშავებენ და ღებულობენ ძაფს, რომლისგანაც შექმნილი ქსოვილი დიდ სიმხურვალეს უძლებს. ეს გახლავთ გასოცარი ტექნოლოგია... ამ ქსოვილისგან დამზადებული კომბინეზონით ადამიანი ცეცხლში რომ შევიდეს, აბსოლუტურად უვნებელი გამოვა. ასეთი ბაზალტისგან აგრეთვე ამზადებენ სპეცბლოკებს, რომლებსაც სტრატეგიული ობიექტების მშენებლობაში იყენებენ; ასევე — ანტიკოროზიულ მილებს და უამრავ საჭირო მასალას, რომელიც სარაკეტო მშენებლობაში იხმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი კავკასია, და მათ შორის, საქართველო, სულ ბაზალტზე დგას, სერგო ბერია საქართველოში აპირებდა ამ უნიკალური და საჭირო ტექნოლოგიის დანერგვას, ანუ ბაზალტისგან სტრატეგიული ძაფისა და, შესაბამისად, ქსოვილის დამამზადებელი ცენტრის შექმნას, მაგრამ....

— რამ შეუშალა ხელი?

— ამ დროისათვის საქართველოში უკვე ამერიკელები იყვნენ დამკვიდრებული, ხოლო მათი ნების აღმსრულებელი შევარდნაძე პრეზიდენტი გახლდათ და ქვეყანას თავიდან ბოლომდე განაგებდა. სწორედ ამიტომ სერგო ბერიას განძრევის საშუალება არ მისცეს. მან ერთი ქარხანა ნავთლუღში ააშენა და გადაუწვეს! მეორე ქარხანა თელავში უნდა აეშენებინა, მაგრამ არც იქ გაახარეს... კაცი საქმეში თავის ფულს დებდა, საქართველოსთვის ეს იქნებოდა ძალიან მომგებიანი პროექტი, რომელიც ქვეყანას სულ სხვა სიმაღლეზე აიყვანდა, მაგრამ არ ქნეს და სერგო საქართველოდან გულმოკლული გააქციეს. კაცს ინფარქტი მოუვიდა ნერვიულობისგან... ამ ყველაფრის შესახებ მან პირადად მიამბო... მოკლედ, სერგო ბერია ძალიან გულდაწყვეტილი იყო და, ფაქტობრივად, იმის შემდეგ საქართველოში არც ჩამოსულა!

— სერგო ბერია ბოლოს საქართველოში როდის ჩამოვიდა?

— სერგო სულ ბოლოს 1999 წლის ზამთარში ჩამოვიდა და ორი კვირით თავის ნათესავთან **თემურ მახათაძესთან** დარჩა, რომელიც ყოფილი კალინინის, ანუ დღევანდელი ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის №114(ა)-ში ცხოვრობდა. სერგო როცა ჩამოდიოდა, ასევე სტუმრობდა თავის მამიდაშვილს **ანიკო ლოლაძეს,** რომლის ქმარიც გახლდათ ღირსეული ქართველი, ბატონი **ვალიკო ყურაშვილი.** ყურაშვილი იზოტოპების ინსტიტუტში მუშაობდა და 2018 წლის 31 დეკემბერს გარდაიცვალა.

— საინტერესოა, ვინ აგრძელებს დღეს ლავრენტი ბერიას გვარს და სად არის სერგო სერგოს ძე ბერია — ლავრენტი ბერიას შვილიშვილი?

— ლავრენტი ბერიას ერთადერთი ვაჟის **სერგო ბერიასა** და მისი ულამაზესი ცოლის **მარფა პეშკოვას** ვაჟი **სერგო სერგოს ძე ბერია** დაქორწინებულია უკრაინელ ქალზე და დღეს უცხოეთში ცხოვრობს. საუბედუროდ, ამ ულამაზეს კაცს, რომელიც საოცრად ჰგავს როგორც დედას, ისე მამას, შვილები არ ჰყავს. მისი უფროსი და — **ნინო** ფინელ დიპლომატზეა დაქორწინებული და 23-24 წლის გოგო ჰყავს, ხოლო შუათანა და — **ნადეჟდა,** რომელიც 1951 წელს დაიბადა, მოსკოვში ცხოვრობს და ორი შვილი ჰყავს — **ქსენია და ალიოშა.** რაც შეეხება ლავრენტი ბერიას უკანონო შვილს — **მართას,** რომელიც მან 18 წლის ულამაზეს გოგონასთან **ლალა დროზდოვასთან** გააჩინა, მართა დროზდოვასა და მის ქმარს **ალექსანდრე ვიქტორის ძე გრიშინს** სამი ქალიშვილი შეეძინათ — **ირინა, ოლღა და დარია...**

ცნობისათვის, პოლიტბიუროს წევრი და მოსკოვის ქალაქკომის პირველი მდივანი **ვიქტორ გრიშინი** ძალიან წესიერი კაცი იყო. 1992 წლის 25 მაისს ლავრენტი ბერიას მძახალი ვიქტორ გრიშინი პენსიის რიგში მოკვდა... მოგეხსენებათ, პოლიტბიუროს წევრებს პენსიაზე დანამატი ეკუთვნოდათ, მოხუცი გრიშინი სწორედ ამ მიზნით გაემგზავრა შესაბამის სამსახურში და რიგში დგომის დროს აღესრულა.

კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ 1953 წლის 26 ივნისამდე, ვიდრე ლავრენტი ბერიას დახვრეტდნენ, 28 წლის **სერგო ბერია** უკვე იყო პირველი ხარისხის სტალინური პრემიის ლაურეატი, ინჟინერ-პოლკოვნიკი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, მოსკოვის ანტიატომური ფარი — „ბერკუტის" ავტორი და „საკონსტრუქტორო ბიურო №1"-ის მთავარი კონსტრუქტორი. **ბერიების საგვარეულო სასაფლაოს, რომელიც თბილისის ზღვაზეა, სწორედ მისი და ლავრენტი ბერიას ნეშტი აკლია...**

— რატომ ბრალდებათ მხოლოდ სტალინსა და ბერიას ქართველი ინტელიგენციის დახვრეტა და 1937 წლის რეპრესიები?

— **ალექსი ინაურს,** საქართველოს „კაგებეს" მინისტრს, რამდენიმე მოადგილე ჰყავდა — **შოთა ზარდიაშვილი, გივი ჯორბენაძე,** რომელიც 18 წლის ბიჭი ყირიმის კონფერენციას ესწრებოდა, როგორც დარაჯი; **ოთარ ხატიაშვილი,** რომელიც მართლაც ხატივით კაცი იყო და რა უნდოდა მას უშიშროებაში, ვერაფრით ამიხსნია... ერთ-ერთი მოადგილე ასევე იყო გენერალ-მაიორი **ნოდარ შალვას ძე მაისურაძე** — თბილისის ქალაქკომის პარტიის ბიუროს წევრი. ნოდარმა

„სწორედ ბერიამ გამოსტაცა უნიჭიერესი კონსტანტინე როკოსოვსკი იაგოდასა და ეჟოვის ჯალათებს, რომლებიც ამ მართლაცდა გენიალურ მხედართმთავარს აწამებდნენ და სახელმწიფო ღალატს აბრალებდნენ!"

„ლავრენტი ბერიას მძახალი ვიქტორ გრიშინი პენსიის რიგში მოკვდა!"

კვირგვინოსნები

ტარიელ ხარხელაური
პოეტი

ყველაზე გულსატკენი ის არის, შენს სოფელში შენი საყვარელი მეზობლები შენს სურათს რომ ჩამოხევენ. მე ხომ პოლიტიკაში არ მოვდიოდი, მინდოდა, გვერდში დავდგომოდი კაცს, რომელმაც ჩემი კუთხისთვის ბევრი რამ გააკეთა. მის გარდა არავის არაფერი გაუკეთებია — **მეჭიაურს** ვგულისხმობ. **არასდროს მქონია პოლიტიკაში მოსვლის ამბიცია, მაგრამ წითელმა აგიტატორებმა ჩემსავე სოფელში ჩამოხიეს სურათი, რომელზეც მე და თამაზი ერთად ვართ გადაღებული და ისიც კი გაბედეს, სურათებს ტირის ტყვიები დაუშინეს.** დავიჯერო, ჩემს ხალხს და ქვეყანას 50 ლარზე მეტად არ ვუღირვარ?

„კვირის პალიტრა"

პაპა სინჯიკაშვილი
სცენარისტი

აი, ისინი იყვნენ — **გვცემდნენ,** მერე ისინი იყვნენ და **გვცემდნენ,** მერე ესენი მოვიდნენ — **გვცემეს,** ახლა ესენი არიან და **გვცემენ!** ახალი რას იზამს, როგორ გგონიათ?

პარტიებმა გვაცადეთ ჩვენც ცხოვრება, რა ვერ გაიყავით, რამდენი სკამია სულ და სადამდე უნდა გვცემდეთ სულ, თქვენი დედა ვატირე.

50 000 ბავშვი შიმშილობს ყოველდღე ქვეყანაში, პანდემია და საგიჟეთია. ქუჩაში კიდევ სულ ვიღაცას **სცემენ** სკამისთვის, ფულისთვის და, რომელიც გინდა, მოერიოს, იმასაც ეგრევე ფეხებზე ეკიდება ქვეყანა, როგორც სხვა დანარჩენებს!

„ახალი თაობა"

მამუკა გვაძაბია
დამოუკიდებელი ექსპერტი

იმხელა გაყალბებაზე წავიდა ივანიშვილი, ამის გადასაფარად რაღაც ნაბიჯები რომ არ ჰქონდეს შემონახული, გამორიცხულია.

ეს არის **სეპარატული და არა სეპარატისტული** მოლაპარაკება რუსეთთან, საკმაოდ მაღალი რანგის დონეზე, უკიდურესად გასაიდუმლოებული, რომელიც ითვალისწინებს, რომ აფხაზეთთან მიმართებაში საკითხი გადაიხედოს. პირველ ეტაპზე დაიწყება საუბარი დევნილების უსაფრთხო დაბრუნების თაობაზე მხოლოდ გარკვეულ ტერიტორიამდე.

„ახალი თაობა"

„სერგო ბერიამ ერთი ქარხანა ნავთლუღში ააშენა და გადაუწვეს! მეორე ქარხანა თელავში უნდა აეშენებინა, მაგრამ არც იქ გაახარეს... საქართველოდან გულმოკლული გააქციეს და კაცს ინფარქტი მოუვიდა ნერვიულობისგან!“

სერგო ბერია მეუღლესთან და ქალიშვილთან ერთად

ბერიების საგვარეულო საფლავი თბილისის ზღვაზე

„ბერიას არქივებს არ გახსნიან, რადგან მაშინ ყველაფერი თავდაყირა დადგება და დამტკიცდება ერთადერთი სიმართლე — რუსეთი და მთელი მსოფლიო ატომური ომისგან და ფაშისტური ყვითელი ჭირისგან ორმა ქართველმა — სტალინმა და ბერიამ იხსნეს!“

მითხრა — ლევან, ერთმანეთზე მომჩივანი ქართველების რიგი დგას, ძმა ძმას უჩივის, ბიძაშვილი — ბიძაშვილს, რუსები ამის გამო გაოგნებული არიან, სიცოცხლე აღარ გვინდა, გვრცხვენიაო! **ეს საუბარი ჩვენს შორის შედგა 80-იანი წლების დასაწყისში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქართველები 30-იან წლებში მსგავსი საჩივრებისა და ანონიმური ბარათების წერას ვერ შეძლებდნენ?**

დღევანდელი პეკინის ქუჩაზე ადრე ქალაქის არქივი იყო... ცხონებული ზვიად გამსახურდია, რომელსაც ბავშვობიდან ვიცნობდი, ხელისუფლებაში სულ ახალი მოსული გახლდათ, როცა არქივში მომიწია მისვლა. იქ ერთ-ერთ თანამშრომელ ქალთან უშუალო, ახლო ურთიერთობა დავამყარე და მან მითხრა — ამ დღეებში ხელისუფლებიდან იყვნენ მოსული და რაღაც მასალები გაიტანესო! **პირადად მეჭირა ხელში ივანე ჯავახიშვილის დახვრეტის განაჩენი, რომელსაც თორმეტი ცნობილი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე აწერდა ხელს!** დრო იყო ასეთი — საშინელი, სისხლიანი და დაუნდობელი... თუმცა, რატომღაც რუსებს ყოველთვის ავიწყდებათ, რომ 1938 წლის 25 ნოემბრამდე, ვიდრე ლავრენტი ბერია „ენკავედეს“ ხელმძღვანელად დაინიშნებოდა, ამ სადამსჯელო და მრისხანე მანქანამ **ჰენრიხ იაგოდასა და ნიკოლაი ეჟოვის** იდიოტური და კაციჭამია პერსონები გამოიცვალა. **სწორედ იაგოდამ და ეჟოვმა დააყენეს საბჭოთა კავშირში სისხლის ტბები. რაც ყველაზე მთავარია, როგორც იაგოდა, ისე ეჟოვი იყვნენ ჰომოსექსუალები და ამავდროულად ფაშისტური გერმანიის აგენტები!**

სტალინი ამას ხვდებოდა და ბერიას იმიტომაც სთხოვა შველა, როცა 1938 წლის აგვისტოში თბილისიდან მოსკოვში გადაიყვანა და ეჟოვის მოადგილედ დანიშნა, ხოლო შემდეგ ეს უზარმაზარი უწყება მთლიანად მას ჩააბარა.

სწორედ ბერიამ გამოსტაცა უნიჭიერესი **კონსტანტინე როკოსოვსკი** იაგოდასა და ეჟოვის ჯალათებს, რომლებიც ამ მართლაცდა გენიალურ მხედართმთავარს აწამებდნენ და სახელმწიფო ღალატს აბრალებდნენ. მერწმუნეთ,

სტალინი და ბერია რომ რუსები ყოფილიყვნენ, მათ მიერ ჩატარებულ რეპრესიებზე არც დღეს და არც არასდროს რუსეთში არავინ ილაპარაკებდა, მაგრამ ერთსაც და მეორესაც ტალახს იმიტომ ასხამენ, რომ სტალინიც და ბერიაც ქართველები არიან!



— ლავრენტი ბერიას საქართველოში განსაკუთრებით აფსუა სეპარატისტები მტრობენ, რატომ?

— იმიტომ, რომ ბერია, როგორც აფხაზეთის მკვიდრი, მათ სეპარატისტულ ბუნებას კარგად იცნობდა! ლავრენტი ბერია საქართველოს პატრიოტი იყო და მის მიმართ საქართველოს მტრების სიძულვილს ეს ფაქტიც განაპირობებს. სტალინი, როგორც დიდი ბელადი, პლანეტარული მასშტაბის პიროვნება იყო, მაგრამ ბერია, რომელიც 1931 წლიდან 1938 წლამდე საქართველოსა და ამიერკავკასიის ცეკას მდივანი გახლდათ, საქართველოს საშინაო საქმეების გადაწყვეტაში უშუალოდ მონაწილეობდა. მოხდა ასეთი საინტერესო ფაქტი: 1936 წელს აფხაზეთში, სოხუმში რაღაც ყრილობა იმართებოდა, რომელსაც ლავრენტი ბერიაც უნდა დასწრებოდა. ბერია იმხანად სამეგრელოში კოლხეთის ჭაობების დაშრობის სამუშაოებს ხელმძღვანელობდა და ზუგდიდში იყო. ყრილობის დღეს ბერია თავისი „მ-1“-ით ზუგდიდიდან სოხუმისკენ მიმავალ გზას დაადგა და ენგურის ხიდზე შედგა თუ არა, მანქანა გააჩერა, რადგან ერთმა ტრანსპარანტმა მოჭრა თვალი...

— მაინც რა ტრანსპარანტი იყო ასეთი?

— საქმე ის გახლავთ, რომ ტრანსპარანტზე, რომელიც ენგურის ხიდის თავზე იყო გაჭიმული, ქართულად, რუსულად და აფხაზურად ეწერა — **„მზიური აფხაზეთი მიესალმება თავის საყვარელ შვილს ამხანაგ ლავრენტი პავლეს ძე ბერიას!“**

ბერიას ხიდზე დახვდა გალის რაიკომის მდივანი, რომელსაც ლავრენტიმ ტრანსპარანტზე მიუთითა და აფხაზურ წარწერაზე ჰკითხა — ეს რა არის? — აფხაზური წარწერაა, ამხანაგო ლავრენტი! — უპასუხა დაფეთებულმა მდივანმა. — **ახლავე მოაშორეთ და დატოვეთ მხოლოდ ქართული და რუსული!**

ენაჩავარდნილი რაიკომის მდივანი ბერიას სასწრაფოდ გამოემშვიდობა და მაშინვე რაიკომის შენობისკენ გაქანდა, რათა საქართველოს ცეკას პირველი მდივნის დირექტივა დანარჩენი კოლეგებისთვის ეცნობებინა! ლავრენტი ბერია „მ-1“-ში ჩაჯდა, მძღოლს უბრძანა, რომ მანქანა სოხუმამდე არსად გაეჩერებინა... ბერია გზაში საგანგებოდ აკვირდებოდა ტრანსპარანტებს და სოხუმში ისე ჩავიდა, რომ უკლებლივ ყველა ტრანსპარანტი უკვე გამოცვლილი ხვდებოდა, რომლებზეც მხოლოდ ქართულად და რუსულად ეწერა — **„მზიური აფხაზეთი მიესალმება თავის საყვარელ შვილს ლავრენტი პავლეს ძე ბერიას!“**

„პირადად მეჭირა ხელში ივანე ჯავახიშვილის დახვრეტის განაჩენი, რომელსაც თორმეტი ცნობილი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე აწერდა ხელს!“

კი, ბატონო, აი, ეს შიში იყო, მაგრამ სად არ იყო მაშინ შიში — ამერიკაში, დიდი ბრიტანეთსა თუ გერმანიაში? იმ შიშისა და მასების მობილიზაციის გარეშე სტალინი ომს ვერ მოიგებდა. 1989 წლის აგვისტოში ლევილში გახლდით, სადაც ნოე ხომერიკის ვაჟმა **ვიქტორ ხომერიკმა** გვიმასპინძლა. ეს შესანიშნავი პიროვნება ღიმილს ვერ მალავდა, როცა ოთხმოც წელს გადაცილებული პირველი თაობის ემიგრანტები, მამამისის მეგობრები, 1921 წლის ამბებს იხსენებდნენ და ისევ ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ! ძნელია ქართველების ერთ პირზე დგომა. ქართველები ერთმანეთს ძნელად ურიგდებიან და არაფერს ივიწყებენ...

— როგორც ცნობილია, რვა წელიწადში რუსეთში ბერიას არქივები უნდა გაიხსნას, რას ელოდებით?

— **ბერიას არქივებს არ გახსნიან, რადგან მაშინ ყველაფერი თავდაყირა დადგება და დამტკიცდება ერთადერთი სიმართლე — რუსეთი და მთელი მსოფლიო ატომური ომისგან და ფაშისტური ყვითელი ჭირისგან ორმა ქართველმა — სტალინმა და ბერიამ იხსნეს!** ამის აღიარება არც რუსეთს უნდა და არც დანარჩენ მსოფლიოს! სამაგიეროდ, **ყველას აწყობს გაყალბებული ისტორია იმის შესახებ, რომ თითქოს ორმა ქართველმა — სტალინმა და ბერიამ უდანაშაულო ხალხი დახოცეს და ამ ორი კაცის გარდა ყველა დანარჩენი იყო ანგელოზი!**

2000 წლის 29 მაისს რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიამ ლავრენტი ბერიას რეაბილიტაციაზე უარი თქვა, ხოლო 2003 წლის 23 იანვარს რუსეთის ფედერაციის მთავარმა სამხედრო პროკურატურამ ლავრენტი ბერიას საქმეს „გრიფით საიდუმლო“ დაადო და უშიშროების სამსახურს 25 წლით მისი შენახვა დაავალა.

2028 წელს ბერიას არქივები უნდა გაიხსნას, მაგრამ რუსები ამ არქივებს არ გახსნიან! ლავრენტი ბერია სტალინის შემდეგ იყო მეორე პირი, უშუალოდ მისი მონაწილეობით შეიქმნა საბჭოთა ატომური ბომბი 1949 წლის 29 აგვისტოს, თორემ ამერიკა ჩვენ გაგვანადგურებდა...

— ჰიტლერის, გებელსის, ჰიმლერისა და სხვა ფაშისტი სამხედრო დამნაშავეების სახელებს არ ადევთ ტაბუ მაშინ, როცა ლავრენტი ბერიას ხსენება დღესაც აკრძალულია!

— ეს გვარი გაანადგურეს, ბერიას ორმოცამდე ნათესავი დააპატიმრეს და გადაასახლეს, შვილს მამის გვარისა და სახელის ტარება აუკრძალეს, ხოლო თავად ბერიას სხეული, როგორც არაერთგზის გვითქვამს, დახვრეტის დღესვე მოსკოვის გარეუბანში დეპოში მიიტანეს, მატარებლის ღუმელში დაწვეს და სამუდამოდ გააქრეს! **ქართველი რომ იყო, ასე იმიტომ მოექცნენ, თორემ რუსს ამას არ გაუკეთებდნენ!** ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ რუსეთის არცერთი ხელისუფლების ნდობა არ შეიძლება! კატეგორიულად ვაცხადებ: **კაცობრიობის ისტორიაში ძნელად მოიძებნება ისეთი რეპრესირებული გვარი, როგორიც არის ბერია!**

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები



გიგა ბუკია
კონსერვატიული პარტიის წევრი

მეათე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი რომ ვიყო, შევიდოდი პარლამენტში და პირველივე სხდომაზე მოვითხოვდი 31 ოქტომბრის არჩევნების საკითხზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას.

„ახალი თაობა“



ლევან ხოძაშვილი
კონსტიტუციონალისტი

ბაიდენის პრეზიდენტად არჩევა საქართველოს მეტ დემოკრატიას მოუტანს და ევროინტეგრაციის შანსს გაზრდის.

„რეზონანსი“

კობა ნარჩემაშვილი
ყოფილი პარლამენტარი

„ვარდების რევოლუცია-2“ არ განმეორდება!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

დავით ზარდიაშვილი
ანალიტიკოსი

პანდემიის დროს კაცობრიობამ მეტი ვერაფერი მოიგონა — პირბადე და დისტანცირება. **გარკვეული პირბადე და დისტანცირება ნაცებთანაც დაგვჭირდება!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლევან მგალობლიშვილი (ვანიკო)
მომღერალი

არაფერი ამ ქვეყანაზე არ ღირს იმად, რომ ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდეს.

„ახალი თაობა“

ვის შეუძლია, გადმოკვეთოს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი?

საქართველოსა და მსოფლიოში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გაცნობებთ ოფიციალურად დაწესებული იმ შეზღუდვების შესახებ, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს საქართველოში ჩამოსვლის მსურველმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ.

საქართველოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც განთავსებულია სასაზღვრო გამტარი პუნქტები. ესენია: **თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, ბათუმისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტები.**

უცხოეთთან სახმელეთო მიმოსვლისათვის საქართველოში განთავსებულია **13 სასაზღვრო გამტარი პუნქტი,** აქედან საავტომობილო: **ყაზბეგი-დარიალის** — რუსეთის ფედერაციასთან, **სარფისა და ვალეს** — თურქეთთან; **ნინოწმინდის, ახკერპის, გუგუთისა და სადახლოსი** — სომხეთთან. აზერბაიჯანთან — **წითელი ხიდის, ვახტანგისი-მტკვრის, სამთაწყაროსა** და **ლაგოდეხი-ცოდნის** გამტარი პუნქტები. **საერთაშორისო სარკინიგზო გზით: სადახლოს გამტარი პუნქტით** — სომხეთთან და **გარდაბნის გამტარი პუნქტით** — აზერბაიჯანთან. **აქედან ახკერპის, ვახტანგისი-მტკვრისა და სამთაწყაროს გამტარი პუნქტებიდან სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ საქართველოსა და მოსაზღვრე სახელმწიფოს მოქალაქეებს.**

დღეის მდგომარეობით, **ყველა სახმელეთო სასაზღვრო-გამშვები პუნქტი დახურულია, შესაბამისად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები სახმელეთო გზით საზღვარს ვერ გადმოკვეთენ.** აკრძალვა არ ეხება ტვირთის გადატანას. საჭირო ინფორმაციის მისაღებად აუცილებელია, დაინტერესებული პირი ყურადღებით მოეკიდოს იმ ქვეყნების დასახელებას, რომელთა მიმართაც შემუშავებულია გარკვეული აკრძალვა თუ დაშვება საქართველოს საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით.

რომელი ქვეყნის მოქალაქეებზე არ ვრცელდება საქართველოში შემოსვლის შეზღუდვა

2020 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული საქართველოს მოქალაქეები და მათი ოჯახის წევრები იზოლაციაში განთავსდებიან 8 დღით. **უცხო ქვეყნიდან ჩამოსულმა პირმა სასაზღვრო პუნქტებზე უნდა წარადგინოს საქართველოში ვიზიტამდე უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი საბუთი, რის შემდგომაც დაექვემდებარება თვითიზოლაციაში გადასვლას.** თუ პირი ვერ წარმოადგენს PCR ტესტს, დაექვემდებარება სავალდებულო წესით საკარანტინო სივრცეში გადაყვანას. **იგივე წესი მოქმედებს ქვემოთ მითითებული სახელმწიფოების მოქალაქეებისა და მუდმივი ბინადრობის (ცხოვრების) უფლების მქონე პირების მიმართ, როდესაც ისინი ამავე ქვეყნებიდან საჰაერო გზით მოემგზავრებიან:** ესპანეთის სამეფო, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, ნიდერლანდების სამეფო, პოლონეთის რესპუბლიკა, პორტუგალიის რესპუბლიკა, რუმინეთი, საბერძნეთის რესპუბლიკა, შვედეთის სამეფო, ხორვატიის რესპუბლიკა, იტალიის რესპუბლიკა, კვიპროსის რესპუბლიკა, სლოვენიის რესპუბლიკა, ისლანდიის რესპუბლიკა. **ეს წესი არ ეხება უცხოელ სტუდენტებს, მათთვის სავალდებულოა უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენა და 12-დღიანი კარანტინი საკუთარი ხარჯებით.**

საქართველოში შემოსვლისას იზოლაციას (კარანტინს) არ ექვემდებარებიან: საქართველოში **ოფიციალური ვიზიტით** ჩამოსული საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების **ოფიციალური დელეგაციების** წევრები — მათ სასაზღვრო პუნქტებზე უნდა წარადგინონ ოფიციალურ ვიზიტამდე უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი საბუთი. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, საფრანგეთის რესპუბლიკის, ლატვიის რესპუბლიკის, ლიეტუვის რესპუბლიკის და ესტონეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები და ამავე ქვეყნების მუდმივი ბინადრობის (ცხოვრების) უფლების მქონე პირები, თუ საქართველოში მოემგზავრებიან საჰაერო გზით ამავე ქვეყნებიდან. მათ სასაზღვრო პუნქტებზე უნდა წარადგინონ საქართველოში შემოსვლამდე უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი საბუთი ან შემოსვლისას საკუთარი ხარჯით ჩაიტარონ PCR ტესტირება. **ეს პირები მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაექვემდებარებიან იზოლაციას (კარანტინს), თუ სპეციალურ ელექტრონულ ანკეტაში, რომლის შევსებაც გამომგზავრებამდე უნდა მოხდეს, ბოლო 14 დღის განმავლობაში უფიქსირდებათ ევროკავშირის 5 ქვეყნის — გერმანიის, საფრანგეთის, ლიეტუვას, ლატვიის, ესტონეთის გარეთ მოგზაურობა ან ჩატარებული PCR კვლევის შედეგად დაუდასტურდებათ ახალი კორონავირუსის არსებობა.**

საქართველოში შემოსვლის შეზღუდვა არ ვრცელდება:

საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და მათი ოჯახის წევრებზე. ასევე, საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრებზე — მეუღლეებიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს მათი არასრულწლოვანი შვილი (რაც სათანადო დოკუმენტაციით უნდა დასტურდებოდეს). **უცხო ქვეყნის სხვა მოქალაქეთათვის საქართველოს საზღვარი დაკეტილია.** მაგალითად, ავიაკომპანია „სკაიაპ ეარლაინზი" კვირაში ერთხელ **კიევიდან თბილისის მიმართულებით** ფრენებს ახორციელებს, თუმცა, საზღვრის კვეთის უფლება აქვთ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ან ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომელთაც ჰყავთ საქართველოს მოქალაქე მეუღლე, ან საქართველოს მოქალაქე არასრულწლოვანი შვილი. **საქართველოს საზღვარს ვერ გადმოკვეთენ ვერც სომხეთის და ვერც აზერბაიჯანის მოქალაქეები. საქართველოში ჩამოსვლის სურვილის შემთხვევაში, მეუღლე ან არასრულწლოვანი შვილი საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს.** გასათვალისწინებელია ისიც, რომ **ზემოხსენებული ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში სამკურნალოდ ჩამოსვლა არ შეუძლიათ.**

●

საქართველოში შემოსვლაზე შეზღუდვა არ ვრცელდება ჰუმანიტარული მისიით მომავალ პირებზე — ექიმებსა და მოხალისეებზე, თუ დღის წესრიგში დგას ასეთი მისიის მოვლენის აუცილებლობა; ასევე საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირებზე — **ასეთები არიან პირები, რომელთაც არ უდგინდებათ საქართველოს მოქალაქეობა და არცერთი სახელმწიფო არ მიიჩნევს თავის მოქალაქედ საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად.** პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირებზე — **ეს არის ჰუმანიტარული ხასიათის საბუთი, რომელიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას სოციალური სერვისის მიღებისა და საზღვარგარეთ თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას აძლევს.**

საქართველოში შემოსვლაზე შეზღუდვა არ ვრცელდება საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებზე, ოფიციალური დელეგაციების წევრებზე, საერთაშორისო საავტომობილო-სატვირთო გადაზიდვებში მონაწილე მძღოლებსა და საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებში მონაწილე პერსონალზე, რომელიც დაკავშირებულია რკინიგზაზე ტვირთის გადაზიდვა-გაცილებასთან და საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრებზე.

●

საქართველოში საქმიანი ვიზიტით შემოსვლა შეუძლიათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ოღონდ წინასწარ, შესაბამისი ფორმის შევსებისა და შესაბამის დარგობრივ უწყებასთან შეთანხმებით.

იმ პირებმა, რომლებსაც საქართველოში საქმიანი ვიზიტით ჩამოსვლა სურთ, საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე — „აპლიკაციის ფორმა საქართველოში ვიზიტისთვის" უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა და განათავსონ პირადი მონაცემები — სახელი, გვარი, პასპორტის ნომერი, მოქალაქეობა, რეზიდენტობა, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ასევე, დაბადების თარიღი, პასპორტის ასლი, მოგზაურობის მიზანი, ნებართვის გამცემი უწყება და საქართველოში მომწვევი ორგანიზაციის მონაცემები. კერძოდ: ორგანიზაციის საკადასტრო კოდი, მომწვევი ორგანიზაციის დასახელება, ამავე ორგანიზაციის ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მომწვევი ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი და მისი ტელეფონის ნომერი, დამადასტურებელი წერილი მომწვევი ორგანიზაციიდან. ასევე უნდა დაზუსტდეს საქართველოში შემოსვლის სავარაუდო თარიღი და საქართველოდან გასვლის სავარაუდო თარიღი, საზღვრის კვეთა. **რაც მთავარია: უნდა განთავსდეს ინფორმაცია, საქმიანი ვიზიტის მსურველს აქვს თუ არა გადატანილი „კოვიდ-19". დასახელებულ უნდა იქნეს ჩამომსვლელის განთავსების ობიექტი საქართველოში და ამ ობიექტის ზუსტი მისამართი.** გასათვალისწინებელია, რომ განაცხადის განხილვის ვადაა 10 სამუშაო დღე. თანხმობის გაცემის შემთხვევაში ამ კონკრეტულ პირზე იღებენ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებას: ან PCR ტესტირების — კვლევების ჩატარების შესახებ ან კარანტინში მოთავსების თაობაზე. **უცხოელი ვიზიტორი ვალდებულია, საქართველოში შემოსვლისას, საბაჟო გამშვებ პუნქტში** (სასაზღვრო გამტარ პუნქტში) **ან უახლოეს საბაჟო კონტროლის ზონაში, საკუთარი ხარჯებით ჩაიტაროს PCR ტესტირება და ტესტირების პასუხის მიღებამდე განთავსდეს 24 საათით კარანტინში საკუთარი ხარჯით, ხოლო უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, ნებართვის გამცემი უწყების გადაწყვეტილების შესაბამისად: მომდევნო 12 დღის განმავლობაში, ყოველ 72 საათში ერთხელ საკუთარი ხარჯებით ჩაიტაროს PCR კვლევა, ან საკუთარი ხარჯით განთავსდეს 8-დღიან კარანტინში და საკარანტინო სივრცის დატოვებისას მე-12 დღეს ან შემთხვევის სტანდარტული განმარტების შესაბამისი რომელიმე სიმპტომის გამოვლენისთანავე, საკუთარი ხარჯით ჩაიტაროს PCR კვლევა.** ხსენებული რეგულაციები არ ვრცელდება იმ ქვეყნების მოქალაქეებზე ან ბინადრობის უფლების მქონე პირებზე, რომლებთანაც საქართველოს გახსნილი აქვს საზღვრები ტესტირების ან კარანტინის გარეშე. აღნიშნული პირები ვალდებული არიან, ქვეყანაში შემოსვლისას თან იქონიონ უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი ან შემოსვლისას საკუთარი ხარჯით ჩაიტარონ PCR ტესტირება.

16 ნოემბრიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მგზავრებს მიიღებს დუბაიდან, სტამბოლიდან, პარიზიდან, ბერლინიდან, ვარშავიდან, ამსტერდამიდან, დოჰადან, მიუნხენიდან, მინსკიდან, კიევიდან.

●

საქართველოში ჩამოსვლის უფლება აქვთ **საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ უცხოელ სტუდენტებს, რომლებმაც აუცილებლად უნდა შეავსონ რეგისტრაციის ფორმა:** პირადი მონაცემები, სახელი, გვარი, პასპორტის ნომერი, საქართველოს ბინადრობის მოწმობის ნომერი, საქართველოს ბინადრობის მოწმობაში მითითებული პირადი ნომერი, საქართველოს ბინადრობის მოწმობის მოქმედების ვადა, საქართველოს ბინადრობის მოწმობის ასლი, საქართველოს ბინადრობის მოწმობის სტატუსი, მოქალაქეობა, მუდმივი საცხოვრებელი ქალაქი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, დაბადების თარიღი, საქართველოში შემოსასვლელი ვიზის ნომერი, პასპორტის ასლი, სხვა ქვეყნის ბინადრობის მოწმობა — სამგზავრო დოკუმენტი ლესე-პასეს (Laissez-Passer), საქართველოში შემოსასვლელი ვიზის ასლი. უნდა დაასახელონ გამოფრენის ქალაქი, სატრანზიტო ქალაქი, საიდანაც უწევთ საქართველოში ჩამოსვლა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საზღვრის კვეთა, მომწვევი ორგანიზაციის მონაცემები — ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის, უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანება, საგანმანათლებლო პროგრამა, სწავლების სემესტრი. უნივერსიტეტის პირველი სემესტრის სტუდენტებთან საქართველოს საზღვარზე ჩატარდება გასაუბრება. უნდა შეავსონ გრაფა, აქვთ თუ არა გადატანილი „კოვიდ-19". **საქართველოში მომწვევ უნივერსიტეტთან აუცილებლად შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოში ჩამოსვლის დრო, გამომგზავრების საშუალება და სხვა საჭირო დეტალები.** საქართველოში შემოსვლასთან დაკავშირებით თანხმობის ან უარის შესახებ ინფორმაციას უცხოელ სტუდენტებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით აცნობებს შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება. უცხოელი სტუდენტები, რომელთა მიმართაც გაცემულია საქართველოში შემოსვლის თანხმობა, ვალდებული არიან, გაიარონ კარანტინი და შემდგომ PCR ტესტირება საკუთარი ხარჯით.

გასათვალისწინებელია: **ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეებისათვის საქართველოში სასწავლო მიზნით შემოსასვლელად აუცილებელია D3 კატეგორიის ვიზა. განაცხადის განხილვის ვადაა 10 სამუშაო დღე. საქართველოში შემოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ განაცხადზე თანხმობის შესახებ ელექტრონული ფოსტის მიღების შემდეგ.**

●

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების შესვლა დაშვებულია — **აფხაზეთის ტერიტორიაზე მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან,** ხოლო **ცხინვალის რეგიონში — მხოლოდ გორის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან.** სხვა მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა უცხოელებისთვის აკრძალულია და ითვალისწინებს შესაბამის სანქციებს საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან.

რაც შეეხება საზღვრებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მონაკვეთზე) არსებულ სასაზღვრო გამტარ პუნქტებს: ეს არის **ბანთიადი** — საავტომობილო და სარკინიგზო გზით და **როკი** — საავტომობოლო გზით. საზღვაო პორტები: **სოხუმი და ოჩამჩირე.**

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მონაკვეთზე არსებულ სასაზღვრო გამტარ პუნქტებს საქართველოს ხელისუფლება ამჟამად ვერ აკონტროლებს, მაგრამ ამ მონაკვეთების საჰაერო და საზღვაო სივრცის მონიტორინგი რეგულარულად ხორციელდება.

P.S.

მასალა ეყრდნობა საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ დადგენილებებს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციებს, ასევე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისა და თბილისის ავტოსადგურების სატრანსპორტო კომპანიების ინფორმაციებს.

მოამზადა
ქეთევან ხამიცაშვილმა

კახა საბახტარიშვილი: მოიშორეთ იატაკი, რომელიც ქვევიდან თბება!

ზამთრის მოახლოების კვალდაკვალ უამრავ თავსატეხთან ერთად სახლის გათბობაც თითოეული ჩვენგანის განსაკუთრებული საზრუნავია. პოპულარული ჰომეოპათიური პრეპარატის — „გულის ელექსირის“ ავტორი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი იმ საფრთხეებზე გვესაუბრება, რაც ზოგიერთი თანამედროვე ტექნოლოგიით სახლის გათბობას უკავშირდება. მეცნიერი მიიჩნევს, რომ მამაპაპური შეშის ღუმელს ალტერნატივა არა აქვს:

— ბოლო პერიოდში მთელ მსოფლიოში, და მათ შორის, საქართველოშიც, ძალიან გავრცელდა ახალი ტრენდი — **იატაკის გათბობა.** იატაკს, როგორც წესი, ორი ხერხით ათბობენ — ელექტროსპირალებითა და მილებით, რომელშიც ცხელი წყალი მიედინება. ბუნებრივად დაისმის კითხვა — მავნებელია თუ არა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის იატაკის გათბობა და შეიცავს თუ არა საფრთხეს მსგავსი კომფორტი? დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანის ტერფი ნორმალურ მდგომარეობაში ადამიანის მუცელთან და თავთან შედარებით ცივი უნდა იყოს. ამას თავისი ახსნა აქვს — **ტერფის დაბალი ტემპერატურა ადამიანის ქვედა კიდურებს ტონუსს უნარჩუნებს და თავის ტვინში სისხლის სრულფასოვნად მიწოდებას განაპირობებს...**

— ბატონო კახა, მაინც რამდენი უნდა იყოს ადამიანის ფეხის ტერფის ტემპერატურა?

— ჯანმრთელი ადამიანის ფეხის ტერფის ტემპერატურა 28 გრადუს ცელსიუსზე ნაკლები უნდა იყოს! როდესაც იატაკის გამათბობელს რთავენ, მას ნებისმიერ შემთხვევაში 28 გრადუსზე მაღლა აყენებენ, რადგან სხვა შემთხვევაში ფეხი იატაკს ცივად აღიქვამს. **როგორც კი იატაკი ადამიანის ფეხის ტერფზე მეტად გათბება, ტერფის სისხლძარღვები გაფართოვდება და ქვედა კიდურებში ზედმეტი სისხლის გადადინება დაიწყება.** თუ ეს პროცესი საათობით და დღეების განმავლობაში გაგრძელდა, რაც ზამთარში ძალზე ადვილი შესაძლებელია, შესაძლოა, მივიღოთ ვენების ვარიკოზული გაგანიერება, ანდა ქალებში გინეკოლოგიური პრობლემები გაჩნდეს.

— გინეკოლოგიური პრობლემების არსი რაში მდგომარეობს?

— ქალის რეპროდუქციული ორგანოები იატაკის გათბობისას სისხლისგან ღარიბდება, რადგან იგი ქვედა კიდურებისკენ მიექანება. ამას, რა თქმა უნდა, თან სდევს სისხლისგან თავის ტვინის გაღარიბების პროცესიც, რაც იშემიური ინსულტების განვითარების რისკს ზრდის!

— ვის ვნებს ყველაზე მეტად გამთბარი იატაკი?

— გამთბარი იატაკი ყველაზე მეტად დიასახლისებს ვნებს! პროცესი განსაკუთრებით საშიშ სახეს იღებს, თუ იატაკი სამზარეულოშიც თბება, სადაც ოჯახის დიასახლისი დროის უმეტეს ნაწილს ატარებს. არადა, ასეთ იატაკზე 2 საათზე მეტი ხნით არ უნდა გავჩერდეთ! თუ იატაკის გამათბობელი მოწყობილობა პარკეტის ქვეშ გადის, იგი შრება და ოთახში ტენიანობა მცირდება, რაც მძიმე ალერგიულ ფონს ქმნის! ხოლო, თუ გამათბობელი მოწყობილობა ლამინატის ქვეშაა, ჩათვალეთ, რომ მთელი ოჯახი კიბოს რისკის ქვეშ ცხოვრობს! ლამინატი, როგორც წესი, ქიმიური სინთეზის პროდუქტია და როცა ის ცხელდება, ჰაერში აფრქვევს აქროლად ტოქსინებს, რომლებიც ადამიანისათვის შხამია. ამდენად, ჩემი რჩევაა, უარი თქვით იატაკის გათბობაზე და უაზროდ ნუ გარისკავთ!

— ჩვეულებრივი გამათბობელი რადიატორი, რომელიც კედელს ეკვრის, ოთახში ტენიანობას არ ამცირებს?

— ცხადია, ამცირებს, მაგრამ არა იმ საშიში დოზით, როგორც იატაკის გამათბობელი. ელექტრომოწყობილობა, რომლითაც იატაკს ათბობენ, საშიშია იმ მხრივაც, რომ ის თავის გარშემო ელექტრომაგნიტურ ველს ქმნის. დადგენილი ფაქტია, რომ, თუ ელექტრომაგნიტური ველი დიდი ხნის განმავლობაში 0,3 მიკროტესლამდეა, შესაძლოა, ადამიანს განუვითარდეს კიბო. ზოგიერთი ეკონომიის მიზნით იატაკის გათბობის მონტაჟის დროს თერმორეგულატორს არ აყენებს, რაც დაუშვებელია. თერმორეგულატორის გარეშე იატაკი გამოშრება და მცირედ დისპერსიული მტვრის ნაწილაკები ალერგიის განვითარებას გამოიწვევს. არასწორად დაყენებულმა იატაკის გათბობამ, რაც ვენტილაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს უკავშირდება, შესაძლოა, ოთახში სოკო და ობი გააჩინოს.

— ბოლოს და ბოლოს, სახლის გათბობა იატაკიდან ჯობს თუ რადიატორით?

— სახლის გათბობა, რა თქმა უნდა, რადიატორით ჯობს! იქ, სადაც სახლი რადიატორით თბება, წარმოიშობა ჰაერის ძლიერი, კონვერციული ნაკადი და ჰაერი მთელ ბინაში მოძრაობს. ასეთ დროს ოთახებში, რაოდენ ჰერმეტულიც არ უნდა იყოს, ჰაერის მძლავრი ნაკადი მაინც გადაადგილდება. დიახ, ჰაერის კონვერციული ნაკადი პატარა ღრიჭოებშიც ადვილად აღწევს და ოთახებს შორის ჰაერი მიმოიცვლება, ანუ ოთახი ნიავდება... ხოლო იატაკის გათბობის დროს ჰაერის კონვერციას ადგილი არა აქვს და იგი, ფაქტობრივად, არ მოძრაობს. ასეთ შემთხვევაში იწყება საშიში პროცესი — ჰაერი განშრევდება და ნახშირორჟანგი, რომელსაც ადამიანი სუნთქვის დროს გამოყოფს, როგორც მძიმე აირი, იატაკის სიახლოვეს გროვდება, ანუ იატაკთან წარმოიქმნება ე.წ. მკვდარი ზონა.

— რაც შეეხება იატაკის გათბობას აბაზანაში, იქ რამდენად რეკომენდებულია მსგავსი მოწყობილობის დამონტაჟება?

— აბაზანაში იატაკის გათბობა მისასალმებელია! ჯერ ერთი, ადამიანი აბაზანაში დიდ დროს არ ატარებს, მეორე და მთავარი — აბაზანის იატაკი, როგორც წესი, სულ სველია, რასაც იატაკის გამათბობელი ადვილად უმკლავდება. **თუ ადამიანები იატაკის გათბობას მაინც ვერ შეელევიან და ჩემს რჩევას ყურად არ იღებენ, ერთი რამ უსათუოდ დაიმახსოვრონ** — იატაკის გათბობას საძინებელ ოთახში მაინც ნუ დააყენებთ! ისე კი ჩემი რჩევაა, საერთოდ მოიშორეთ იატაკი, რომელიც ქვევიდან თბება და თუ შესაძლებელია, სახლში შეშის ღუმელი აალუღუნეთ!

„თუ გამათბობელი მოწყობილობა ლამინატის ქვეშაა, ჩათვალეთ, რომ მთელი ოჯახი კიბოს რისკის ქვეშ ცხოვრობს!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

დავით გაბელია
ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის გენერალური დირექტორი

თითქმის გამოჯანმრთელებულებშიც კი იცის უეცარი სიკვდილი **ემბოლიის** გამო. ამდენი რამის მნახველი და გადამტანი, თავად შოკში ვარ და უკვე მიჭირს სხვების დამშვიდება, ოპტიმიზმის შენარჩუნება.

ახლა თუ ტემპერატურა ან „გრიპის სიმპტომატიკა“ გაქვთ, გაუტესტავადაც ჩათვალეთ, 90 პროცენტი კოვიდი გაქვთ. დაუკავშირდით ოჯახის ექიმს ან ნებისმიერ ინფექციონისტს რჩევისთვის. **თუ სუნთქვის უკმარისობა არ გაქვთ, იმართება ჩვეულებრივ, როგორც გრიპი, ანუ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღოთ პირველ დღეებში ანტიბიოტიკი — მით უფრო, ძლიერი, მაღალი თაობის...** მხოლოდ სიცხის დამწევები და ბევრი ცხელი სითხე!

„რეზონანსი“

ამირან გამყრელიძე
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი

პანდემია არ ჩერდება და ექიმებს თავი დაგვანებოთ, პოლიტიკაში ნუ გვრთავთ. **რაც ბატონმა გვარამიამ პირადად ჩემდამი იკადრა, მე პასუხს არ ვცემ. ერთ უბრალო ქართულ ანდაზას ვიხმარ — ვილაცისგან წიხლი არაა საწყენიო, აღარ დავაკონკრეტებ, ასე შევუთვლი.**

„ახალი თაობა“

პაატა იმნაძე
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე

ძალიან ცუდი ინფორმაცია გვაქვს დანიიდან — წაულების ფერმაში აღმოჩენილია კოვიდის მუტაცია და უკვე დაინფიცირების 214 შემთხვევაა.

„კვირის პალიტრა“

ბაჩო ნაკაშიძე
ოპერის მომღერალი

მივმართავ თხოვნით ხელისუფლებას — **აუცილებლად დააწესეთ და გაამკაცრეთ შეზღუდვები! არ მაინტერესებს მე არავის პარტიული სკამი, როდესაც საქმე ადამიანის სიცოცხლეს ეხება! რა დროს მიტინგები და თავშეყრაა! რამე გააკეთეთ და ქვეყანაში დაცულად გვაგრძნობინეთ თავი!**

„ახალი თაობა“

დეილ კარნეგი

როგორ მოვიპოვოთ მეგობრები და როგორ მოვახდინოთ ზეგავლენა ადამიანებზე



თავი ოცდამესამე

რამდენიმე წლის წინ ჩემი ძმისშვილი **ჟოზეფინა კარნეგი** მშობლიური კანზას-სიტიდან ნიუ-იორკში გადმოვიდა და ჩემთან მდივნად დაიწყო მუშაობა. იგი ცხრამეტი წლის იყო, საშუალო სკოლა სამი წლის წინ დაამთავრა და მისი საქმიანი გამოცდილება ნულის ტოლი გახლდათ. ამჟამად ჟოზეფინა სუეცის დასავლეთით ერთ-ერთი ყველაზე იდეალური მდივანია, მაგრამ თავისი საქმიანობის გარიჟრაჟზე, რბილად რომ ვთქვათ, გარკვეული სრულყოფა სჭირდებოდა. ერთხელ, როდესაც გაკრიტიკებას ვუპირებდი, საკუთარ თავს ვუთხარი: **„მოითმინე, დეილ კარნეგი, მოითმინე. შენ ჟოზეფინაზე ორჯერ უფროსი ხარ, საქმიანი გამოცდილება კი ათჯერ მეტი გაქვს. მაშ, რატომ მოელი, რომ მას შენნაირი შეხედულებები, მსჯელობა, ინიციატივა ექნება? და კიდევ ერთი, დეილ, შენ თვითონ რას აკეთებდი ცხრამეტი წლისა? გახსოვს, რა იდიოტურ შეცდომებს, სულელურ ლაფსუსებს უშვებდი?“**

როგორც კი ყველაფერი პატიოსნად და მიუკერძოებლად გავაანალიზე, დავასკვენი, რომ ცხრამეტი წლის ჟოზეფინას საშუალო მაჩვენებლები უკეთესია, ვიდრე მე მქონდა იმავე ასაკში.

სწორედ ამიტომ შემდგომში, როდესაც რომელიმე შეცდომაზე ჟოზეფინას ყურადღების მიპყრობა მსურდა, საუბარს ასე ვიწყებდი: **„შენ შეგეშალა, ჟოზეფინა, მაგრამ, ღმერთია მოწმე, ეს შეცდომა არაფრით არის იმათზე უარესი, მე რომ ვუშვებდი. შეუძლებელია, დაბადებიდანვე საღად აზროვნებდე. ეს მხოლოდ დროს მოაქვს. შენ უფრო ჭკვიანი ხარ, ვიდრე მე ვიყავი მაგ ასაკში. იმდენი სულელური საქციელი ჩამიდენია, შენს ან ვინმე სხვის გაკრიტიკებას ნამდვილად არ ვაპირებ. მაგრამ მაინც, ხომ არ გეჩვენება, რომ ჯობდა, ესა და ეს აი, ასე გაგეკეთებინა?“**

საკუთარი შეცდომების ჩამონათვალის მოსმენა სულაც არ გახლავთ ძნელი, თუ მანამდე თქვენი კრიტიკოსი თვინიერად აღიარებს, რომ უცოდველი არც თვითონ არის.

თავადი **ფონ ბიულოვი** ასე მოქცევის მწარე აუცილებლობაში 1909 წელს დარწმუნდა. იგი ამ დროს გერმანიის რაიხსკანცლერი გახლდათ, ტახტზე კი **ვილჰელმ მეორე** იჯდა, რომელსაც გერმანიის უკანასკნელი კაიზერობა ეწერა და არმიისა და ფლოტის შექმნისას ყოყოჩობდა, რომ ისინი ნებისმიერ, ყველაზე მრისხანე მოწინააღმდეგესაც კი დაამარცხებენ.

და აი, მოულოდნელად კაიზერი გაუგონარი განცხადებებით გამოვიდა, რომლებმაც მთელი კონტინენტი გააოგნა და მსოფლიოში გამაყრუებელი რეზონანსი გამოიწვია. კიდევ უარესი, კაიზერმა ეს ბრიყვული, ყოყოჩური განცხადებები ინგლისში სტუმრობისას საჯაროდ წარმოთქვა და მოწყალედ დათანხმდა გაზეთ „დეილი ტელეგრაფში“ მათ გამოქვეყნებას. მაგალითად, მან განაცხადა, რომ ერთადერთი გერმანელია, რომელიც ინგლისელების მიმართ მეგობრულ გრძნობებს განიცდის; რომ სამხედრო-საზღვაო ფლოტს იაპონური საფრთხის მოსაგერიებლად ქმნის; რომ მან გადაარჩინა ინგლისი, როდესაც რუსეთი და საფრანგეთი მის განადგურებას აპირებდნენ; მანვე მოამზადა იმ კამპანიის გეგმა, რომელმაც ინგლისის არმიას ბურებზე გამარჯვების შესაძლებლობა მისცა და ა. შ. და ა. შ.

უკანასკნელი ასწლეულის მანძილზე არცერთი ევროპელი მონარქის ბაგეებს მშვიდობიან დროს მსგავსი სიტყვები არ დასცდენია. კონტინენტი კრაზანის ბუდესავით აგუგუნდა. ინგლისი აღშფოთებისაგან თუხთუხებდა, გერმანელი სახელმწიფო მოღვაწეები დაზაფრულები იყვნენ. ამ საყოველთაო ქაოსის ფონზე კაიზერი პანიკაში ჩავარდა და მოითხოვა, რომ რაიხსკანცლერს დანაშაული თავის თავზე აეღო. მას სურდა, **ფონ ბიულოვს** ეღიარებინა, რომ მსგავსი აბსურდული განცხადებებით გამოსვლა მონარქს სწორედ მან ურჩია.

— **თქვენო უდიდებულესობავ,** — შეეპასუხა **ფონ ბიულოვი,** — **აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, გერმანიაში ან ინგლისში ერთმა ადამიანმა მაინც დაიჯეროს, რომ მე თქვენთვის მსგავსი რჩევის მოცემა შემეძლო.**

იგი ფრაზის დამთავრებისთანავე მიხვდა, რა საშინელი შეცდომა დაუშვა.

კაიზერი აპილპილდა.

— **თქვენ მე სახედრად მთვლით,** — წამოიყვირა მან, — **რომელიც ისეთ შეცდომებს უშვებს, თქვენ რომ არასოდეს მოგივიდოდათ!**

ფონ ბიულოვი მიხვდა, რომ საუბარი ქება-დიდებით უნდა დაეწყო და მხოლოდ შემდეგ გადასულიყო საყვედურზე, მაგრამ, რადგან ნათქვამს უკან ვეღარ დაიბრუნებდა, მოცემულ გარემოებაში საუკეთესო გზა აირჩია — კაიზერი გაკრიტიკების შემდეგ შეაქო და საუცხოო შედეგსაც მიაღწია.

— **ღმერთმა დამიფაროს,** — მოწიწებით წარმოთქვა **ფონ ბიულოვმა,** — **თქვენი უდიდებულესობა ჩემზე ბევრად მაღლა დგას, და არა მხოლოდ ფლოტის ან არმიის მართვის ცოდნით, არამედ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში განსწავლულობით. რამდენჯერ აღფრთოვანებით გისმენდით, როდესაც გვიხსნიდით, რა არის ბარომეტრი, უმავთულო ტელეგრაფი, რენტგენის სხივები. მე ყველა ამ სფეროში სამარცხვინოდ გაუნათლებელი ვარ, წარმოდგენაც არა მაქვს ქიმიასა და ფიზიკაზე და ბუნების უმარტივეს მოვლენასაც კი ვერ ავხსნი... თუმცა,** — განაგრძო ფონ ბიულოვმა, — **გარკვეული წარმოდგენა მაქვს ისტორიაზე და პოლიტიკასა და დიპლომატიაში გამოსადეგი რამდენიმე თვისებაც გამაჩნია.**

კაიზერს სახე გაუბრწყინდა. **ფონ ბიულოვმა** იგი შეაქო, თავისი თავი კი დაიკნინა. ამისათვის კაიზერს ყველაფრის პატიება შეეძლო. — **განა ყოველთვის არ გეუბნებოდით, რომ ჩვენ შესანიშნავად ვავსებთ ერთმანეთს?** — წამოიძახა მან, — **ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეყრდნოთ და ასეც მოვიქცევით!**

მან **ფონ ბიულოვს** რამდენჯერმე ჩამოართვა ხელი. მოგვიანებით კი ექსტაზში შევიდა და მუშტებმოღერებული აყვირდა: **„ის, ვინც თავად ფონ ბიულოვზე აუგს მეტყვის, ჩემგან სიფათში მიიღებს!“**

ფონ ბიულოვმა დროულად შეძლო მდგომარეობიდან გამოსვლა. ის მოხერხებული დიპლომატი გახლდათ, თუმცა, ერთი შეცდომა მაინც დაუშვა: მას საუბარი საკუთარი ნაკლოვანებებით და კაიზერის უპირატესობით უნდა დაეწყო და არა ვილჰელმის სიბრიყვეზე მინიშნებით.

თუკი თანამოსაუბრის განმადიდებელი და საკუთარი თავის დამამცირებელი სულ რამდენიმე ფრაზა თავმოყვარეობაშელახულ მედიდურ კაიზერსაც კი თქვენს ერთგულ მეგობრად გადააქცევს, წარმოიდგინეთ, რამდენს მიაღწევთ თავმდაბლობისა და შექების წყალობით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სწორად გამოყენების შემთხვევაში ისინი ადამიანთა ურთიერთობაში ნამდვილ სასწაულებს მოახდენს.

მაშ ასე: თუკი გსურთ, ადამიანზე ზემოქმედება შეურაცხყოფისა და წყენის მიუყენებლად მოახდინოთ, დაიმახსოვრეთ შემდეგი წესი:

ჯერ საკუთარ შეცდომებზე ილაპარაკეთ, შემდეგ კი თანამოსაუბრე გააკრიტიკეთ!

თავი ოცდამეოთხე

ცოტა ხნის წინ უხუცეს ამერიკელ ბიოგრაფთან — **იდა ტარბელთან** სადილობის პატივი მერგო. საუბრისას ჩვენ უაღრესად მნიშვნელოვან თემას — ადამიანებთან შეწყობის უნარს შევეხეთ. მის ტარბელმა მიამბო, რომ **ოუენ იანგის** ბიოგრაფიაზე მუშაობისას ერთ ადამიანს ესაუბრა, რომელიც სამი წლის განმავლობაში იანგთან ერთ კაბინეტს იყოფდა. მისი თქმით, **იანგს არავისთვის არასოდეს პირდაპირ არაფერი უბრძანებია — მხოლოდ ურჩევდა.** არასოდეს იტყოდა: **„გააკეთეთ ესა და ეს“** ან **„არ გააკეთოთ ესა და ეს“.** იგი, ჩვეულებრივ, ადამიანებს ასე მიმართავდა: **„იფიქრეთ ამაზე“** ან **„თქვენი აზრით, ეს შედეგს გამოიღებს?“** როდესაც რომელიმე თანამშრომლის მიერ მომზადებულ წერილს კითხულობდა, იანგი შენიშნავდა ხოლმე: **„იქნებ ჯობდა, ეს აზრი აი, ასე ჩამოგვეყალიბებინა?“ ის არასოდეს მიუთითებდა თანამშრომლებს, რა გაეკეთებინათ, საშუალებას აძლევდა მათ, თვითონ ემოქმედათ და საკუთარ შეცდომებზე ესწავლათ.**

კვირგვინოსნები

ჯემალ ქიქავა
ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერი

ფეხებზე მკიდია კორონა, გაუმარჯოს მიხეილ სააკაშვილს!

„პრაიმტაიმი“

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერი

რა თქმა უნდა, არავის არ გვინდა, რომ „კოვიდით“ დავინფიცირდეთ, მაგრამ დაინფიცირებულ სულს ნამდვილად დაინფიცირებული სხეული ჯობს.

„პრაიმტაიმი“

ლია ელიავა
ექსპერტი

დიდი ალბათობით, კრიზისი გაგრძელდება და ამას მოჰყვება გადაუხდელობის დიდი ტალღა. შედეგი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ დაძლევს მთავრობა კრიზისს. შეიძლება, ვივარაუდოთ, რომ, წინა წლებთან შედარებით, დღევანდელი გადაუხდელი ვალები უფრო მწვავე პრობლემას გამოიწვევს, რადგან ცოტა ხანში შეიძლება, „კოვიდ-19“-ით თითქმის მთელი საქართველო დაავადდეს და ქმედითუუნარო გახდეს.

„რეზონანსი“

ლევან რატიანი
პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი

არანაირი რესურსი აღარ გაგვაჩნია, რომ დამატებითი პაციენტები მივიღოთ, თუნდაც ჩვენი ოჯახის წევრი. სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე კლინიკას ამის საშუალება არ გააჩნია.

მედპერსონალიც დაინფიცირებულია, თუმცა, ვინც მუშაობს — ექიმები, მედდები და სანიტრები აქ 24 საათის განმავლობაში პაციენტების გადასარჩენად იბრძვიან. გაუფრთხილდი თავს, გაგვიფრთხილდით ჩვენ! „რეზონანსი“

ნინო ქათამაძე
მომღერალი

ახლა ვხვდები, თურმე რა ბედნიერები ვყოფილვართ, როდესაც ამ ვირუსის გარეშე ვცხოვრობდით. პანდემია ემოციურად მანგრევს, მაგრამ მაინც ვპოულობ საკუთარ თავში ძალებს, რომ ვიმუშაო.

„სარკე“

ასეთი მეთოდი ადამიანს შეცდომის გამოსწორების გზას უადვილებს, მის თავმოყვარეობას უფრთხილდება და მასში საკუთარი ღირსების შეგრძნებას აღვიძებს. ასეთი მეთოდი ადამიანს პროტესტის გრძნობას კი არა, თანამშრომლობის სურვილს აღუძრავს.

მაშ ასე, თუ ადამიანზე ზემოქმედების მოხდენა მისთვის შეურაცხყოფისა და წყენის მიყენების გარეშე გსურთ, დაიმახსოვრეთ შემდეგი წესი: **ბრძანების გაცემის ნაცვლად თანამოსაუბრეს შეკითხვები დაუსვით!**

თავი ოცდამეხუთე

მრავალი წლის წინ კომპანია **„ჯენერალ მოტორსს“** პრობლემა შეექმნა: განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობიდან **ჩარლზ შტეინმეცი** უნდა გაეთავისუფლებინათ, არადა, იგი ელექტრონიკის საკითხებში ნამდვილი გენიოსი იყო, თუმცა, განყოფილების უფროსად არ ვარგოდა. კომპანიამ იცოდა შტეინმეცის მგრძნობიარე ბუნების ამბავი და მის წყენინებას ვერ ბედავდა, რადგან ძალიან სჭირდებოდა, ამიტომ ახალი თანამდებობა შესთავაზეს — კომპანიის ინჟინერ-კონსულტანტი, სადაც იგი ისევ ადრინდელ სამუშაოს შეასრულებდა, განყოფილებას კი სხვა თანამშრომელი ჩაუყენეს სათავეში.

შტეინმეცი კმაყოფილი დარჩა. კმაყოფილები იყვნენ „ჯენერალ მოტორსის“ მესვეურებიც. მათ ფრთხილი მანევრი ჩაატარეს და ამით თავის საუკეთესო სპეციალისტს საკუთარი პრესტიჟის გადარჩენის საშუალება მისცეს.

ცოტა ვინმე თუ დაფიქრებულა, რა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს. **ჩვენ უხეშად ვეპყრობით ადამიანთა გრძნობებს, ჩვენი აზრის გატანას ვცდილობთ, ვეძებთ სხვის შეცდომებს, ვემუქრებით, სხვების თანდასწრებით ვაკრიტიკებთ ბავშვს ან თანამშრომელს და სულაც არ გვენაღვლება, რა დარტყმას ვაყენებთ ამით მის თავმოყვარეობას! არადა, სულ მცირე ყურადღება, ორი-სამი თბილი სიტყვა, თანამოსაუბრის პოზიციის გულწრფელი გათვალისწინება საგრძნობლად შეამსუბუქებდა მისთვის მიყენებულ ტკივილს.**

გაიხსენეთ ეს, როდესაც თანამშრომლის გათავისუფლების უსიამოვნო აუცილებლობის წინაშე დადგებით.

„ჩვენი კომპანიის საქმიანობა სეზონურია, — მწერდა დიპლომირებული ბუღალტერი მარშალ გრეინჯერი, — **ამიტომ მარტში მასობრივად გვიწევს ხალხის გათავისუფლება. ეს ფრიად უსიამოვნო პროცედურაა და ვცდილობდით, რაც შეიძლება სწრაფად ჩაგვეტარებინა იგი. მაგალითად, ასე: „მისტერ სმიტ, სეზონი დამთავრდა. როგორც ჩანს, სხვა სამუშაოს ვერ გამოგიძებნით. თქვენ ხომ იცოდით, რომ დროებით მოგიწვიეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ“.**

ეს ადამიანებზე უსიამოვნო შთაბეჭდილებას ახდენდა, ისინი თავს დამცირებულად გრძნობდნენ და სულაც არ იწვოდნენ სიყვარულით ფირმისადმი, რომელიც ასე აგდებულად მოექცა.

ამასწინათ გადავწყვიტე, ზედმეტი ხალხი ცოტა მეტი ტაქტისა და პატივისცემის დაცვით გამეთავისუფლებინა. ამიტომ თითოეულის ნამუშევარი გავაანალიზე, სათითაოდ გამოვიძახე და დაახლოებით ასე მივმართე: **„მისტერ სმიტ, თქვენ ძალზე კარგად იმუშავეთ. გვსურს, იცოდეთ, რომ ჩვენი ფირმა ამაყობს თქვენით. ძალიან ვნანობთ, რომ განშორება გვიხდება, გახსოვდეთ ეს!“**

ეფექტი? თანამშრომლები სამსახურიდან დათხოვნის გამო თავს შეურაცხყოფილად და დამცირებულად აღარ გრძნობდნენ. მათ იცოდნენ — რომ არა უკიდურესი აუცილებლობა, არ გავათავისუფლებდით. ამიტომ, როცა კვლავ დაგვჭირდება, სიამოვნებით მოვლენ ჩვენთან სამუშაოდ.“

აწ განსვენებული **დუაიტ მოროუ** შეურიგებელ მოწინააღმდეგეთა მორიგების საოცარ უნარს ფლობდა. როგორ აღწევდა ამას? **იგი სკრუპულოზურად ეძებდა სიმართლეს ორივე მხარის არგუმენტებში, ხაზს უსვამდა ამ მომენტებს, მათზე მოკამათეთა ყურადღებას აპყრობდა და არასოდეს არავის ადანაშაულებდა.**

ყველამ, ვისზეც ადამიანთა ბედია დამოკიდებული, უნდა იცოდეს, რომ აუცილებელია, მათ საკუთარი პრესტიჟის გადარჩენის შესაძლებლობა მისცეს.

მრავალსაუკუნოვანი მტრობის შემდეგ, 1922 წელს, თურქებმა თავიანთი ტერიტორიიდან ბერძნების გაძევება გადაწყვიტეს. **მუსტაფა ქემალმა** თავის ჯარისკაცებს სიტყვით მიმართა: **„თქვენი მიზანი ხმელთაშუა ზღვაა.“** დაიწყო თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაფთრებული ომი, რომელშიც თურქეთმა გაიმარჯვა. როდესაც ბერძენი გენერლები ტრიკუპისი და დიონისი ქემალის შტაბში კაპიტულაციის გამოსაცხადებლად მიემართებოდნენ, თურქები გზადაგზა მათ წყევლა-კრულვას უგზავნიდნენ.

ქემალის საქციელში გამარჯვებულის ზეიმი სულაც არ იგრძნობოდა. „დაბრძანდით, ბატონებო, — მიმართა მან ბერძნებს და ხელი მაგრად ჩამოართვა, — **ალბათ, დაღლილები ხართ.“** სამხედრო ოპერაციების მსვლელობის დეტალურად განხილვის შემდეგ კი განუცხადა: **„ომი თამაშია, რომელშიც ყოველთვის საუკეთესო როდი იმარჯვებს.“**

გამარჯვებით ტკბობის მომენტშიც კი **ქემალს** ახსოვდა უმნიშვნელოვანესი წესი: **მიეცით ადამიანებს საკუთარი პრესტიჟის გადარჩენის საშუალება!**

გაგრძელება იქნება

თამაზ დარახველიძე:

სუნთქვითი ვარჯიშები ადამიანს აჯანმრთელებს, სიცოცხლეს უხანგრძლივებს და სხვადასხვა დაავადებისგან კურნავს!

რა ხდება ჩვენს ორგანიზმში სუნთქვის დროს, რას ჩავისუნთქავთ ჟანგბადის გარდა და რას ამოვისუნთქავთ ნახშირორჟანგთან ერთად, შესაძლებელია თუ არა ადამიანის განკურნება ან სიცოცხლის გახანგრძლივება სპეციალური სუნთქვითი ვარჯიშებით? ამ და სხვა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს უპასუხებს ეზოთერიკოსი თამაზ დარახველიძე:

— გულის მერე ყველაზე შრომისმოყვარე ორგანო — ფილტვები 1 კილოგრამს იწონის. დღეში, დაახლოებით, 20 000-ჯერ ჩავისუნთქავთ და ამოვისუნთქავთ, სუნთქვის პროცესს მართვის ორმაგი სისტემა აქვს — არაცნობიერი და ცნობიერი.

— რატომ უნდა ვისუნთქოთ მაინცდამაინც ცხვირით და არა პირით?

— ცხვირი უნიკალური კონდიციონერია. ის ჰაერს ატენიანებს, ათბობს და ფილტვებს უცხო აგენტებისგან იცავს. ცხვირ-ხახის ლორწოვანი გარსი მგრძნობიარედ რეაგირებს მტვერზე, ალერგიულ ბაქტერიებსა და სხვა უცხო ნაწილაკებზე. მათი აღმოჩენისთანავე სიგნალი მიდის ტვინში, რაც დამცავ რეფლექსს, ცემინებას, ანუ ფორსირებულ ამოსუნთქვას იწვევს, რომლის საშუალო სიჩქარე 17 კმ/სთ-ია. ხველების დროსაც ამავე სიჩქარით განიდევნებიან ორგანიზმიდან უცხო აგენტები.

— როგორ ხდება ჰაერის ჩასუნთქვა-ამოსუნთქვა?

— ცხვირის მიერ გასუფთავებული ჰაერი ფილტვებში დიაფრაგმის საშუალებით ხვდება. შეგახსენებთ, რომ დიაფრაგმა მთავარი სასუნთქი კუნთია, რომელიც ფილტვებს უიოლებს, ჩაისუნთქოს და ამოისუნთქოს ჰაერი და სისხლი სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე ჟანგბადით გაამდიდროს.

— რას ჩავისუნთქავთ ჟანგბადის გარდა და რას ამოვისუნთქავთ ნახშირორჟანგთან ერთად?

— ატმოსფერო დედამიწის აიროვანი გარსია და ჟანგბადის გარდა სხვა აირებსაც ჩავისუნთქავთ, ხოლო ამოსუნთქვის დროს ნახშირორჟანგთან ერთად გამოიყოფა წყლის ორთქლი, რომელიც ზამთარში კარგად ჩანს, როცა პირიდან გამოდის.

— რა ხდება ჩვენს ორგანიზმში სუნთქვის დროს?

— სისხლის ჟანგბადით გამდიდრებისა და ორგანიზმიდან ნახშირორჟანგის გამოტანის პროცესს აირების ცვლა ეწოდება, რაზეც ალვეოლები აგებენ პასუხს.

— რას ეწოდება ალვეოლი?

— ბრონქების განშტოებები და ბრონქიოლები მთავრდება ქინძისთავისხელა ბუშტუკებით — ალვეოლებით, რომლებიც უწვრილესი კაპილარების ქსელშია გახვეული. ერითროციტების სპეციფიკური ცილა **ჰემოგლობინი** ალვეოლებიდან (მათი რაოდენობა 300 ათასიდან ნახევარ მილიონამდეა) იღებს ჟანგბადს და ორგანოებსა და ქსოვილებს აწვდის, ხოლო გადამუშავების შემდეგ უჯრედებიდან გამოაქვს. ალვეოლებში დაბრუნებული ნახშირორჟანგი ორგანიზმიდან ამოსუნთქვის დროს გამოიყოფა. თქვენ წარმოიდგინეთ, 25 წამში 5 ლიტრი სისხლი გადის ფილტვებში. გარდა ამისა, თითოეული ჩასუნთქვა-ამოსუნთქვის დროს ჰაერის მთელი მოცულობის მხოლოდ 40 პროცენტის განახლება ხდება, რადგანაც ალვეოლები ყოველთვის იტოვებენ მარაგს შავი დღისთვის — ჰემოგლობინი არასოდეს აძლევს ორგანოებსა და ქსოვილებს ჟანგბადის მთელ რეზერვს. ასე რომ, 60 პროცენტი მუდმივად ცირკულირებს სისხლში, რის გამოც კლინიკური სიკვდილი შეიძლება, 5-7 წუთამდე გაგრძელდეს, რაც პაციენტის რეანიმაციის საშუალებას იძლევა.

— როგორი უნდა იყოს სრულყოფილი სუნთქვა?

— ქალმაც და კაცმაც მკერდითაც უნდა ისუნთქონ და მუცლითაც (ეს არის სრული სუნთქვა). საერთოდ, იდეალური რიტმია: ჩასუნთქვა 7 თვლაზე, პაუზა (1), ამოსუნთქვა — 7 თვლაზე, პაუზა (1) და ა.შ. სრული სუნთქვის დროს ფილტვები მთლიანად ივსება ჰაერით.

— თქვენ გყავთ მოსწავლეები, რომელთაც სუნთქვის მართვას ასწავლით. შედეგებზე რას გვეტყვით?

— სუნთქვითი ვარჯიშები ადამიანს აჯანმრთელებს, სიცოცხლეს უხანგრძლივებს და სხვადასხვა დაავადებისგან კურნავს. აღმოსავლური სიბრძნე გვასწავლის: **ადამიანი მოკვდავი ღმერთია, ხოლო ღმერთი — უკვდავი ადამიანი.** ასე რომ, თუ კაცი მოისურვებს, შეუძლებელი არაფერია.

— „კოვიდ-19“-ის გააქტიურების ფონზე ფილტვების გასაძლიერებლად რას გვირჩევთ?

— ბუტეიკოს სუნთქვით ვარჯიშს! სქემა ასეთია: **2 წამი — შესუნთქვა, 4 წამი — სუნთქვის შეჩერება სავსე ფილტვებით, 4 წამი — ამოსუნთქვა.** სასუნთქ კუნთებსა და ფილტვებს აძლიერებს ასევე სუნთქვის შეკავება: **დადექით სწორად, ღრმად ჩაისუნთქეთ და ჰაერი რაც შეიძლება დიდხანს გააჩერეთ, მერე კი ღია პირით ძლიერად ამოისუნთქეთ.** სუნთქვის დროებითი შეკავება ასუფთავებს ფილტვებს და ხელს უწყობს სისხლის ჟანგბადით გამდიდრებას.

— რა მოვიმოქმედოთ ინფარქტის თავიდან ასაცილებლად?

— გულისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ყოველდღიურ სუნთქვით ვარჯიშებს. გთავაზობთ რამდენიმე მათგანს: 1. სწრაფად და ღრმად ჩაისუნთქეთ ჰაერი და ჯერ ერთი, შემდეგ მეორე ნესტოთი ამოისუნთქეთ; 2. ღრმად შეისუნთქეთ ჰაერი ორივე ნესტოთი, რამდენიმე წამით გააჩერეთ და მერე ამოისუნთქეთ.

— როგორ მოვიქცეთ მაღალი წნევის დროს?

— დაჯექით, დიაფრაგმა მაქსიმალურად მოადუნეთ და ზედაპირულად ისუნთქეთ ცხვირით 1-2 წუთის განმავლობაში. ეს ვარჯიში ეფექტურია ჰიპერტონიის, სისხლძარღვების სპაზმის, ქოშინისა და ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის დროს.

— წონაში დაკლება თუ შეიძლება სუნთქვითი ვარჯიშებით?

— გახდომის მსურველებმა დილით, უზმოზე (ეს აუცილებელია) სამი ვარჯიში უნდა გააკეთოთ:

1. *დადექით სწორად, ფეხები გადგით მხრების სიგანეზე. ერთი ხელი წელზე შემოიდეთ, მეორე — მუცელზე დაიდეთ. ჩაისუნთქეთ — მუცელი გამობურთეთ, ამოისუნთქეთ — შესწიეთ. პრესი სულ დაჭიმული უნდა იყოს. ვარჯიში მეორდება 2 წუთის განმავლობაში.*

2. *გაიმეორეთ ზემოაღწერილი ტექნიკა, ოღონდ ბოლომდე არც ჩაისუნთქოთ და არც ამოისუნთქოთ. ცოტა შეისუნთქეთ — მუცელი გამობურთეთ, ისევ ცოტა შეისუნთქეთ, კვლავაც ცოტა შეისუნთქეთ და მერე ცოტა ამოისუნთქეთ — მუცელი შესწიეთ, ისევ ცოტა ამოისუნთქეთ და კვლავაც ცოტა ამოისუნთქეთ. პრესი, რაც შეიძლება დაჭიმეთ. ვარჯიში მეორდება 10 წუთის განმავლობაში.*

3. *ჩაისუნთქეთ — მუცელი გამობურთეთ. ამოსუნთქვის დროს დაიხარეთ, ჰაერი მაქსიმალურად გამოუშვით, მუცელი შესწიეთ და სუნთქვა შეიკავეთ. თანდათან გასწორდით და 8-მდე დათვალეთ. ყველაფერი ნელა გააკეთეთ, თავბრუ რომ არ დაგეხვათ. ვარჯიში მეორდება 3 წუთის განმავლობაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი კვირის შემდეგ წელი 5 სანტიმეტრით დაგიპატარავდებათ.*

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

კვირგვინოსნები



გელა კაპანაძე
ხელოვანი

ქართველი ბავშვები ქართულ მულტფილმებზე უნდა იზრდებოდნენ.

„თბილისელები“

ნიკა შენგელია
ეკონომიკის ექსპერტი

თუ სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბება და შენელა-შემოსვლა არეულობის სახეს მიიღებს, ეროვნული ვალუტა გაუფასურდება ძალიან დიდი სისწრაფით და არ გამოვრიცხავ, 4-5-იან ნიშნულსაც მიაღწიოს.

„რეზონანსი“

დათო ტურაშვილი
მწერალი

ახლა რუსეთის საპირწონედ, ჩვენი დიდი მეფე, ალბათ, ამერიკას აირჩევდა არა იმიტომ, რომ ამერიკა მოეწონებოდა, არამედ იმიტომ, რომ სხვა გზა არ ექნებოდა, როგორც მაშინ — ორასი წლის წინათ.

„კვირის პალიტრა“





თარაზულად: 1. საწებელი; 7. ქიმიური ელემენტი; 8. ანტიკურ მითოლოგიაში ფანტასტიკური ცხოველი, ლომ-არწივი; 9. დაბალი ერთწლოვანი პარკოსანი მცენარე; 14. ქალაქი და ნავსადგური ესპანეთში; 16. ჯგუფ „ქუინის“ ერთ-ერთი წევრი; 17. გამოუსადეგარი ნივთები; 18. პირი, რომელსაც დაწესებულებაში სამეურნეო საქმეები აბარია; 23. ევროპის სახელმწიფო; 25. ინგლისელი მსახიობი ქალი; 26. ქლიავის ჯიში; 32. კომში; 33. მძიმე ნავთობპროდუქტების გადამუშავება სპეციალურ დანადგარებში ბენზინის მისაღებად; 34. ბასკური ტერორისტული ორგანიზაცია; 35. მიწის საზომი ძველებური ერთეული რუსეთში, უდრის 1.09 ჰექტარს; 41. პატარა თუთიყუში; 42. ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც ვითარდება შემაერთებელი ქსოვილისაგან; 43. სულიერი მოძღვარი, მასწავლებელი ინდოეთში; 44. რისამე საზომი, სტანდარტი; 45. დედალი ცხენი, ფაშატი.

შვეულად: 2. ხელებზე და თავზე დაყრდნობით დგომა ისე, რომ ფეხები მაღლა იყოს აშვერილი; 3. სახელმწიფოს ერთპიროვნული მეთაური მონარქიული წყობილების დროს; 4. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული შვედეთში; 5. ფრანგული საფეხბურთო კლუბი; 6. შექსპირის „ოტელოს“ პერსონაჟი; 10. მანქანა ლითონის, ხის და მისთ. დასამუშავებლად; 11. იტალიელი ფეხბურთელი; 12. სოფელი ჭიათურასთან ახლოს; 13. ავის მდომი, მოწინააღმდეგე; 15. ურმის ან მარხილის გვერდითი ძელი, რომელზეც ასხმულია სხვა ნაწილები; 19. ქმრის ძმა; 20. ფილმი სილვესტერ სტალონეს მონაწილეობით; 21. ნიდერლანდელი ფერმწერი XV-XVI საუკუნეებში; 22. მდინარე იტალიაში; 24. ბილიარდის ჯოხი; 27. ხელზე მოვაჭრე ძველ თბილისში; 28. ჩეხური საავტომობილო ფირმა; 29. ერთგვარი ერბოზელილი ტკბილი ნამცხვარი; 30. კოლუმბის ექსპედიციის ერთ-ერთი ხომალდი; 31. ყურძნის ღვთაების პატივსაცემი საახალწლო რიტუალი ძველ გურიაში; 36. ცხენების შეჯიბრება ჭენებაში გრძელ მანძილზე, დოღი; 37. ხელის სიმარდეზე, მოქნილობაზე დამყარებული მარჯვე ილეთი, ტრიუკი; 38. კარჩაკეტილი საზოგადოებრივი დაჯგუფება; 39. სასწავლო დაწესებულება; 40. სახელმწიფო არაბეთის ნახევარკუნძულზე.

პასუხები ინტელექტუალთათვის:

1. ჯეკი კუგანი; 2. მე პიესის ავტორის ავტორი ვარ; 3. ფოტოეფექტის შესწავლის გამო; 4. სტენდალი; 5. გახსოვდეს სიკვდილი; 6. ლუდოვიკო მე-14 სარეკორდო დროის, 72 წლის განმავლობაში მეფობდა, მისი შვილი და შვილიშვილები ისე გარდაიცვალნენ, რომ ტახტზე ასვლას ვერ ეღირსნენ; 7. „ახლა უკვე იცით ვისგან“; 8. ყავაზე; 9. თერმომეტრი გავსებული იყო სპირტით; 10 თამარ მეფე.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

10 კითხვა ინტელექტუალთათვის

ვინ გაუწია პარტნიორობა ჩარლი ჩაპლინს ფილმ „ბიჭუნაში“, რისთვისაც მან, 6 წლის ბიჭმა, პირველი მილიონი გამოიმუშავა?

ერთხელ, როცა ალექსანდრე დიუმა-მამა დაესწრო ალექსანდრე დიუმა-შვილის პიესის პრემიერას და აპლოდისმენტებს არ იშურებდა, მწერლის გვერდით მჯდომმა თეატრალურმა კრიტიკოსმა შენიშნა: „ისე იქცევით, თითქოს თქვენ იყოთ პიესის ავტორი!“

რა უპასუხა დიუმა-მამამ კრიტიკოსს?

ალბერტ აინშტაინისთვის, რომელიც 1910-დან 1921 წლებში 10-ჯერ იყო წარდგენილი ნობელის პრემიაზე, ეს პრესტიჟული პრემია ფარდობითობის თეორიის შექმნისთვის არ მიუნიჭებიათ.



რომელი აღმოჩენისთვის მიანიჭეს ნობელის პრემია ალბერტ აინშტაინს?

რა ჰქვია ფრანგულ რესტორნებში კერძს, რომლის ინგრედიენტებია წითელი და შავი ხიზილალა?

ძველ რომში საიმპერატორო ნადიმებზე, დიდი მხიარულების დროსაც კი, მაგიდებზე ეწყო ადამიანის თავის ქალები, რომლებზეც ამოტვიფრული იყო ორი სიტყვა „Memento mori“.

რას ნიშნავს ეს სიტყვები?

ლუდოვიკო მე-14-ის გარდაცვალების შემდეგ საფრანგეთის მეფის ტახტზე ავიდა არა მისი შვილი ან შვილიშვილი, არამედ შვილთაშვილი!

რატომ ავიდა ლუდოვიკო მე-14-ის შემდეგ საფრანგეთის სამეფო ტახტზე მისი შვილთაშვილი?

ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ახალგაზრდა ცოლ-ქმარმა მიიღო კონვერტი, რომელშიც იდო სპექტაკლზე დასასწრები ორი ბილეთი და წერილი: „გამოიცანით, ვისგან არის?“ დაინტერესებული წყვილი წავიდა თეატრში. შინ დაბრუნებულ ცოლ-ქმარს ბინა გაძარცული დახვდა, კარზე კი ეწერა...

რა ეწერა ახალგაზრდა ცოლ-ქმრის ბინის კარზე?

ფრანგი დიპლომატი და პოლიტიკოსი, ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სხვადასხვა რეჟიმის დროს **შარლ მორის დე ტალეირანი** ამბობდა: „ის უნდა იყოს ცხელი, როგორც ჯოჯოხეთი, შავი, როგორც ეშმაკი, სუფთა, როგორც ანგელოზი და ტკბილი, როგორც სიყვარული“.

რის შესახებ ამბობდა ტალეირანი ამ ფრაზას?

იტალიელმა ფილოსოფოსმა, ფიზიკოსმა და ასტრონომმა **გალილეო გალილეიმ** მის მიერ შექმნილი თერმომეტრი წერილთან ერთად ინგლისელ ახლობელს გაუგზავნა. წერილი, რომელშიც ფიზიკოსი ხელსაწყოს დანიშნულებას განმარტავდა, გზაში დაიკარგა. რამდენიმე კვირის შემდეგ გალილეიმ მიიღო პასუხი: „შესანიშნავი სასმელია, გამოგზავნეთ კიდევ ერთი“.

რა მოხდა, რატომ მიიღო გალილეიმ ასეთი პასუხი?

„თმოგვთან ქოშები გაიხადა, მსახურს გადასცა, ლაშქრის წინ გავიდა და ქვაღორღიან გზაზე ფეხშიშველა წარუძღვა. სულმნათის სათუთ ფეხისგულებს წვეტიანი ქვები ჩხვლეტდნენ, კაწრავდნენ; სისხლის წვეთები გაჩნდა ალაგ-ალაგ მის ნაკვალევზე. არაფერს არ სჭირდებოდა ახსნა — აზრი შიშველი იყო; ის ღვრიდა თავის წილ სისხლს პირველი, როგორც წინამძღოლი. რასაც ბასიანს ვერ დაღვრიდა, იმ სისხლს ღვრიდა წინასწარ, უშფოთველად გაიღებდა. ასე იარეს ვარძიამდე („ქართლოსის საფლავი“. ჯანსუღ ღვინჯილია).

ვინ წარუძღვა ფეხშიშველა საქართველოს ძლევამოსილ ლაშქარს ბასიანის ბრძოლის წინ?

თარაზულად: 1. სახალხო კრება ძვ. რომში; 7. ზღვის ბრტყელი თევზი; 13. ხეკი, ანუ; 14. გვარლი, ანუ; 15. თამბაქოს მოსაწევი ხელსაწყო; 16. ხურდა ფული ვენესუელაში; 17. მარაგი, ანუ; 18. ციტრუსი; 19. მდინარე სამხ. ამერიკაში; 20. ოპტიკური ხელსაწყოს ნაწილი; 23. პერუს დედაქალაქი; 25. დელფინის სახეობა; 29. ძველებური ინგლისური ოქროს ფული; 30. ციხის საწოლი; 31. ტროპიკული ხილი; 32. ჩეხური ავტოფირმა; 33. მწერალი ... იოსელიანი; 36. სატირული მიბაძვა; 41. ერთგვარი ქიშმიში; 46. კარჩაკეტილი საზოგადოება; 47. მინოტავრის საცხოვრებელი (ბერძ. მითოსში); 48. პროვინცია ბელგიაში; 49. რომის იმპერატორი; 50. სამწლიანი ცხენების შეჯიბრი; 51. ალუბლის ერთგვარი ლიქიორი; 52. ტროპიკული ხილი; 53. თეთრი თიხა.

შვეულად: 1. ზაირის დედაქალაქი; 2. საპორტო ქალაქი იტალიაში; 3. შრი-ლანკას ძველი სახელი; 4. ქვეყნიერების ნაწილი; 5. ომის ღმერთი ბერძ. მითოსში; 6. აბრეშუმის ერთგვარი ქსოვილი; 7. „ოტელოს“ პერსონაჟი; 8. საჭმელ-სასმელის ჩამონათვალი; 9. პრეფექტურა იაპონიაში; 10. მარჯნის კუნძული; 11. ნაწლავღრუიანი ცხოველი; 12. წინასწარმეტყველი ქალი ძვ. საბერძნეთში; 21. რომის პაპის დიპლომატიური წარმომადგენელი; 22. ვაშლის ჯიში; 23. ტბა ფილიპინებზე; 24. მარადმწვანე ბუჩქი; 26. ჩინური ქოხი; 27. ოთხადგილიანი ეტლი; 28. ბაღჩეული კულტურა; 34. სოფელი ბოლნისის რ-ონში; 35. სახის მიმიკის მოშლა; 36. ველური მსხალი; 37. ფრანგი პოეტი; 38. ფრანგი მწერალი; 39. ვაზის წყვილმტევნიანი რქა; 40. ბაღის ყვავილი; 41. იაპონური ელექტროფირმა; 42. ჩრდილოეთის ქარის ღვთაება ბერძ. მითოსში; 43. დროშა, ანუ; 44. სოფელი ამბროლაურის რ-ონში; 45. ქალაქი საფრანგეთში.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ვიქტორინის პასუხები:

1. ბ; 2. ა; 3. ბ; 4. დ; 5. ა; 6. გ; 7. ბ; 8. ბ; 9. ა; 10. ბ

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული სკანვორდის პასუხები:

1. იონა; 2. კაისა; 3.კონა; 4. ხანა; 5. ელია; 6. საზრდო; 7.ელი; 8. აუგი; 9. სელი; 10. ვაა; 11. ლეხ; 12. ალფა; 13. აბი; 14. ხე; 15.ზიგზაგი; 16. სავანა; 17. ეტა; 18. რაბი; 19. პა; 20. ხედი; 21. რუ; 22.პას; 23. ჰავანა; 24. როტა.

2002 წ. საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი	საფრანგეთის სამფლობელო სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე	ა. ტოლსტოის ფანტასტიკური რომანის პერსონაჟი	ყვავილი	„მანჩესტერ იუნაიტედის“ ფრანგი მცველი	გამოქვაბულის კომპლექსი საქართველოში	ადგილი ხმელეთზე, სადაც წყლის სივრცე იწყება	აღმაფრენით წარმოთქმული გრძელი ფრაზა	მდინარე დასავლეთ საქართველოში

ტვირთის საზიდავი საზურგე	სოფელი მცხეთის რაიონში	სოფელი სიღნაღის რაიონში	ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთება	დაბალი მაგიდა	რუსული წარმოების ორხიდიანი ავტომობილი	პირის ღრუს სოკოვანი დაავადება ახალშობილებში	სულფიდების კლასის ყველაზე გავრცელებული მინერალი	რადიოლოკაციური დანადგარი	რაიცენტრი საქართველოში

			2																
			1	2			2						2		2	2			
		4	4	4	4	6	3						4	2	1	4	11		
8	11	7	4	2	4	1	4	6	5	5	5	5	4	1	1	1	1	12	10
2	2	2	2	2	5	7	2	13	14	12	14	13	2	7	6	3	2	2	2

				12
				14
	2	2	5	2
		2	10	2
	4	8	1	3
	3	5	1	4
2	3	3	1	4
	2	4	5	4
		6	5	5
		4	5	3
		3	7	3
		3	9	4
		3	9	3
		3	11	2
	5	5	2	1
	4	5	2	1
				12
				15
	5	2	2	5
	3	2	2	2

ვიქტორინა

1. რომელ სასტუმროში ჩამოიხრჩო თავი ესენინმა? — *ა. „ინტერნაციონალში“; ბ. „ანგლეტერში“; გ. „ორიანტში“; დ. „მეტროპოლში“.*
2. კანადის დროშაზე გამოსახულია — *ა. ნეკერჩხალი; ბ. ლომი; გ. ფარი და ხმალი; დ. მუხის ფესვები.*
3. რუსული კლასიკური მუსიკის ფუძემდებელია — *ა. ჩაიკოვსკი; ბ. გლინკა; გ. მუსორგსკი; დ. რიმსკი-კორსაკოვი.*
4. ვახუშტი ბაგრატიონი ბელტისციხეს უწოდებს — *ა. ბულბულის ციხეს; ბ. სურამის ციხეს; გ. თმოგვის ციხეს; დ. ბებრისციხეს.*
5. უოლტ უიტმენის ლექსები ქართულ ენაზე პირველად თარგმნა — *ა. კონსტანტინე გამსახურდიამ; ბ. ირაკლი აბაშიძემ; გ. სიმონ ჩიქოვანმა; დ. თამაზ ჩხენკელმა.*
6. ტოტოლოგია არის — *ა. რელიგიის ფორმა; ბ. ფილოსოფიური მოძღვრება; გ. მეცნიერება სიკვდილის შესახებ; დ. რელიგიური კულტი.*
7. სტალინის სტუმრობამ აგონიაში მყოფ რომელ მწერალს გაუხანგრძლივა სიცოცხლე 10 დღით — *ა. ფადეევს; ბ. გორკის; გ. ბულგაკოვს; დ. ხოდასევიჩს.*
8. პრემია „ოსკარის“ გადაცემის პირველი ცერემონია გაიმართა — *ა. 1927 წელს; ბ. 1928 წელს; გ. 1930 წელს; დ. 1931 წელს.*
9. უსინათლოთა შრიფტი გამოიგონა — *ა. ლუი ბრაილმა; ბ. სამუილ მორზემ; გ. შარლ ბარბემ; დ. დერეკ ხორალოსმა.*
10. ედსონ არანტეს დუ ნასიმენტუ სახელია — *ა. მარადონასი; ბ. პელესი; გ. გარინჩასი; დ. შერერის.*

1. ვეშაპის მუცელში იჯდა
2. ჭადრაკის ქალღმერთი
3. საბას სიტყვას აქვს
4. დრო, პერიოდი
5. ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი
6. საკვები, სარჩო
7. ინგლისური ლუდი

8. ცუდი, ძვირი
9. ძვირფასი სკამი
10. გაკვირვების შორისდებული
11. ... ვალენსა
12. ბერძნული ანბანის პირველი ასო
13. წამლის ფორმა
14. შეძახილითაც გახმებაო
15. ტეხილი ხაზი
16. მცენარეებით დაფარული ვრცელი ვაკე აფრიკაში
17. ბასკური ტერორისტული ორგანიზაცია
18. ჰიდროტექნიკური ნაგებობა
19. ...-დე-დე
20. პანორამა



21. პატარა არხი
22. აღარ ვთამაშობ!
23. ჰაბანერას ქალაქი
24. კომპოზიტორი ნინო ...

იაპონური კროსვორდის პასუხები:



ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. კომიცია; 7. კამბალა; 13. მერლუზა; 14. ტროსი; 15. ნარგილე; 16. სენტიმო; 17. რესურსი; 18. ლაიმი; 19. ამაზონი; 20. ოკულარი; 23. ლიმა; 25. აფალინა; 29. გინეა; 30. ნარი; 31. ანანასი; 32. „ტატრა“; 33. ოტია; 36. პაროდია; 41. საბზა; 46. კასტა; 47. ლაბირინთი; 48. ნამიური; 49. ნერვა; 50. დერბი; 51. მარასკინი; 52. ავოკადო; 53. ოპაკი;

შვეულად: 1. კინშასა; 2. მარსალა; 3. ცეილონი; 4. ამერიკა; 5. არესი; 6. მუარი; 7. კასიო; 8. მენიუ; 9. აკიტა; 10. ატოლი; 11. პოლიპი; 12. სიბილა; 21. ლეგატი; 22. რანეტი; 23. ლანაო; 24. მირტი; 26. ფანზა; 27. ლანდო; 28. ნესვი; 34. ტანძია; 35. ამიმია; 36. პანტა; 37. რემბო; 38. დიუმა; 39. აკიდო; 40. ასტრა; 41. „სანიო“; 42. ბორეა; 43. ალამი; 44. აბარი; 45. არასი.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

კურტანიძეგვიანაგარინიტიტაბლანივარძიანაპირიტირადარიონი



მიხეილ ცაგარელი:

ავადმყოფობის წარმოშობის ასტროლოგიური მაჩვენებლები და მისი თავიდან აცილების გზები

— რას შეისწავლის უძველესი ინდური სამედიცინო ცოდნა „აიურვედა"? მის პრინციპებზე დაყრდნობით, რა წარმოადგენს ამა თუ იმ დაავადების წარმოშობის მიზეზს? რაზე მიუთითებს ცის კაბადონზე პლანეტების — ნეპტუნის, სატურნისა და პლუტონის ურთიერთობა და ტრანზიტები? რა დაგვეხმარება პანდემიის დამარცხებასა და კოსმოსიდან მოვლენილი ამ გამოცდის ჩაბარებაში? ვინ და რატომ ავადდება უფრო ხშირად გრიპებით, ანგინით, ბრონქიტით, ლარინგიტით ანდა ანემიით და რა გვევალება, რათა მათგან თავი დავიზღვიოთ ან სრულად განვიკურნოთ? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი ავადმყოფობის წარმოშობის ასტროლოგიურ მაჩვენებლებზე და განკურნების გზებზე. ამ მიმართებით არაერთხელ გიხსენებიათ უძველესი ინდური სამედიცინო ცოდნა „აიურვედა", რომლის მიხედვითაც დაავადებათა დიდ უმრავლესობას, თავად ჩვენი უარყოფითი აზრები და ემოციები წარმოშობს, ამიტომ ამა თუ იმ საკითხისა თუ სფეროსადმი აზრისა და პირადი დამოკიდებულების შეცვლით, მნიშვნელოვნად დავეხმარებით სრულ გაჯანსაღებას. დღეს კი ეს მეტად აქტუალურია და განსაკუთრებით გვჭირდება ყველას.

— **„აიურვედა"** ქართულად ითარგმნება როგორც **„ცხოვრების პრინციპი"** ან **„ხანგრძლივი სიცოცხლის წესი".** მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი წერილობითი ძეგლები შექმნილია 2000 წლის წინათ. თუმცა, ლეგენდის თანახმად, ეს ცოდნა 7000 წლის წინათ ღმერთმა ადამიანს გადასცა, რათა განეკურნა ადამიანები და ყველგან სრული ჰარმონია დაემკვიდრებინა. ამგვარად **„აიურვედა"** დეტალურად შეისწავლის ანატომიას, ფიზიოლოგიას, სამკურნალო მცენარეებს, მასაჟს, წერტილოვანი ჩხვლეტის მეთოდებს, ვარჯიშებს და ა.შ. ასევე აღწერს ბევრ დაავადებას, პათოლოგიას, დიაგნოსტირებას და ემოციურ პრინციპებს, ჯანსაღი კვებისა და ცხოვრების წესებს და სხვა. ამ პრინციპებს დღესაც არაერთი ადამიანი იყენებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და არამარტო ინდოეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. **პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ არცთუ ისე რთული წესების დაცვით, სავსებით შესაძლებელია, არამხოლოდ თავი დავიზღვიოთ დაავადებებისაგან და ჯანმრთელობა შევინარჩუნოთ, არამედ უკვე არსებული დაავადებისგანაც გამოვჯანმრთელდეთ. „აიურვედას"** სამკურნალო პრაქტიკა საკმაოდ ფართო და მრავალფეროვანია. მოქმედი პროფესიონალი ექიმები მას იყენებენ ისრაელში, ამერიკაში, კანადაში, ინგლისში, საფრანგეთში, გერმანიაში და ა.შ. ამასთან, იგი არამარტო პოპულარობას იძენს, არამედ ვითარდება კიდეც. ურიგო არ იქნება, გავიხსენოთ ამერიკელი მეცნიერის **ლუიზა ჰეის** მიერ შეკრებილი და დამუშავებული მასალა, რომელიც მან საკუთარ თავზე გამოიყენა, როდესაც მძიმე სენით — სიმსივნით დაავადდა. ამჟამად იგი 87 წლისაა, სრულიად ჯანმრთელია, მხნეა და ხალისიანი და მოღვაწეობასაც განაგრძობს. **მისი აზრით, ადამიანს ძალუძს, თავად განკურნოს საკუთარი თავი ყველა დაავადებისგან, თუ იცის, რას წარმოადგენს ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი და შეძლებს პრობლემის გამოსწორებას და აღმოფხვრას. „აიურვედას" მიხედვით, ავადმყოფობათა დიდ უმრავლესობას წარმოქმნის თავად ადამიანის უარყოფითი აზრები და ემოციები. ამასთან, თითოეულ ავადმყოფობას სრულიად კონკრეტული აზრები და ემოციები ბადებს. ამ სფეროების, აზრებისა და პირადი დამოკიდებულების შეცვლა კი გაჯანსაღების პროცესს მნიშვნელოვნად ეხმარება.**

— პანდემიის ამჟამინდელი სურათი და ვირუსის სწრაფი გავრცელება რაზე მიუთითებს და რომელ უარყოფით ემოციებს უკავშირდება?

— პანდემიის მიზეზს რაც შეეხება, პლანეტური თვალსაზრისით, მოგეხსენებათ **„კოვიდ-19"** გადამდები ვირუსული დაავადებაა, რომელიც რთულდება დაბალი იმუნიტეტის შემთხვევაში. ადამიანთა იმუნიტეტზე კი ზრუნავს პლანეტა **ნეპტუნი.** ის, რომ **ნეპტუნი** ხანგრძლივ ტრანზიტებს წარმოქმნის **სატურნთან და პლუტონთან,** მიუთითებს არამარტო შეზღუდვების, კარანტინისა და იზოლაციის ხანგრძლივ პერიოდზე, არამედ ადამიანთა იმ ემოციების მნიშვნელობაზეც, რომლებსაც ადგილი აქვთ **ტრანზიტის** დროს. პლანეტა **პლუტონი,** როგორც აღვნიშნე, ხალხის დიდ მასებს განაგებს და **სატურნთან** ერთად ზემოქმედებისას ადამიანებში აძლიერებს შინაგან დაძაბულობას და პანიკას, საფრთხის მიმართ **გადამეტებულ შიშს, რომელიც პირდაპირ იმუნიტეტს აზიანებს. იმისათვის, რომ იმუნიტეტი გავაძლიეროთ და დაავადების გავრცელება მინიმუმამდე შევამციროთ, აუცილებელია, დავძლიოთ შინაგანი შიში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, უგულებელვყოთ საღი აზრი, ეპიდემიოლოგთა რეკომენდაციები და არ გამოვიყენოთ დამცავი საშუალებები. პირიქით, რაც უფრო გონივრულად ვიმოქმედებთ, თუმცა, შიშის გარეშე (პლუტონი) და დადგენილ წესებს დავიცავთ (სატურნი), მით უფრო სწრაფად გადავლახავთ პრობლემას და ჩავაბარებთ კოსმოსის მიერ მოვლენილ გამოცდას.**

— პანდემიის დროს, ვირუსის გავრცელების პერიოდში, რისკ-ჯგუფს მიეკუთვნებიან ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული ქრონიკული დაავადებები აღენიშნებათ. მათ რას ურჩევთ?

— მოდით, გადავხედოთ იმ დაავადებებს, რომელნიც ართულებენ **კორონავირუსის** მიმდინარეობას. უპირველეს ყოვლისა, კარგი იქნება, თუ ადამიანი გააანალიზებს დაავადების წარმოშობის მიზეზს, რჩევებს გაითვალისწინებს და უმოკლეს ვადაში ეცდება მის დამარცხებას. ამგვარად, **გრიპებით** ყველაზე ხშირად ავადდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც ნეგატიური დამოკიდებულება გააჩნიათ გარემოს, საყოველთაოდ გავრცელებული წესებისა და ნორმების მიმართ. ისინი სოციალურ პროცესებში არიან ჩართულნი, სტატისტიკის სწამთ და შესაძლო შედეგებისაც ეშინიათ. **გრიპისგან** თავის დასაღწევად, ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს, რომ იგი საზოგადოებრივ აზრსა და საყოველთაო წესებზე მაღლა დგას და მასზე ზემოქმედება შეუძლია. მან საკუთარი თავი გარემო ზემოქმედებისაგან უფრო თავისუფლად უნდა იგრძნოს და აღიაროს თავისი განსაკუთრებულობა და უნიკალურობა. **ანგინით, ბრონქიტით და ლარინგიტით** უფრო ხშირად ავადდებიან გულჩათხრობილი, უპრეტენზიო ადამიანები, ისინი, ვისაც ოჯახში ან სამსახურში დაძაბული, არაკომფორტული გარემო აქვთ. მუდმივად ჩხუბი, კრიტიკა და პრეტენზიები ესმით, რასაც სათანადოდ ვერ პასუხობენ. ასეთებს „უენოებს" უწოდებენ. მათ თავიანთი სურვილებისა და მოთხოვნების წარმოჩენა, პრინციპების დაცვა, უხეშად ან უცენზუროდ პასუხის გაცემა უჭირთ და ურჩევნიათ, სათქმელი გულში ჩაიკლან. ამ დაავადებისაგან გასათავისუფლებლად კი აუცილებელია, მათ ისწავლონ პრეტენზიის ხმამაღლა გამოთქმა და ემოციური თვითიზოლაცია შეძლონ. მოითხოვონ ის, რაც ეკუთვნით. ეს საშუალებას მისცემთ, იმოქმედონ და იცხოვრონ ნებისმიერ გარემოში და აკეთონ ის, რაც სურთ და რაც სიამოვნებას მიანიჭებთ. **ანემიას** კი წარმოშობს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება, სიხარულის ნაკლებობა, მუდმივი მოლოდინი, გრძნობების დეფიციტი, უარყოფითი შეგრძნებები და ცხოვრების შიში. ადამიანმა ამ შემთხვევაში განკურნებისათვის უნდა დაიბრუნოს ბავშვური სიხალისე, ყოველი წვრილმანით, ცხოვრების ლამაზი მომენტებით ტკბობის უნარი, გარშემო მყოფებისგან საკმარისი სიყვარული მიიღოს. გააცნობიეროს, რომ სიხარულისა და ბედნიერების შეგრძნება მას ზიანს არ მიაყენებს. ღმერთი ირწმუნოს და დაინახოს, რომ ღვთიური სასწაულები მუდმივად ხდება.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

16 – 22 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
საქმიანი კავშირების გამყარებისას არჩევანი გააზრებულად გააკეთეთ. აქტიურობის სურვილი მოგემატებათ, თუმცა, გარშემო მყოფებთან დაპირისპირება მოგიწევთ. უფროსი თაობის წარმომადგენლები გაგაღიაზიანებთ. ეცადეთ, მათთან ნაკლებად იკამათოთ. თქვენს ფსიქიკაზე და სულიერებაზე დადებითად იმოქმედებს რელიგიური და ეზოთერიული საკითხების ახლებურად გააზრება. შესაძლოა, გაიცნოთ ადამიანი, რომელთანაც ხანგრძლივად სასიყვარულო ურთიერთობას დაამყარებთ.

კურო (21.04-20.05)
საქმიანი, ასევე საოჯახო ურთიერთობები ყურადღებას ითხოვს. თქვენი პოზიციის მართებულობის დამტკიცება მოგიწევთ. შემოსავალი დამოკიდებულია ძალისხმევაზე და აქტიურობაზე. პროფესიულ სარბიელზე კი ჯობს რთული საქმე დამოუკიდებლად შეასრულოთ, კარიერული აღმასვლის ალბათობაა. სასიყვარულო შეხვედრები თავდაჯერებას შეგმატებთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა დამღლელი იქნება. მოგზაურობა შედეგს ვერ მოიტანს. ჩანაფიქრის განსახორციელებლად ფინანსები არ იქნება საკმარისი, ამიტომ მოგიწევთ, თანამოაზრენი დაიხმაროთ და ახალი კავშირები დაამყაროთ. ოჯახსა და სასიყვარულო ურთიერთობაში დროულად გაარკვიეთ გაუგებრობანი და თქვენი მოთხოვნები წამოაყენეთ. ხშირად დაისვენეთ, რათა გადაღლამ თავის ტკივილი და ავადმყოფობა არ გამოიწვიოს.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
პოპულარობა ხელს შეგიწყობთ დამატებითი შემოსავლის მიღებაში, თუმცა, ფინანსური საკითხის მოგვარებისას სიმშვიდის შენარჩუნება გაგიჭირდებათ. ოჯახის წევრთა რჩევები სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში დაგეხმარებათ. ხიბლი მოგემატებათ, რაც თქვენს კომუნიკაბელურობასა და თაყვანისმცემელთა რიცხვს გაზრდის. ჯანმრთელობა კი თქვენს განწყობასა და ემოციებზე იქნება დამოკიდებული.

ლომი (23.07-23.08)
ამ პერიოდში თქვენი საზრუნავი ნათესაური კავშირები და ახლობლების პრობლემების მოგვარება იქნება, რასაც ბევრი დრო და გარკვეული ხარჯის გაღება დასჭირდება. საქმეებში არსებული გაუგებრობების გამო გეგმების არაერთხელ შეცვლა მოგიწევთ, რაც საკმაოდ დამღლელი აღმოჩნდება, ამიტომ კარგი იქნება, თუ პერიოდულად შეისვენებთ. მოგზაურობისას საქმიანი ურთიერთობები ვერ დაგაკმაყოფილებთ, მხოლოდ პრობლემას შეგიქმნით.

ქალწული (24.08-23.09)
თავს სანაქებოდ იგრძნობთ და ახალი მწვერვალების დაპყრობას მოისურვებთ, სამსახურსა თუ ოჯახში დიპლომატის რანგში მოგიწევთ ყოფნა. ამ კვირაში თქვენს ხიბლს მშვიდად გვერდს ვერავინ ჩაუვლის, განსაკუთრებით კი საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლები. საქმეში წინსვლისათვის აუცილებელია დამატებითი ცოდნის მიღება და ახლობელთა დახმარება. მიზნის მისაღწევად ჯობს, დრო არ დახარჯოთ გართობა-დასვენებასა და ფლირტზე.

16 – 22 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
ნიჭი და ენერგია პროფესიული საქმიანობისკენ მიმართეთ. ფანტაზიის უნარი კი ნებისმიერი სიტუაციიდან გამოსავლის მოძიებაში დაგეხმარებათ. მომგებიანი ოპერაციები ჯობს, ახლობლებთან და მეგობრებთან ერთად ჩაატაროთ. შეყვარებულთან და ნათესავებთან დიპლომატიურობა გმართებთ, ამგვარად საწადელს იოლად მიაღწევთ და არც არავის გააღიზიანებთ. დაძაბულობა უარყოფითად აისახება ჯანმრთელობაზე, ამიტომ ჯობს, პერიოდულად დაისვენოთ და წყლის პროცედურები ჩაიტაროთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
სამსახურის საქმეში წარმატებისთვის არაორდინარული გზები და მეთოდები გამოიყენეთ. კარგი პერიოდია სწავლისთვის და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის, ახალი ადამიანების გასაცნობად, უცხოელებთან მოლაპარაკებებისთვის კონტაქტები, გადაადგილებები ერთიორად გაგიუმჯობესებთ განწყობას და ხალისს შეგმატებთ, პირად ურთიერთობებში კი რეფორმებს ერიდეთ და შეეცადეთ, უფრო ლმობიერი და ტაქტიანი იყოთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
მოულოდნელად მოვლენების განვითარების შემთხვევაში ნუ ინერვიულებთ და ეცადეთ, შეცდომები არ დაუშვათ. ნერვიულობამ, შესაძლოა, ჯანმრთელობას ავნოს. სასიყვარულო ურთიერთობის გართულებისას ნუ შეეცდებით ფარულად მოქმედებას, რადგან უსიამოვნებანი მდგომარეობას გააუარესებს. ახლო მანძილზე მოგზაურობა და განათლების მიღება მომავალის კარს გაგიღებთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
საქმეებში წარმატება კარგი განწყობისა და სულიერი სიმშვიდის საწინდარი იქნება. ახალი კონტაქტების დამყარებისას მნიშვნელოვანი მფარველები გამოჩნდებიან, ამიტომ, რაც არ უნდა დამღლელი იყოს შეხვედრა-მოლაპარაკებები, მათზე უარს ნუ იტყვით. ეს კარიერულ აღმასვლასა და ფინანსურ წარმატებას უზრუნველყოფს. ეჭვიანობა შესაძლოა, საოჯახო ან სასიყვარულო კავშირის გაწყვეტის მიზეზი გახდეს. მოგზაურობა კი შესაძლოა, ჩაიშალოს.

მერწყული (20.01-18.02)
პირადი პრობლემის გამო მუშაობა და პროფესიული საქმიანობა გაგიჭირდებათ. გადაწყვეტილებების მიღებამდე ყველაფერი გონივრულად განსაჯეთ. საქმიან პარტნიორებთან თავშეკავება გამოავლინეთ და ეცადეთ, წინასწარ გეგმები არ გაამხილოთ. შეყვარებულს დროულად წაუყენეთ პრეტენზია, რათა ეჭვიანობის გამო დიდი განხილვების მოწყობა არ დაგჭირდეთ. კარგი პერიოდია სწავლისთვის და მოკლე მანძილზე გადაადგილებებისთვის.

თევზები (19.02-20.03)
ოჯახში, მიმდინარე მოვლენები, სახლის კეთილმოწყობა, მთელ თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს და პროფესიული საქმიანობისგან მოგაცდენთ. მაღალი ენერგომაჩვენებლების მიუხედავად, ეცადეთ, ზედმეტი შრომითა და ფიქრით ორგანიზმი არ გადაღალოთ. პირად ურთიერთობაში, რაც უფრო პრეტენზიული იქნებით, მით მეტ სიყვარულსა და მხარდაჭერას მიიღებთ. სულიერი სიმშვიდის შესანარჩუნებლად, ეცადეთ, გარშემო მყოფებთან არ იკონტაქტოთ და კონტაქტებიც მინიმუმამდე შეამცირეთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 17,18,20 და 22 ნოემბერი

15 ნოემბერი – ახალმთვარეობა;
30 ნოემბერი – სავსემთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

16 ნოემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.52 საათზე, ჩადის 16.40 საათზე. **მთვარე** მშვილდოსნის ზოდიაქოშია. ამოდის 08.05 საათზე, ჩადის 17.43 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 10.33 საათზე. I ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს დადებულ ხელშეკრულებასა და გარიგებას, შესაძლოა, შემდგომი პრობლემები შეექმნას. ვალუტის გადაცვლისას მაღალია მოტყუების ალბათობა. სასიკეთოა სახლში სანთელ-საკმევლის შემოტარება. არ არის სასურველი ფულის სესხება-გასესხება, მჭრელი საგნების გამოყენება. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, სასამართლოში სარჩელის შესატანად, სახლში გათბობის სისტემის დასამონტაჟებლად, მგზავრობისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული. **ქვები:** ფირუზი, სერდოლიკი, აკვამარინი, ქარვა. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

17 ნოემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.53 საათზე, ჩადის 16.39 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (20.36) თხის რქის ზოდიაქოში. ამოდის 09.20 საათზე, ჩადის 18.34 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 12.01 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს გზაში მეტი სიფრთხილე გმართებთ. კომპიუტერულ მოწყობილობებთან მიმართებით, ასევე შესაძლებელია, პრობლემა შეიქმნას. არ არის სასურველი სისხლის გადასხმა, მშენებლობა, პარტნიორთან ურთიერთობისას მოიმატებს ერთსულოვნება. საერთო მიზნები კი თქვენს კავშირს გაამყარებენ. კარგი დღეა უცხო ენის შესასწავლად, წიგნის შესაძენად, ინტელექტუალური და იურიდიული საქმიანობისთვის, ხელშეკრულების დასადებად, გარიგებებისთვის, უცხოელებთან კონტაქტებისთვის, საზოგადოებრივი აქტივობისთვის, მგზავრობისთვის, სპორტული ღონისძიებებისთვის, ტურისტული ლაშქრობისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ფირუზი, საფირონი, ნეფრიტი, ონიქსი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

18 ნოემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.54 საათზე, ჩადის 16.38 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 10.27 საათზე, ჩადის 19.33 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 13.05 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს თქვენი შესაძლებლობები აქტიურად გამოავლინეთ, მათ შორის, შემოქმედებითი კუთხით. კარგი დღეა სარესტავრაციო სამუშაოებისთვის, მგზავრობისთვის, წესრიგის დასამყარებლად, ნივთების შესაძენად, მავნე ჩვევისგან გასათავისუფლებლად, კოლექციის შესაგროვებლად. არ არის სასურველი სტომატოლოგიური პროცედურები, ქორწინება, ფინანსური ოპერაციები, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, კბილები, სახსრები, მუხლები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, ყვითელი იასპი, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, სასწორისთვის.

19 ნოემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.55 საათზე, ჩადის 16.37 საათზე. **მთვარე** თხის რქის ზოდიაქოშია. ამოდის 11.24 საათზე, ჩადის 20.37 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 14.06 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 20.31 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს გაღიზიანებადობა და ნევროზულობა იმატებს. თქვენი აზრები აკონტროლეთ, რადგან მაღალია მათი რეალიზაციის ალბათობა. დღეს ფულსა და ძვირფას ნივთებს გაუფრთხილდით. არ არის სასურველი მსხვილი კაპიტალდაბანდება, სტომატოლოგიური პროცედურები, ქორწინება, გაცვლითი ოპერაციები, ხელმძღვანელთან ურთიერთობა, ახალი პარტნიორული ურთიერთობის დაწყება. კარგი დღეა მავნე ჩვევისგან გათავისუფლებისთვის, ავეჯის რესტავრაციისთვის და შესაძენად, სარემონტო-სამშენებლო საქმიანობისთვის, სანტექნიკის შესაცვლელად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, კბილები, მუხლები. **ქვები:** ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, ოპალი, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

20 ნოემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.56 საათზე, ჩადის 16.37 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (00.16) მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 12.10 საათზე, ჩადის 21.43 საათზე (მთვარის მე-6 დღე იწყება 14.42 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ექსპერიმენტებისათვის ცუდი პერიოდია. დაეყრდენით კარგად ნაცნობ, გამოცდილ მეთოდებს. ინტუიცია მოიმატებს. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად, სარემონტო სამუშაოებისთვის, ბინის შესაცვლელად, დიეტის დასაწყებად, სტუმრების მისაღებად და სანაცნობო წრის გაფართოებისთვის. არ არის სასურველი ფორიაქი და ენერგიის ხარჯვა ზედმეტ ლაპარაკზე. მეგობრულ წრეშიც კი საიდუმლო არ დაიმალება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** საფირონი, აკვამარინი, ციტრინი, ძოწი, ცირკონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის.

21 ნოემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.58 საათზე, ჩადის 16.36 საათზე. **მთვარე** მერწყულის ზოდიაქოშია. ამოდის 12.47 საათზე, ჩადის 22.49 საათზე (მთვარის მე-7 დღე იწყება 15.06 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 04.50 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს სილამაზის, სიყვარულისა და ფინანსების მმართველი პლანეტა **ვენერა** გადაინაცვლებს (15 დეკემბრამდე) ღრიანკალის ზოდიაქოში, რაც ფულადი დახმარების ადვილად მიღებას შეუწყობს ხელს და გაამახვილებს ურთიერთობებისას ინტუიციას, ერთგულებას, ვნებას და ასევე ეჭვიანობის სარკაზმს, განაწყენებას, ზედმეტ პირდაპირობას, სიჯიუტეს და მოითხოვს პირად ურთიერთობაში საიდუმლოს დაცვას. დღეს არ არის სასურველი საქმის გარჩევა, სიცრუე, კრიტიკა. კარგი დღეა კომპიუტერული ტექნიკის, აირ და ელექტროაპარატურის შესაძენად, რემონტისთვის, გულ-სისხლძარღვთა მკურნალობისთვის, არომათერაპიისთვის, მშენებლობისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნერვული სისტემა, მხედველობა, ფეხის კუნთები. **ქვები:** აკვამარინი, საფირონი, ცირკონი, ძოწი, ციტრინი, ამაზონიტი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, თევზებისთვის.

22 ნოემბერი, კვირა

მზე გადაინაცვლებს (00.41) მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 06.59 საათზე, ჩადის 16.35 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (08.07) თევზების ზოდიაქოში. ამოდის 13.18 საათზე, ჩადის 23.53 საათზე (მთვარის მე-8 დღე იწყება 15.24 საათზე. მე-2 ფაზა იწყება 08.46 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.00 საათიდან 08.07 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს **მზის** გადანაცვლება **მშვილდოსნის** ზოდიაქოში გაამახვილებს ოპტიმიზმს, მოგზაურობისკენ მიდრეკილებას, აქტიურობას, ლიდერულ და ორგანიზატორულ ფასეულობებს, კეთილშობილებას და ასევე სარკასტულ გამოთქმებს, სულსწრაფობას, უყაირათობას, დიქტატორულ ტენდენციებსაც. დღეს შესაძლებელია ძველი ვალდებულებისაგან გათავისუფლება. კარგი დღეა კაპიტალდაბანდებისთვის, შემოქმედებისთვის, ქველმოქმედებისთვის, ქორწინებისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, ალკოჰოლის, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალების მიღება, თმის შეჭრა-შეღებვა, საიდუმლო საქმის წარმოება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ტერფები, ნერვული და ლიმფური სისტემა. **ქვები:** მარგალიტი, ალექსანდრიტი, ამეთვისტო, მარჯანი, გიშერი. **პოზიტიური დღეა** ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

საეკლესიო კალენდარი

17 ნოემბერი – დღესასწაული ღირსისა იოანიკე დიდისა

16 ნოემბერი. ორშაბათი. **ღირსისა ნიკოლოზისა, ქართველთა მნათობისა, აკოლოთიათა აღმწერელისა;** დიდმოწამე გიორგის ტაძრის განახლება ლუდიასა შინა, სადაც მდებარე არს პატიოსანი გვამი მისი; მოწამეთა: აკეფსიმე ეპისკოპოსისა, იოსებ ხუცისა და აითალა დიაკონისა; მოწამე მხედართა: ატიკესი, აღაპისა, ევდოქსისა, კატერიისა, ისტუკარისა, პაქტოვისა, ნიქტოპოლიონისა და მოყვასთა მათთა; ღირსისა აკეფსიმესი; მართლისა სნანდულიასი.

✝ 17 ნოემბერი. სამშაბათი. წმიდათა და მართალთა ქრისტეს საფლავის მცველთა: იოანე, სტეფანე და ესაია ქართველთა; ღირსისა იოანიკე დიდისა; მღვდელმოწამეთა ნიკანდრესი, მირონელი ეპისკოპოსისა და ერმე ხუცისა.

✝ 18 ნოემბერი. ოთხშაბათი. მოწამეთა გალაქტიონისა და ეპისტიმიასი; მოციქულთა: პატრობისა, ერმისა, ლინესი, გაიოზისა, ფილოლოგისა, 70-თაგანთა; გრიგოლისა, ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსისა; იონასი, ნოვგოროდელი მთავარეპისკოპოსისა.

✝ 19 ნოემბერი. ხუთშაბათი. **პავლესი, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა, აღმსარებელისა;** ქალწულმოწამეთა: ტეკუსასი, ალექსანდრასი, პოლაქტიასი, კლავდიასი, ევფროსინესი, ათანასიასი და მატრონასი; ღირსისა ლუკა ტავრომენიელისა; ღირსისა ვარლაამ ხუტინსკელისა.

✝ 20 ნოემბერი. პარასკევი. მელიტინელ 33-თა მოწამეთა: იერონისა, ისიხისა, ნიკანდრესი, ათანასესი, მამანტისა, ბარაქისა, კალინიკესი, თეაგენესი, ნიკონისა, ლონგინოზისა, თეოდორესი, ვალერისა, ქსანთესი, თეოდულესი, კალიმაქესი, ევგენისა, თეოდოლქესი, ოსტრიქისა, ეპიფანესი, მაქსიმიანესი, დუკიტესი, კლავდიანესი, თეოფილესი, გიგანტისა, დოროთესი, თეოდოტესი, კასტრიკისა, ანიკიტესი, თემელისა, ევტიქისა, ილარიონისა, დიოდოტესი და ამონიტესი; ღირსისა ლაზარე გალისიელისა, სასწაულმოქმედისა;



22 ნოემბერი – დღესასწაული ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „მსწრაფლ-შემსმენელი“

მოწამისა თეოდოტესი; მოწამეთა: მელასიპესი და კასინიასი და ძისა მათისა ანტონინესი; მოწამეთა: ავქტისა, ტავრიონისა და თესალონიკიასი.

✝ 21 ნოემბერი. შაბათი.

21 ნოემბერი – კრება წმიდისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა და გაბრიელისა და სხვათა წმიდათა უხორცოთა ზეცისა ძალთა

კრება წმიდისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა და გაბრიელისა და სხვათა წმიდათა უხორცოთა ზეცისა ძალთა. მთავარანგელოზთა: რაფაელისა, ურიელისა, სელაფიელისა, იეგუდიელისა, ვარახიელისა და იერომიელისა. მთავარანგელოზების ეკლესიების დღესასწაული: ქუთაისის მწვანეყვავილას, მენჯის, ალგეთის, ჯუმათის, დიმის, ერკეთის, გრემის, შუამთის. **მთავარანგელოზობა.**

✝ 22 ნოემბერი. კვირა. მოწამეთა ონისიფორესი და პორფირისა; ღირსისა მატრონასი; ღირსისა თეოქტისტასი; მოწამისა ალექსანდრე თესალონიკელისა; მოწამისა ანტონისა; ღირსისა იოანე კოლოვისა; ღირსთა ევსტოლიასი და სოსიპატრასი; ნექტარისა, პენტაპოლელი მიტროპოლიტისა, ეგინაზე მოღვაწე სასწაულმოქმედისა; **დღესასწაული ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „მსწრაფლშემსმენელი“.**

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. მარკა; 5. ტაბურეტი; 9. მოპსი; 10. ნისლი; 11. პირამიდა; 13. რიტმი; 14. ეკალა; 15. კანარისი; 16. ნეფრო; 17. აპისი; 20. ნაირიტი; 23. ლატი; 26. ბუნაგი; 27. ხალვაში. 28. ვაფლი; 29. სირაჯი; 32. დრენაჟი; 33. ნამი; 35. ფანდური; 36. წიწილი; 39. ტოსკა; 40. ადონისი; 44. მიმინო; 45. ბეცი; 47. კოლონა; 48. ფერია; 51. ფორდი; 52. ბენინი; 53. კურანტი; 54. ლიტრა; 55. შაპიტო; 56. უმარილო.

შვეულად: 1. მინგელა; 2. როსტანი; 3. ამირანი; 4. ეპიტაფია; 5. ტიპიკონი; 6. ბერინგი; 7. რემარკი; 8. ინა; 12. დოსტი; 18. პლუსი; 19. სიათა; 21. რელიეფი; 22. ტრამალი; 23. ლივი; 24. ტაფტა; 25. ვიზიტი; 27. ხიდი. 29. სოფია; 30. რანჩო; 31. ჯმუხი; 33. ნიტი; 34. მესიე; 36. წამი; 37. წუმპე; 38. ლანდი; 41. დროზერა; 42. ნეოლითი; 43. სტაფილო; 45. ბოროტი; 46. ცვიკაუ; 48. ფორმა; 49. რენდი; 50. ალიბი.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდების პასუხები:

ბრასიგარაჟირაფინადიმიმინორიდედანიასალიერი; ბლუზიანისიგანედიადიდავლადიუნიკუმისიბარიტი

„ასავალ-დასავალის“ რედაქცია და სტამბა ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა ტიპოგრაფიის ღვაწლმოსილი მუშაკი და ბრწყინვალე ადამიანი

ოლია რუხაძე

ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: 1. ფულის ერთეული გერმანიაში; 5. უზურგო სკამი; 9. ოთახის პატარა ძაღლი; 10. ბურუსი, ჯანღი; 11. ნაგებობა, რომელიც წარმოადგენს ფარაონის აკლდამას ეგვიპტეში; 13. რაიმე ელემენტების თანაბარზომიერი პერიოდული მონაცვლეობა; 14. ერთგვარი მხალეული მცენარე; 15. გერმანელი ფაშისტი ადმირალი; 16. თირკმელთან დაკავშირებული რთული სიტყვის ნაწილი; 17. ღვთაებრივი ხარი ძველ ეგვიპტეში; 20. საბჭოური კაუჩუკის სახელწოდება; 23. ლატვიის ვალუტა; 26. გარეული ცხოველის სადგომი; 27. ქართველი მწერალი; 28. ერთგვარი მსუბუქი ნამცხვარი; 29. ღვინით მოვაჭრე; 32. დაჭაობებული ნიადაგის ამოშრობა მიწისქვეშა მილებით, არხებით; 33. ცვარი; 35. ქართული ხალხური სიმებიანი საკრავი; 36. გველის ნაშიერი; 39. პუჩინის ოპერა; 40. აფროდიტეს სატრფო; 44. ფილმი ვახტანგ კიკაბიძის მონაწილეობით; 45. ახლომხედველი; 47. ძეგლი სვეტის სახით; 48. ზღაპრული გრძნეული ქალი; 51. ამერიკული ავტომობილი; 52. იტალიელი კინორეჟისორი; 53. კოშკის ძველებური საათი; 54. ძველებური ქართული წონის ერთეული; 55. დიდი ბრეზენტის კარავი საცირკო წარმოდგენებისათვის; 56. სახეზე წასასმელი ფერი... (ძვ).

ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: 1. ინგლისელი რეჟისორი; 2. ფრანგი დრამატურგი; 3. კინოთეატრი თბილისში; 4. საფლავის ქვის წარწერა; 5. საეკლესიო წესების კრებული; 6. დანიელი რუსი ზღვაოსანი; 7. გერმანელი მწერალი; 8. ბუნებრივი თმის საღებავი; 12. ამხანაგი (ძვ.); 18. მიმატების ნიშანი; 19. ერთგვარი ძველებური თოფი; 21. ამობურცული გამოსახულება სიბრტყეზე; 22. ველი, მინდორი; 23. კალკი; 24. აბრეშუმის მტკიცე ქსოვილი; 25. სტუმრობა; 27. ნაგებობა მდინარეზე გადასასვლელად; 29. ბულგარეთის დედაქალაქი; 30. მესაქონლეობის ფერმა აშშ-ში; 31. კუშტი, პირქუში; 33. სინათლის სიკაშკაშის ერთეული; 34. მიმართვა მამაკაცისადმი საფრანგეთში; 36. წუთის მესამოცედი; 37. დაგუბებული უსუფთაო წყალი; 38. აჩრდილი; 41. ჭაობის მწერიჭამია მცენარე; 42. ახალი ქვის ხანა; 43. ბოსტნეული მცენარე; 45. ავი, ცუდი, უკეთური; 46. ქალაქი გერმანიაში; 48. საგნის გარეგნული მოხაზულობა, მოყვანილობა; 49. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ფულის ერთეული; 50. უდანაშაულობის საბუთი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე.



მალხაზ კოხრეიძე და „ჩემი ჯგუფი“ გთავაზობთ

არნახულად გამძლე და უცვეთი იატაკი ყველა ტიპის მშენებლობაში!



595 18 09 09
+995 32 242 44 11

ცურვის სტილი	ე.რიაზანოვის ფილმი	წმენდილი შაქარი	მტაცებელი ფრინველი	პირბადე	ევროპის სახელმწიფო	იტალიელი კომპოზიტორი	
კედლის სანათი	თამბაქოს ნაწარმი	გრძელკისერა ცხოველი	დიდი წვეულება	ნაღვლიანი განწყობილება	ორიგინალი	ცხენის ზურგზე გადასაფარებელი ქსოვილი	ნაცია

ᲕᲐᲠᲡᲙᲕᲚᲐᲕᲔᲑᲘ (ᲐᲠ) ᲮᲣᲛᲠᲝᲑᲔᲜ...



☺	სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.
👎	პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.
😐	მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.
?	ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.
♀♂	მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.
⇩	მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.
🔔	მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.
	მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.
	რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.
☝	ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.
🎁	შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.
	რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.
📖	შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.
👍	კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.
💣	მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.
✈	წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.
🤝	სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.
♠	ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.
☯	შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.
	შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.
!	გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.
	იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

მიმდინარეობა მუსიკაში	ძვ. სომხეთის დედაქალაქი	მანძილი ეკვატორიდან პოლუსებისაკენ	მავთულის გამოსაყვანი ხელსაწყო	ფრანგი მსახიობი ქალი	ძალიან იშვიათი რამ	ფუფუნებით განებივრებული ადამიანი	
ენა-ჩლუნგი	ვნება, ზარალი	სიფართოვე	დიდებული	ალაფი, ნადავლი	ქარისგან მოტანილი სილის ბორცვი	ცხენის რქის სასმელი	მინერალი, ბარიუმის სულფატი

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2020 წლის 16 – 22 ნოემბერი №47 (1355)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მეღიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**


THE FLAG
OF THE
UNITED STATES
OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol